PEQUENA GRAMATICA DA LINGUA GALEGA

POR XOSÉ FEIXÓ CID

APENDICE AO GRAN DICIONARIO SÉCULO 21 DA LINGUA GALEGA

EDICIÓNS DO CUMIO 2006

SBD-FFLCH-USP
308904

EDITORIAL GALAXIA
edicións do cumio

[illegible]
G974
2.ed.

DEDALUS - Acervo - FFLCH
20900026627

Primneira edición: novembro 2005
Segunda edición: agosto 2006

© Editorial Galaxia, 2006
© Edicións do Cumio, 2006

Deseño cubertas:
Fausto Isorna

Deseño maqueta:
Manoel Santos

Información e promoción:
Editorial Galaxia
galaxia@editorialgalaxia.es

Distribución en librerías:
Arnoia (986 679 007)
pedidos@arnoia.com

Depósito Legal: VG: 769/2006

I.S.B.N.: 84-8289-341-6 (Edicións do Cumio)
I.S.B.N.: 84-8288-875-7 (Editorial Galaxia)

© Reservados todos os dereitos.
De conformidade co disposto na lexislación vixente, o contido desta obra está protexida pola lei. Está prohibida a reprodución ou plaxio, en todo ou en parte, dunha obra literaria, artística ou científica, fixada en calquera tipo de soporte, sen a preceptiva autorización por escrito.

APÉNDICE

Xosé Feixó Cid

O alfabeto

Consta das seguintes letras:

LETRA	NOME
a	a
b	be
c	ce
d	de
e	e
f	efe
g	gue
h	hache
i	i
l	ele
m	eme
n	ene
ñ	eñe
o	o
p	pe
q	que
r	erre
s	ese
t	te
u	u
v	uve
x	xe
z	zeta

A elas hai que engadirlles os dígrafos (dúas letras que representan un único fonema):

DÍGRAFO	NOME
ch	ce hache
gu	gue u
ll	ele dobre
nh	ene hache
qu	que u
rr	erre dobre

E ademais poden usarse tamén outras letras, como *j* (iota), *ç* (cedilla), *k* (ka), *w* (uve dobre) ou *y* (y grego), propias doutras linguas (*darwinismo*, *wagneriano*, *byroniano*...) ou do galego medieval (*infançom*, *jamais*...).

Uso dalgunhas letras

As letras *b* e *v*

Ambas representan o mesmo son, e distribúense na escrita seguindo a etimoloxía de cada palabra (*saber*, *recibir*, *gabián*, *goberno*, *marabilla*, *móbil*, *automóbil*, *bolboreta*..., e *avó*, *varrer*, *vasoira*, *verza*, *voda*, *vulto*, *covarde*, *esvelto*, *gravar*, *avogado*...).

As letras *c*, *qu* e *z*

Distribúense do seguinte xeito: *ca*, *que*, *qui*, *co*, *cu* e *za*, *ce*, *ci*, *zo*, *zu*.

A letra *g*

Ante *e*, *i* úsase *gu* (*regueiro*, *guichar*); ante *a*, *e* e *o* úsase *g* (*gana*, *gota*, *gusto*).

Para representar a pronuncia da gheada úsase o dígrafo *gh* (*ghota*, *gherra*, *ghitarra*).

A letra *h*

Non representa ningún son, pero mantense na escrita naquelas palabras que etimoloxicamente a tiñan, e non se usa naquelas que non a tiñan. Así: *haber*, *home*, *horta*, *herba*, *harmonía*...; pero *ermida*, *ermo*, *irmán*, *ombro*, *orfo*, *óso*, *ovo*...

Exeptúanse palabras como *España* ou *Xoán*, que a perderon na época medieval e non volveron recuperala.

O dígrafo *nh*

Úsase para representar a consoante nasal velar en posición interior antevocálica: *unha*, *algunha*, *cunha*, *dunha*, *ningunha*.

A letra *r* e o dígrafo *rr*

Úsase o *r* ao comezo da palabra (*Roma*, *robusto*), ao final da sílaba (*par*, *parte*, *andar*) e despois de consoante (*crego*, *troco*, *tenro*).

Entre vogais, hai oposición entre erre simple e erre dobre: *r*/*rr* (*coro* / *corro*, *foro* / *forro*).

Se a unha palabra comezada por *r* se lle antepón outra rematada en vogal, sen guión, hai usar o erre dobre: *rítmico* / *arrítmico*, *romano* / *prerromano*.

A letra *x*

Pode representar dous fonemas: nas palabras patrimoniais o prepalatal fricativo xordo de voces como *caixa*, *xeito*, *xogo*, *xunto*, e nas palabras cultas ten o valor latino de [ks]de voces como *saxo*, *galaxia*, *texto*.

Algúns grupos consonánticos dubidosos

bl, cl, fl, gl, pl, tl

Consérvanse nos cultismos e nos préstamos recentes: *ablativo, aclarar, atlántico, atlas, atleta, bloque, bloquear, clamar, clan, claridade.*

Pero hai que ter en conta que as palabras latinas semicultas e algúns préstamos antigos doutras linguas transformaron o *l* en *r*: *aprazar*, *branco*, *brancura*, *brando*, *brasón*, *compracer*, *cravar*, *cravo*, *cravuñar*, *cumprir*, *dobrar*, *emprazar*, *empregar*, *escravo*, *fraco*, *fraqueza*, *frauta*, *frecha*, *fretar*, *frota*, *frouxo*, *igrexa*, *nobre*, *obrigar*, *pracer*, *praga*, *praia*, *prata*, *prato*, *praza*, *prazo*, *preamar*, *pregar*, *preito* etc.

bs + consoante

Debe conservarse, a pesar da tendencia popular a eliminar a primeira consoante das palabras moi usadas (**suscrición*, **sustantivo*, **sustituto*...): *abstraer*, *obsceno*, *obstáculo*, *obstinado*, *substantivo*, *substrato*.

-ct- e *-cc-*

Mantéñense nas palabras cultas cando levan diante as vogais *a*, *e*, *o*: *abstracción*, *abstracto*, *abxecto*, *acción*, *accionar*, *acta*, *acto*, *actor*, *actual*, *actuar*, *adxectivo*, *afección*, *afectar*, *afectivo*, *arquitecto*, *artefacto*, *aspecto*.

Perderon o *c*, pola contra, as palabras *catarata*, *contratación*, *contratar*, *contrato*, *tratado*, *tratamento*, *tratar*, *trato*.

Nas palabras en que diante destes grupos van as vogais *i* e *u*, suprímese un *c*: *aflición*, *aflito*, *condución*, *conduta*, *conduto*, *condutor*, *conflito*, *construción*, *construtivo*, *construtor*, *contradición*, *contrición*, *dedución*, *dedutivo*, *delito*, *destrución*, *destrutor*, *dicionario*, *distrito*, *ditado*, *ditadura*, *ditame*, *estrutura*, *flutuar*, *frutífero*, *frutificar*, *indución*, *indutor*, *introdutor*, *introdutorio*, *obstrución*, *obstrutivo*, *produción*, *produtivo*, *produto*, *produtor*, *reconstrución*, *redución*, *reduto*, *redutor*, *reprodución*, *tradutor*, *vítima*, *Vítor*, *vitoria*, *vitorioso*, *xurisdición*.

Pero hai que ter en conta que se mantén ese *c* en palabras pertencentes a linguaxes especializadas, ou de escasa presenza na fala, ou para evitar homonimias: *adicción*, *adicto*, *amicto anfictión*, *anfictionia*, *apodíctico*, *convicción*, *convicto*, *deíctico*, *dicterio*, *dúctil*, *ductilidade*, *ducto*, *evicción*, *ficción*, *ficticio*, *flictena*, *fricción*, *friccionar*, *ictericia*, *ictérico*, *ictiografía*, *ictioloxía*, *ictiomancia* (e outras formas con *ictio-*), *indicción*, *invicto*, *lictor*, *micción*, *nictalope*, *nictalopía*, *pictografía*, *pictórico* (e outras formas con *picto-*), *ricto*, *succión*, *succionar*, *veredicto*, *vindicta*.

Tamén hai que advertir da existencia dalgúns semicultismos que vocalizaron o *c* en *u* ou en *i*: *doutor*, *doutoramento*, *doutrina*; *reitor*, *reitorado*, *reitoral*, *reitoría*; *seita* (pero *sectario*, *sectarismo*); *suxeitar* e *suxeito*.

Grupo [ks̺] (grafía *-x-*)

Escríbese sempre como *x*: *aproximar*, *axila*, *axioma*, *bórax*, *convexo*, *elixir*, *exacto*, *exame*, *excelente*, *exceso*.

Pero hai algunhas voces moi populares, xunto cos seus derivados, que deben escribirse con *s*, porque simplificaron o grupo desde moi antigo: *escava*, *escavar*, *escavación*, *escavadora*; *estender* (pero *extensión*, *extensivo*, *extenso*, *extensor*); *estrañar*, *estrañamento*, *estraño*, *estrañeza*; *estranxeiro*, *estranxeiría*, *estranxeirismo*; *estremar* 'derregar', *estrema*, *estremo* 'linde' (pero *extremar*, *extremidade*, *extremismo*, *extremo*, *extremoso*).

Hai que advertir tamén que, cando nunha palabra aparece dúas veces o *x* en posición intervocálica, no primeiro caso co valor de [ks̺] e no segundo co de [ʃ], pódese substituír o primeiro *x* por *s* (*esaxeración*, *esaxerar*, *esaxero*, *esexese*, *esexético*, *esixencia*, *esixente*, *esixir etc.*), pero tamén é correcto mantelo (*exaxeración*, *exaxerar*, *exaxero*, *exexese*, *exexético*, *exixencia*, *exixente*, *exixir*, etc).

Grupos *-pc-*, *-pn-*, *-ps-* e *-pt-*

Mantéñense nos cultismos: *abrupto*, *aceptar*, *adaptar*, *concepto*, *escepticismo*, *óptica*, *optimismo*, *ruptura*.

Pero hai unha serie de palabras que perderon o *p*, igual que os derivados cultos da familia do latín SCRIPTUS: *adscrición*, *cativar*, *catividade*, *cativo*, *cetro*, *circunscrición*, *circunscrito*, *descrición*, *descritivo*, *descrito*, *descritor*, *ditongar*, *ditongo*, *indescritible*, *inscrición*, *inscrito*, *manuscrito*, *prescrición*, *prescrito*, *proscrito*, *setembro*, *setentrión*, *setentrional*, *subscrición*, *subscrito*, *subscritor*, *transcrición*, *transcrito*, *tritongo*. Ademais, hai varios casos de vocalización da consoante implosiva: *receita* e *receitar*; *adoitar* ('acostumar'); *bautismo* e *bautizar*.

Grupos *pn-*, *ps-* e *pt-*

Consérvanse en posición inicial en palabras cultas, a pesar de que na fala se tenda a eliminar a primeira consoante: *pneumático*, *pneumonía*, *pseudónimo*; *psicanálise*, *psicoloxía*, *psicolóxico*, *psique*, *psiquiatra*, *psíquico*; *pterodáctilo*, *pterópodo*.

Grupo *-st-*

Debemos ter en conta o prefixo *post-/pos-*, xa que: escríbese *post-* cando vai seguido dunha palabra que comeza por vogal (*postelectoral*, *postoperatorio*), e escríbese *pos-* cando a palabra comeza por consoante (*posclásico*, *posguerra*, *pospoñer*).

Algunhas terminacións e sufixos dubidosos

-ancia, -encia, -iencia, -uencia, -cia, -cio, -za, -zo

Consérvanse as formas con solución patrimonial *-zo, -za* en: *andazo, avinza, cansazo, cobiza* (*cobizar, cobizoso*, etc), *crenza* (*descrenza*), *diferenza* (*indiferenza*), *doenza, espazo* (*espazar, espazoso*), *estanza* ('estrofa'), *graza* (*desgraza*), *licenza, nacenza* (*renacenza*), *novizo, perseveranza, pertenza* (xunto ao cultismo *pertinencia*, con significado diferente), *presenza, prezo* (*desprezo, menosprezo, prezar, desprezar*), *querenza* (*benquerenza, malquerenza*), *sentenza, servizo* (*servizal*), *tenza* (*mantenza*), *terzo* (*terza, terzá, terzar*), *xuízo* (*axuizar, prexuízo*), *xustiza* (*axustizar, inxustiza, xusticeiro*).

Con respecto a *Galicia / Galiza*, valen ambas.

No resto dos casos temos as terminacións cultas.

-ción, -sión

Manténense nas palabras cultas: *acción, admiración, aliteración, atención, bendición* (ao lado da forma patrimonial *beizón*), *canción, emoción, indicación, lecciónnación, invasión, lesión, previsión, televisión, versión etc.*

Pero teñen *-zón* palabras patrimoniais como *doazón, razón, sazón, torzón, traizón etc.*

-mento

Os substantivos formados con este sufixo manteñen a vogal temática do verbo do que derivan: *perfeccionamento, relaxamento*; *esquecemento, coñecemento*; *revestimento, sufrimento*.

-se

As palabras cultas con orixe nos nomes gregos rematados en *-sis* adoptan a terminación *-se*, sendo todas do xénero feminino: *análise, antítese, apoteose, base, metástase, neurose, paréntese, perífrase, tuberculose, xénese*.

Non pertencen a este grupo *oasis* e *chasis*.

-ite e *-te*

Esta é a adaptación das palabras coas terminacións gregas *-itis* e *-tis*, todas femininas: *amigdalite, apendicite, artrite, bronquite, colite, peritonite, pleurite*.

Do mesmo xeito, teñen *-e* palabras como *acrópole, cute, epiderme, metrópole, necrópole, paralaxe, praxe, psique* e *sintaxe*, igualmente femininas.

-ble / -bel

Valen as dúas solucións, *ble* ou *-bel* (pl.*-bles* ou *-beis*), pero prefírese a primeira: *apetecible, bebible, soluble, terrible, variable, xeneralizable*; ou *amábel, apetecíbel, bebíbel, solúbel, terríbel, variábel, xeneralizábel*.

Consecuentemente, valen tamén *establecer, establecemento, restablecer* e *restablecemento*, ou *estabelecer, estabelecemento, restabelecer e restabelecemento*.

-eo, -eu e *-ao, -au*

Teñen *-eu* as seguintes palabras patrimoniais: *eu, meu, teu, seu, chapeu, romeu, sandeu* (fem. *sandía*), *xubileu, xudeu* (fem. *xudía*), e tamén *leu* (pl. *lei*) 'unidade monetaria de Romanía'.

Rematan en *-ao*: *arao, cacao, callao, grao, nicolao, pardao, peirao, pronao, tao, vao*.

Rematan en *-au*: *bacallau* e *pau*.

-us, -um, -o

En palabras que aínda se senten como non plenamente incorporadas ao galego consérvanse as terminacións latinas -US, -UM: *campus, corpus, humus, ómnibus, Venus, virus*; *álbum, factótum*; *médium, presídium, parabéllum, súmmum, continuum, cineforum, quórum, desiderátum*.

Temos *-o* en *currículo, espírito, ímpeto, memorando, referendo e tribo*.

masc. *-án* / fem. *-á*, masc. *-ano* / fem. *-ana*

As palabras rematadas en masculino en *-án* forman o feminino en *-á* (agás os pexorativos, como logo veremos): *alazán, alazá*; *aldeán, aldeá*; *ancián, anciá*; *artesán, artesá*; *barregán, barregá*; *bosquimán, bosquimá*; *capitán, capitá*; *chan, chá*; *cidadán, cidadá*; *cirurxián, cirurxiá*; *comarcán, comarcá*; *concidadán, concidadá*; *cortesán, cortesá*; *cotián, cotiá*; *cristián, cristiá*; *curmán, curmá*; *ermitán, ermitá*; *escribán, escribá*; *gardián, gardiá*; *gran, gra*; *insán, insá*; *irmán, irmá*; *livián, liviá*; *louzán, louzá*; *malsán, malsá*; *marrán, marrá*; *musulmán, musulmá*; *nugallán, nugallá*; *pagán, pagá*; *rufián, rufiá*; *san, sa*; *sancristán, sancristá*; *sultán, sultá*; *tecelán, tecelá*; *temperán, temperá*; *temporán, temporá*; *truán, truá*; *van, va*; *verán*; *vilán, vilá*.

O mesmo sucede cos xentilicios que teñen esta terminación: *afgán, afgá*; *alemán, alemá*; *castelán, castelá*; *catalán, catalá*; *coimbrán, coimbrá*, e, especialmente, os referidos a entidades de poboación galegas: *aresán, aresá*; *arousán, arousá*; *arzuán, arzuá*; *bergantiñán, bergantiñá*; *caldelán, caldelá*; *carnotán, carnotá*; *compostelán, compostelá*; *ferrolán, ferrolá*; *fisterrán, fisterrá*; *mariñán, mariñá*; *muradán, muradá*; *muxián, muxiá*; *ourensán, ourensá*; *ponteareán, ponteareá*; *pontecaldelán, pontecaldelá*; *redondelán, redondelá*; *ribeirán, ribeirá*; *salnesán, salnesá*; *ullán, ullá*; *vilagarcián, vilagarciá*.

Cando dialectalmente se dan outras solucións, os xentilicios galegos poden conservar a súa forma local, *-ao / -á*: *arnoiao, arnoiá*; *burelao, burelá*; *courelao, courelá*; *caldelao, caldelá* (do Castro Caldelas); *dezao, dezá*; *lancarao, lancará*; *limiao, limiá*; *mariñao, mariñá* (da Mariña luguesa); *masidao, masidá*; *meirao, meirá*; *melidao, melidá*; *ribeirao, ribeirá* (do Ribeiro) etc., ou *-án / -án*: *unha carnotán, unha fisterrán, unha muradán* etc.

Nas palabras cultas, nas que xa non se deu a caída do *-n-* intervocálico, a terminación latina -ANUM, -ANAM foi adaptada sen alterar, en *-ano* / *-ana*: *africano*, *americano*, *humano*, *italiano*, *luterano*, *romano*, *semana*, *soberano*, *urbano*, *vexetariano etc.*

masc. *-án* / fem. *-ana*

A terminación *-án* / *-ana* dáse, como xa adiantamos, nos pexorativos: *burrán*, *burrana*; *burricán*, *burricana*; *cabezán*, *cabezana*; *charlatán*, *charlatana*; *folgazán*, *folgazana*; *lacazán*, *lacazana*; *langrán*, *langrana*; *larpán*, *larpana*; *mentirán*, *mentirana*; *orellán*, *orellana*; *paduán*, *paduana*; *pailán*, *pailana*; *papán*, *papana*; *porcallán*, *porcallana*; *zalapastrán*, *zalapastrana*.

masc. *-ón* / fem. *-oa*, *-ona*

Forman o feminino en *-oa* aquelas palabras en que *-ón* non pode analizarse como sufixo: *anfitrión*, *anfitrioa*; *bretón*, *bretoa*; *campión*, *campioa*; *ladrón*, *ladroa* (que tamén ten un feminino *ladra*); *león*, *leoa*; *patrón*, *patroa*; *saxón*, *saxoa*; *teutón*, *teutoa*.

Forman o feminino en *-ona* as palabras en que esta terminación é un sufixo aumentativo ou un derivado verbal de tipo pexorativo: *homón*, *mullerona*, *zapatón*, *casona*; *abusón*, *abusona*; *acusón*, *acusona*; *faltón*, *faltona*; *preguntón*, *preguntona* etc.

-dade*, *-tade

Temos *-dade* en *lealdade*, *liberdade* e *puberdade*.

-aría* / *-ería

Valen as dúas, pero prefírese a primeira: *bruxaría*, *camisaría*, *carnizaría*, *carpintaría*, *cervexaría*, *chancelaría*, *chocolataría*, *consellaría*, *enfermaría*, *enxeñaría*, *ferraría*.

Téñase en conta que algúns galicismos modernos, como *batería*, *galería*, *galantería* ou *mercería*, só teñen a forma en *-ería*.

A acentuación

O acento gráfico

Só se usa o acento gráfico agudo (´), segundo as seguintes regras:

Nas palabras agudas

Cando son polisílabas e rematan en vogal, en vogal + *n*, en vogal + *s* ou en vogal + *ns*: *papá*, *Antón*, *paspallás*, *campións*.

Exceptúanse os monosílabos e as palabras rematadas en ditongo decrecente (seguido ou non de *n* ou *s*): *fe*, *ra*, *ben*, *tres*, *tal*, *bebeu*, *abriu*, *cantou*, *animais*.

Nas palabras graves

Cando rematan nunha consoante que non sexa *-n* ou *-s* ou en grupo consonántico distinto de *-ns*: *hábil*, *cráter*, *tríceps*, *clímax*, e cando rematan en ditongo decrecente na última sílaba: *posíbeis*, *habitábeis*.

Nas palabras esdrúxulas

Sempre: *bárbaro*, *mágoa*, *tépedo*, *tónico*, *túnica*.

Nas vogais *i*, *u* en hiato

As vogais *i*, *u* tónicas acentúanse graficamente, e aínda en contra das regras anteriores, cando van inmediatamente antes ou despois dunha vogal átona, indicándose así que hai hiato, é dicir, que se pronuncian en sílabas distintas, e que non forman ditongo: *diminúo*, *oído*, *ceíño*, *lúa*, *tío*, *moías*, *xuízo*, *país*, *muíño*, *ruído*, *miúdo*, *fiúncho*.

Se entre as vogais *i*, *u* tónicas aparece o grafema *h*, non se acentúan: *cohiban*, *prohiben*.

Nos estranxeirismos

Séguense as mesmas regras que coas palabras galegas, salvo se se quere prescindir do acento e manter íntegra a forma da lingua de orixe.

As palabras que rematan en *-y* trátanse como se o fixesen en *-i*: *playboy*, *spray*, *hóckey*, *hippy*, *hobby*, *rugby*, *whisky*.

Con todo, hai unha serie de:

Casos especiais

O acento diacrítico

Úsase para distinguir dúas palabras homógrafas (que teñen a mesma forma escrita), pero que se diferencian ou porque non son homófonas (teñen distinto timbre) ou porque unha delas é tónica e a outra átona (*dó*/*do*, *é*/*e*). Os casos obrigatorios son os seguintes:

á (*a* + *a* artigo; subst.)	*a* (artigo; pron.; prep.)
ás (*a* + *as* artigo; subst.)	*as* (artigo; pron.)
bóla ('esfera')	*bola* (peza de pan)
cá (*ca* + *a*)	*ca* (conx.)
cás (*ca* + *as*)	*cas* (prep.)
chá ('plana')	*cha* (*che* + *a*)
chás ('planas')	*chas* (*che* +*as*)
có (*ca* + *o*)	*co* (*con* + *o*)
cós (*ca* + *os*; subst.)	*cos* (*con* + *os*)
cómpre ('é mester')	*compre* ('merque')
cómpren ('son mester')	*compren* ('merquen')
dá (pres. e imp. de *dar*)	*da* (*de* + *a*)
dás (pres. de *dar*)	*das* (*de* + *as*)
dó ('compaixón')	*do* (*de* + *o*)
é (pres. de *ser*)	*e* (conx.)
fóra (adv.)	*fora* (antepret. de *ser* e *ir*)
má ('ruín')	*ma* (*me* + *a*)
más ('ruíns')	*mas* (*me* +*as*)
máis (adv. e pron.)	*mais* (conx.)
nó (subst.)	*no* (*en* + *o*)
nós (pron. tónico; pl. de *nó*)	*nos* (pron. átono; *en* + *os*)
ó (*a* + *o*)	*o* (artigo; pron.)
ós (*a* + *os*)	*os* (artigo; pron.)
óso (do corpo)	*oso* (animal)
pé (parte do corpo)	*pe* (letra)
póla ('rama')	*pola* ('galiña'; *por* + *a*)

pór ('poñer')	*por* (prep.)
présa ('apuro')	*presa* ('prendida'; 'presada')
sé ('sede eclesiástica'; imp. de *ser*)	*se* (conx.; pron.)
só (adv. e adx.)	*so* (prep.)
té ('infusión')	*te* (pron.; letra)
vén (pres. de *vir*)	*ven* (pres. de *ver*; imp. de *vir*)
vés (pres. de *vir*)	*ves* (pres. de *ver*)
vós (pron. tónico)	*vos* (pron. átono)

O verbo con pronome enclítico e cos alomorfos do artigo *lo(s)*, *la(s)*

Cando os verbos levan pronomes pospostos, trátanse como unha soa palabra: *coméralo antes*; *comerémolo*; *coméronnolo*; *comémolo*; *cómese ben*.

Se se utiliza a segunda forma do artigo pasa o mesmo: *cólle-lo autobús, colle-lo autobús, perdéronlle-los botóns*.

Pero hai que ter en conta que as formas verbais que levan acento diacrítico consérvano sempre: *éme tarde*; *dálle o libro*; *véno buscar, non?*

Os adverbios en *-mente*

Non se acentúan: *comicamente, dificilmente, friamente, habilmente*...

Outros casos

Non se acentúan nunca nin os demostrativos nin o indefinido e numeral *un*: *este rapaz, este de aquí, colle ese, un lapis, un máis, colle un*.

Cal, cando, canto, como, onde, que e *quen* non se acentúan nas oracións directas: *que queres?, como vés?, canto tempo?, onde o levas?, quen foi?, que pena!*

Tampouco levan acento nas oracións indirectas (*preguntounos que pasaba*), salvo se é necesario para evitar confusións: *dille qué quere cear / dille que quere cear*.

Formación do plural

Palabras rematadas en vogal ou en ditongo

Forman o plural engadindo un *-s*: *cousa, cousas*; *anciá, anciás*; *pai, pais*.

Se son estranxeirismos tamén engaden *-s*, ou respectan a forma orixinal do plural: *spray, sprays*; *hippy, hippys* ou *hippies*.

Palabras rematadas en *-r* e *-z*

Engádenlle o morfema *-es* ao singular: *pastor, pastores*; *vez, veces*.

Os estranxeirismos fan o mesmo (*somier, somieres*; *dólar, dólares*...), pero se se trata de palabras pouco integradas tamén poden formar o plural engadindo *-s*: *póster, pósteres* ou *pósters*; *gángster, gángsteres* ou *gángsters*; *júnior, júniores* ou *júniors*.

Palabras rematadas en *-s* e *-x* [ks]

Se son agudas e acaban en *-s* forman o plural engadindo *-es* (*deus, deuses*; *compás, compases*), agás se rematan en grupo consonántico (incluído o grupo [ks] do *-x*: *luns, fax, unisex*), que son invariables.

Se son graves ou esdrúxulas e rematan en *-s* ou *-x* [ks] son invariables e iguais para singular e plural: *choromicas, lapis, martes, oasis, bíceps, tórax, clímax*.

Palabras rematadas en *-n*

Engaden *-s*: *irmán, irmáns*; *canción, cancións*; *dolmen, dolmens*.

Palabras rematadas en *-l*

Se son monosílabos engaden *-es*: *fol, foles*; *gol, goles*; *mal, males*; *pel, peles*; *ril, riles*; *rol, roles*; *sal, sales*.

Se se trata de palabras agudas de máis dunha sílaba, o *-l* do singular cámbiase por *-is*: *pastel, pasteis*; *fiel, fieis*; *cruel, crueis*; *barril, barrís*; *aerosol, aerosois*; *control, controis*; *azul, azuis*. Obsérvese que os rematados en *-il* reducen os dous *-íis* a *-ís*.

Se se trata palabras compostas formadas sobre un segundo elemento monosilábico, trátanse como tales monosílabos, engadindo *-es* (*ollomoles, chuchameles, cartafoles*...). O plural de *aquel* é *aqueles*, por ser composto de *el, eles*.

Se se trata de palabras graves engaden *-es*: *fráxil, fráxiles*; *fácil, fáciles*; *túnel, túneles*; *fósil, fósiles*.

Son unha excepción a esta regra as palabras rematadas en *-bel*, pois fan o plural en *-beis* (*posíbel, posíbeis*; *solúbel, solúbeis*).

Palabras rematadas noutras consoantes

Se rematan en consoantes distintas das vista, son na súa maioría estranxeirismos ou cultismos, e forman o plural engadindo *-s*: *club, clubs*; *pub, pubs*; *snob, snobs*; *clac, clacs*; *coñac, coñacs*; *frac, fracs*; *tic, tics*.

Formación do feminino

O feminino dos nomes fórmase xeralmente coa terminación *-a*.

Esta terminación únese directamente á forma do masculino se este remata en consoante ou vogal tónica (*pastor / pastora*, *bisavó / bisavoa*).

Se a forma do masculino remata en vogal átona, esta cámbiase polo *-a* (*secretario / secretaria*, *elefante / elefanta*).

Pero hai certos casos especiais:

Nomes rematados en *-n*

Como xa dixemos ao falar das terminacións e sufixos dubidosos, os nomes rematados en *-án* forman o feminino en *-á*, agás os despectivos, que o fan en *-ana*; e os rematados en *-ón* fano en *-oa*, salvo se son sufixos aumentativos ou derivados verbais de tipo pexorativo.

Os rematados en *-ín* forman o feminino en *-ina* (salvo *ruín*, que é invariable): *bailarín /bailarina*, *benxamín / benxamina*, *danzarín / danzarina*.

Para os rematados en *-ún* temos: *cabrún*, *cervún* e *vacún* forman o feminino patrimonial *cabrúa*, *cervúa*, *vacúa*; *común* é invariable, e *euscaldún* engade *-a*, *euscalduna*.

En *-én* só temos o termo *refén*, que é igual para os dous xéneros.

Nomes rematados en vogal ou ditongo tónicos

Os substantivos rematados en vogal tónica tenden a engadir *-a*, entanto que os adxectivos tenden a ser invariables: *un avó somalí/ unha avoa somalí*. Con todo, algúns substantivos son invariables: *unha chimpancé adulta*; entre os adxectivos, *nu*, *cru* e *recrú*, *só* e *mao* 'ruín' forman os femininos *núa*, *crúa* e *recrúa*, *soa* e *má*: *o peixe cru / a carne crúa*, *un só día / unha casa soa*, *o ollo mao / unha má ocasión*.

Presentan características morfolóxicas especiais *grou /grúa*, *xudeu / xudía* e *sandeu / sandía*.

Nomes rematados en *-és*

Fan o feminino en *-esa*: *chinés / chinesa*, *noruegués / norueguesa*, *burgués / burguesa*, *montés / montesa*. Algúns, como *cortés*, son invariables.

Casos especiais

Hai palabras que presentan unha terminación especial sobre a base léxica do masculino: *heroe / heroína*, *tsar /tsarina*; *galo / galiña*; *rei / raíña*; *abade / abadesa*; *barón / baronesa*; *príncipe / princesa*; *sacerdote / sacerdotisa*, *profeta / profetisa*, *poeta / poetisa*; *emperador /emperatriz*; *actor / actriz etc.*

O artigo

O artigo determinado

Formas

	MASCULINO	FEMININO
SINGULAR	**o**	**a**
PLURAL	**os**	**as**

Existen tamén as chamadas segundas formas do artigo: *lo, la, los, las*.

Estas segundas formas son de uso obrigatorio tras a preposición *por* (*chega pola tarde*) e tras o adverbio *u* (*u-las camisas?*).

Tamén é posible, aínda que non obrigatorio, usar estas segundas formas nos seguintes casos:

a) Despois dun infinitivo, dunha forma verbal conxugada (exclúese, pois, o participio) que remate en *-r* ou *-s*, e despois dos pronomes *nos*, *vos* e *lles* pospostos a unha forma verbal: *para sabe-la hora*; *xa sábe-la hora?*; *coulléuno-lo sitio; colléuvo-las mans; déulle-las grazas*.

b) Despois dos pronomes tónicos *nós* e *vós*, se van seguidos dunha precisión numérica: *entre nó-los tres e vó-los catro podémolo facer*.

c) Despois de *ambos (-as)*, *entrambos (-as)* e *todos (-as)*, da preposición *tras*, e da conxunción copulativa *(e) mais*: *ámbolos dous*, *entrámbalas dúas*, *tódalas tardes*, *trala derrota*, *chegaron el e maila nai*.

Nos casos a) e b), se hai unha pausa tras a palabra rematada en *-r* ou *-s*, non se dá a segunda forma.

De todas formas, represéntese ou non a segunda forma, a pronuncia debe facerse sempre con ela.

Contraccións

Contraen co artigo determinado as preposicións *a*, *con*, *de* e *en*:

ART. PREP.	O	A	OS	AS
A	**ao / ó**	**á**	**aos / ós**	**ás**
CON	**co**	**coa**	**cos**	**coas**
DE	**do**	**da**	**dos**	**das**
EN	**no**	**na**	**nos**	**nas**

Téñase en conta que *ao* debe pronunciarse sempre como [ɔ].

Estas contraccións fanse igual cando o artigo forma parte dun topónimo: *veño do Porriño, vai na Coruña, anda polo Carballiño*.

Non se fai, pola contra, cando a preposición non rexe o substantivo determinado polo artigo: *antes de o comprar, próbao*.

Encontro do artigo coa conxunción comparativa *ca*

Cando se encontran a conxunción comparativa *ca* e o artigo determinado *o*, *a*, *os*, *as*, este encontro pode representarse *ca o(s)*, *ca a(s)* ou *có(s)*, *cá(s)*: *ten máis ca o / có pai, é máis pequecha ca a / cá irmá*. A pronuncia, non obstante, debe ser sempre [kɔ], [ka].

Se se usan as formas contractas, deben escribirse con acento para distinguir entre *co* (*con* + *o*) e *có* (*ca* + *o*), *cos* e *cós*, *ca* (conxunción) e *cá* (*ca* + *a*), *cás*: *está co rapaz*, come máis có rapaz; *ten menos ca ti*, estímao máis *cá ti*.

Aínda que na fala se faga, na escrita non debe representarse a contracción cando a conxunción vai seguida da preposición *a*: *dácho ante ca a el*.

O artigo indeterminado

Formas

	MASCULINO	FEMININO
SINGULAR	**un**	**unha**
PLURAL	**uns**	**unhas**

Contraccións

Contrae coas preposicións *con*, *de* e *en*:

ART. PREP.	UN	UNHA	UNS	UNHAS
CON	**cun**	**cunha**	**cuns**	**cunhas**
DE	**dun**	**dunha**	**duns**	**dunhas**
EN	**nun**	**nunha**	**nuns**	**nunhas**

Téñase en conta que se a preposición non forma parte da mesma frase que o artigo, a contracción non pode facerse: *de unha amiga sabelo a tempo, diríallo* (= *de sabelo a tempo unha amiga, diríallo*).

Os Pronomes

PRONOMES PERSOAIS

FORMAS TÓNICAS

NÚMERO	PERSOA	SUXEITO	FORMAS OBLICUAS			
			LIBRES		LIGADAS	
			NON REFL.	REFL.	NON REFL.	REFL.
SINGULAR	1ª	**eu**	**min**		**comigo**	
	2ª	**ti**			**contigo**	
	3ª	**el, ela**		**si**	-----	**consigo**
PLURAL	1ª	**nós / nosoutros, -as**			**connosco**	
	2ª	**vós / vosoutros, -as**			**convosco**	
	3ª	**eles, elas**		**si**	-----	**consigo**

A forma *el* ten ademais un uso especial, como neutro, en construcións do tipo *e el será hoxe cando vén?*; *el é posible que non cho contasen antes?*.

Vostede e *vostedes*, son formas de cortesía ou respecto, e o seu uso esixe o verbo en terceira persoa.

El contrae coas preposicións *en* e *de*:

PRON. / PREP.	EL	ELA	ELES	ELAS
EN	**nel**	**nela**	**neles**	**nelas**
DE	**del**	**dela**	**deles**	**delas**

Pero estas contraccións non se dan se a preposición non rexe o pronome: *De eles chegaren en tempo, imos xuntos.*

FORMAS ÁTONAS

NÚM.	PERSOA E XÉNERO		NON REFLEXIVO		REFLEX.
			DAT.	ACUS.	
SING.	1ª		**me**		
	2ª		**che**	**te**	
	3ª	MASC.	**lle**	**o, lo, no**	**se**
		FEM.		**a, la, na**	
PL.	1ª		**nos**		
	2ª		**vos**		
	3ª	MASC.	**lles**	**os, los, nos**	**se**
		FEM.		**as, las, nas**	

As formas *o*, *lo* e *no*, cos seus femininos e plurais, son variantes combinatorias.

Lo úsase cando o pronome vai detrás dunha forma verbal conxugada ou dun pronome rematados en *-s* ou *-r* (*sabelo, fúchelo saber, váillelo dicir*) e tras o adverbio *u* (*ulas?*).

No úsase tras as formas verbais rematadas en ditongo (*estou - estouno facendo*; *fai - faino*; *dei - deina*; *deixou - deixouna*).

O úsase nos demais casos: *véxoo, xa o vexo.*

Se coinciden na frase un pronome de obxecto indirecto e outro de obxecto directo, contraen, nesa orde, do seguinte xeito:

ACUS. / DAT.	O/LO	A/LA	OS/LOS	AS/LAS
ME	**mo**	**ma**	**mos**	**mas**
CHE	**cho**	**cha**	**chos**	**chas**
LLE	**llo**	**lla**	**llos**	**llas**
NOS	**nolo**	**nola**	**nolos**	**nolas**
VOS	**volo**	**vola**	**volos**	**volas**
LLES	**llelo**	**llela**	**llelos**	**llelas**

PRONOMES POSESIVOS

Formas

PERSOA		SINGULAR		PLURAL	
XÉNERO		MASC.	FEM.	MASC.	FEM.
SING.	1ª	**meu**	**miña**	**meus**	**miñas**
	2ª	**teu**	**túa**	**teus**	**túas**
	3ª	**seu**	**súa**	**seus**	**súas**
PL.	1ª	**noso**	**nosa**	**nosos**	**nosas**
	2ª	**voso**	**vosa**	**vosos**	**vosas**
	3ª	**seu**	**súa**	**seus**	**súas**

Ademais, téñase en conta que:

-As formas do masculino singular *meu, teu, seu, noso, voso, seu*, poden ser usadas, precedidas da preposición *de*, para indicar pertenza exclusiva (*teñen tres facenda de seu*) ou calidade inherente (*es xeneroso de teu*).

-Existen tamén os posesivos de respecto *mi, tu su*, que acompañan a *madre, padre, tío* e outras formas de tratamento como *amo* ou *señor*.

-Existen tamén os posesivos distributivos *cadanseu, cadansúa, cadanseus, cadansúas*: *déronlles (a) cadanseu libro*; *trouxéronche cadanseu agasallo*.

PRONOMES DEMOSTRATIVOS

Formas

PROX.	NÚM.	MASC.	FEM.	NEUTRO
I	SING.	**este**	**esta**	**isto**
	PL.	**estes**	**estas**	---
II	SING.	**ese**	**esa**	**iso**
	PL.	**eses**	**esas**	---
III	SING.	**aquel**	**aquela**	**aquilo**
	PL.	**aqueles**	**aquelas**	---

Combinación co indefinido *outro*

Realízase do seguinte xeito (só o segundo elemento admite morfemas de xénero e número):

PROX.	NÚM.	MASC.	FEM.
I	SING.	**estoutro**	**estoutra**
	PL.	**estoutros**	**estoutras**
II	SING.	**esoutro**	**esoutra**
	PL.	**esoutros**	**esoutras**
II	SING.	**aqueloutro**	**aqueloutra**
	PL.	**aqueloutros**	**aqueloutras**

Estas formas contractas son as máis usadas, aínda que tamén son usadas as formas plenas (este outro, aquelas outras), tanto en masculino como en feminino. No neutro non se dan as formas contractas.

Contraccións coas preposicións *en* e *de*

Ao mesmo tempo, os demostrativos contraen, obrigatoriamente, coas preposicións *en* e *de*: *desta, nese, destoutros, naquilo, daqueloutras*. Pero estas contraccións non se dan se a preposición non rexe o substantivo modificado polo demostrativo: *de este plan saír mal, haberá que repensalo todo*.

CUANTIFICADORES E IDENTIFICADORES (INDEFINIDOS)

Formas dos cuantificadores

algún, algunha, algúns, algunhas,
alguén;
algo
ningún, ningunha, ningúns, ningunhas;
ninguén;
nada;
ren ou *res*
un, unha, uns, unhas
varios, varias
pouco, pouca, poucos, poucas
bastante, bastantes
abondo, abonda, abondos, abondas
moito, moita, moitos, moitas
ben
demasiado, demasiada, demasiados, demasiadas
máis
menos
tanto, tanta, tantos, tantas
todo, toda, todos, todas
cada; *cada cal*; *cadaquén*
ambos, ambas; *entrambos, entrambas*

Formas dos identificadores

outro, outra, outros, outras
calquera; *quenquera*
tal, tales
mesmo, mesma, mesmos, mesmas
propio, propia, propios, propias
o demais, a demais, os demais, as demais
o máis, a máis, os máis, as máis
certo, certa, certos, certas
determinado, determinada, determinados, determinadas

Observacións

Algún(-s) e *outro(-a, -os, -as)* contraen coas preposicións *en* e *de*: *dalgún, dalgunha*...; *nalgún, nalgunha*...; *noutras, doutros*...

Con *alguén* e *algo* non se produce contracción na escrita.

Se o indefinido comeza por *un(s)*, *unha(s)* ou por *o(s)*, *a(s)* (*uns poucos, o demais*...), as contraccións son as mesmas que as xa indicadas para os artigos.

O indefinido *un(s)*, *unha(s)*, cando funciona como adxectivo, fai as mesmas contraccións ca o artigo indeterminado. Cando se usa como pronome, o normal é representar a contracción coas preposicións *de* e *en*, dando lugar ás formas *dun(s)*, *dunha(s)*, *nun(s)*, *nunha(s)*; polo contrario, non se fai na escrita a contracción coa preposición *con*: *con un deles ía, co outro non*; *con unha, con dúas non podo.*

RELATIVOS, INTERROGATIVOS E EXCLAMATIVOS

FORMAS

que e *quen*, invariables
cal, con flexión de número, *cales*
canto, con flexión de xénero e número, *canta*, *cantos*, *cantas*

Temos ademais o relativo posesivo *cuxo*, con flexión de xénero e número, *cuxa*, *cuxos*, *cuxas*

Numerais

Cardinais

cero
un/unha
dous/dúas
tres
catro
cinco
seis
sete
oito
nove
dez
once
doce
trece
catorce
quince
dezaseis
dezasete
dezaoito
dezanove
vinte
vinte e un / vinte e unha
vinte e dous / vinte e dúas etc.
trinta
trinta e un, trinta e unha etc.
corenta
cincuenta
sesenta
setenta
oitenta
noventa
cen
cento un, cento unha etc.
douscentos / duascentas
trescentos / trescentas
catrocentos / catrocentas
cincocentos / cincocentas, quiñentos/ -as
seiscentos / seiscentas
setecentos / setecentas
oitocentos / oitocentas
novecentos / novecentas
mil

Aínda que *vinte*, *trinta*, *corenta*..., se escriban separados da conxunción *e*, deben pronunciarse xuntos, cun [ɛ]: *vinte e nove* [ˈbintɛˈnobe], *trinta e tres* [ˈtrintɛˈtres], *oitenta e seis* [ojˈtɛntɛˈseis].

Un, *unha*, cando funcionan como adxectivos, contraen coas preposicións *de*, *en* e *con*, igual que os artigos indeterminados. Polo contrario, cando funcionan como pronomes, o normal é que contraian coas preposicións *en* e *de*, pero non con *con*, igual que o indefinido *un(s)*, *unha(s)*: *cóubolle nunha cesta*; *con un tes abondo.*

Ordinais

primeiro
segundo
terceiro
cuarto
quinto
sexto
sétimo
oitavo
noveno
décimo
undécimo / décimo primeiro
duodécimo / décimo segundo
décimo terceiro
décimo cuarto
décimo quinto
décimo sexto
décimo sétimo
décimo oitavo
décimo noveno
vixésimo
vixésimo primeiro
vixésimo segundo etc.
trixésimo
cuadraxésimo
quincuaxésimo
sesaxésimo
septuaxésimo
octoxésimo
nonaxésimo
centésimo
milésimo
millonésimo

Estas formas teñen flexión de xénero e número, pero hai que ten en conta que nas formas compostas só se flexiona o último elemento (*vixésimo cuartas*).

Multiplicativos

dobre; *duplo, dupla*
triplo, tripla
cuádruplo, cuádrupla
quíntuplo, quíntupla
séxtuplo, séxtupla
séptuplo, séptupla
óctuplo, óctupla
nónuplo, nónupla
décuplo, décupla
céntuplo, céntupla

Os restantes fórmanse mediante o cardinal correspondente seguido da palabra *veces*.

Partitivos

medio, -a
terzo, -a
cuarto, -a
quinto, -a
sexto, -a
sétimo, -a
oitavo, -a
noveno, -a
décimo, -a
onceavo, -a
doceavo, -a
centésimo, -a
milésimo, -a
millonésimo, -a

A partir de 1/11 (agás 1/100, 1/1000, 1/1.000.000) o partitivo fórmase engadíndolle ao cardinal o sufixo *-avo*: (1/30) *un trintaavo*, (2/73) *dous setenta e tresavos*, (9/266) *nove douscentos sesenta e seisavos*.

Adverbios e locucións adverbiais

De lugar

á beira
a carón
a contramán
a rente(s)
abaixo
acá
acó
acolá
adiante
aí
alá
alén
algures
alí
aló
ao lado / ó lado
ao pé / ó pé
ao redor / ó redor
aquén
aquí
arredor
arriba
atrás
avante
cerca
debaixo
dentro
derredor
derriba
detrás
diante
embaixo
en fronte
encima
enriba
fóra
lonxe
ningures
onde
preto
u?
velaí
velaquí
xalundes

De tempo

a cada canto
a cada pouco
a deshora
a destempo
a diario
a miúdo
a tempo
acotío
agora
aínda
antano
antes
antes de antonte
antonte
ao outro día / ó outro día
ao pouco / ó pouco
ao raro / ó raro
aos poucos / ós poucos
arestora
arreo
ás veces
asemade
atrás
axiña
cando
cedo
cerca
daquela
de alí a pouco
de aquí a pouco
de camiño
de cando en cando
de cando en vez
de momento
de raro en raro
de tempo en tempo
de vez en cando
decontado
decontino
decote
decotío
deica pouco
deica un pouco
deseguida
deseguido
despois
detrás
diante
en diante
en tempo
endexamais
endoutro día
enseguida
entón
entrementres
hogano
hoxe
hoxe en día
inda
logo
mañá
mentres
namentres
noutrora
nunca
o outro antonte
onte
outrora
para o outro día
pasadomañá
por veces
pouco a pouco
pouco e pouco
preto
pronto
seguido
sempre
tarde
trasantonte
xa
xacando
xamais

De cantidade e precisión

a medias
abondo
algo
apenas
bastante
ben
canto
case
casemente
dabondo
de máis
de menos
de sobra
de todo
demasiado
logo
máis
malamente
medio
menos
mesmamente
mesmo
moi
moito
nada
por aí
pouco
só
soamente
talmente
tan
tanto
xustamente
xusto

De modo

a correr
a dereitas
a eito
a escape
a feito
á fin
á mantenta
á présa
a propósito
a treo
adrede
amodo
ao cabo / ó cabo
ao chou / ó chou
ao dereito / ó dereito
ao fin / ó fin
ao xeito / ó xeito
ás présas
ás toas
asemade
así
ben
como
de balde
de face
de golpe
de pronto
de propósito
de repente
de socate
de socato
de súpeto
devagar
en balde
engorde
gratis
mal
mellor
paseniño
peor
secasí

De afirmación

abofé
así mesmo
de certo
si
tamén
xaora

De negación

nin
non
non xa
sequera
tampouco

De dúbida

acaso
ao mellor / ó mellor
disque
poida que
quizá(s)
quizabes
quizais
se cadra
se callar
seica
talvez

Preposicións e locucións prepositivas

a
á beira de
a carón de
a causa de
a diferenza de
a forza de
a par de
á parte de
a pesar de
a poder de
a por de
a prol de
a rente(s) de
a respecto de
a son de
a través de
abaixo de
acerca de
ademais de
aga
agás
alén de
amais de
ante
antes de
ao par de / ó par de
ao pé de / ó pé de
ao redor de / ó redor de
após
aquén de
arredor de
arriba de
ata
até
atrás de
baixo
baixo de
bardante
bardante de
beira de
cabo
cabo de
canda
canto a
cara a
cas
cas de
cerca de
cima de
co gallo de
con
con respecto a
conforme
consonte
contra
contra de
de
de par de
debaixo de
deica
dende
dentro de
derredor de
derriba de
des
desde
despois de
detrás de
diante de
durante
en
en canto a
en favor de
en fronte de
en lugar de
en par de
en troques de
en vez de
encima de
encol de
enriba de
entre
excepto
fóra
fóra de
fronte a
lonxe de
malia
mediante
menos
no canto de
onda
para
perante
por
por ante
por causa de
por cousa de
por culpa de
por medio de
por mor de
preto de
quitando
respecto a
respecto de
riba de
sacado
sacando
salvante
salvo
segundo
sen
senón
so
sobre
sobre de
tocante a
tras
tras de
verbo de
xunta
xunto a
xunto de

Conxuncións e locucións conxuntivas

Copulativas

a mais
e
e mais
mais
nin

Disxuntivas e distributivas

ben ... ben
cal ... cal
nin ... nin
ora ... ora
ou
ou ... ou
(que) ... que
quer ... quer
volta ... volta
xa ... xa

Adversativas

a menos que
aga que
agás que
agora ben
agora que
aínda que
así e todo
bardante que
con todo
e iso que
emporiso
en troques
excepto que
fóra de que
inda que
mais
menos que
no entanto
non obstante
ora ben
ora que
pero
porén
por iso
quitado que, quitando que
sacado que, sacando que
senón
senón que
só que

Concesivas

a pesar de que
a pouco que
aínda que
así
ben que
inda que
máis que
mal que
mesmo que
nin que
por (+ adxectivo) *que*
por máis que
por moito que
por pouco que

Condicionais

a menos que
a nada que
a non ser que
a non ser se
a pouco que
aga que
aga se
agás que
agás se
bardante que
cando
caso de que
catar se
con que
con tal de que
con tal que
de non ser que
de non ser se
en caso de que
excepto que
excepto se
onda non
quitado que
quitado se
quitando que
quitando se
sacado que
sacado se
sacando que
sacando se
salvo que
salvo se
se
sempre que
senón que

Causais

como
como queira que
dado que
pois
pois que
por causa de que
por cousa de que
por culpa de que
por mor de que
porque
posto que
que
visto que
xa que

Consecutivas

(así) pois
(así) que
conque
daquela
de aí que
de forma que
de maneira que
de modo que
de xeito que
entón
logo
polo tanto
por conseguinte
por tanto
tan(to)... que
xa que logo

Finais

a fin de que
a que
en favor de que
para que
porque
que

Locativas

onde
onde queira que

Temporais

antes de que
antes que
ao que / ó que
apenas
asemade
así que
ata que
até que
axiña que
cada vez que
cando
cando queira que
decontado que
deica que
dende que
des que
desde que
deseguida que
despois de que
despois que
en tanto
entre tanto
entrementres
inda ben non
logo que
mal
mentres
mentres tanto
namentres
non ben
(por) en canto
sempre que
tan presto
tan pronto

Modais

(así) como
ben como
coma se
como queira que
como se
conforme
consonte
de forma que
de maneira que
de modo que
de xeito que
mal como
segundo
sen que
(tal) cal
(tal) como
tal e como

Comparativas

ca
coma
como
que

Completivas

que
se

Usos do guión

Úsase o guión:

Para partir unha palabra en final de liña, mantendo íntegras as sílabas das dúas partes (co-/ me).

Agora ben, os elementos dun dígrafo non se poden separar (*con-/cha, re-/lla, ca-/rro, u-/nha*), e ademais, por razóns estéticas, evítanse as vogais a final ou principio de liña (**i-/legal, *ara-/o*).

Se se dá o caso de que un guión que separa dúas palabras ou dous membros dunha palabra, coincide no final dunha liña, hai que repetilo ao comezo da liña seguinte (*tratado teórico-/-práctico; come-/-lo necesario*).

Para separar os dous membros dalgunhas palabras compostas:

-Cando o primeiro elemento é *non* (*non-intervención, non-aliñados, non-fumadores*).

-Cando se trata de asociacións ocasionais non fixadas na lingua (*vocabulario ruso-danés*; *repercusións político-sociais*).

-En palabras complexas como *les-nordeste, les-sueste, nor-nordeste, nor-noroeste, oés-noroeste, oés-sudoeste.*

-Nalgunhas palabras estranxeiras: *foie-gras, fox-terrier, tse-tse.*

Para a grafía dos numerais, véxanse.

c) Para unir a segunda forma do artigo (*-lo, -la, -los, -las*) ao adverbio interrogativo *u*: *u-los problemas que dicías?; u-la nosa recompensa?*

d) Para separar, se se usa, a segunda forma do artigo (*-lo, -la, -los, -las*), da forma verbal ou pronominal: *perde-lo partido*; *tróuxovo-lo onte*; *preguntóulle-la hora.*

O uso das maiúsculas

Debe escribirse inicial maiúscula:

a) Ao comezo dun escrito, despois de punto e seguido, de punto e á parte e doutros signos (admiración, interrogación e puntos suspensivos) cando equivalen a punto.

b) Nos nomes propios e alcumes: *Xosé, Pepe, Ourense, Fernández, América, o Milhomes.*

c) Nas abreviaturas de tratamento: *Dra., Dr., Dª., Vde.*

d) Na primeira palabra dos títulos de obras literarias e artísticas: *O crepúsculo e as formigas, A esmorga.* As publicacións periódicas adoitan escribir con maiúscula as demais palabras do título, se teñen relevancia semántica: *O Correo Galego, A Peneira, Xornal dos Deportes.*

e) En todos os substantivos e adxectivos dos nomes de institucións, organismos, empresas, etc.: *Xunta de Galicia, Consello Económico e Social, Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.*

Cando se trata dun dígrafo, só se escribe en maiúscula o primeiro elemento: *China, Quins, Guillarei.*

As siglas escríbense normalmente en caracteres maiúsculos: *OTAN, CRTG.*

A diérese

Úsase co *u* para indicar que se pronuncia nas sílabas *güe*, *güi*, fronte a *gue*, *gui*: *dengue* pero *bilingüe*, *guitarra* pero *lingüista*.

Úsase tamén co *i* da primeira e segunda persoas de plural dos copretéritos dos verbos rematados en *-aer*, *-oer*, *-aír* e *-oír* (*caïamos*, *caïades*, *doïamos*, *doïades*, *saïamos*, *saïades*, *oïamos*, *oïades*), para indicar que o *i* forma sílaba propia (*ca-ï-a-mos*, *ca-ï-a-des*), aínda sendo átono, e non como sucede nesas mesmas persoas do presente de subxuntivo, nas que o *i* forma ditongo: (*ca-ia-mos*, *ca-ia-des*), habendo, pois, diferenza de pronuncia.

Aínda que non verbor rematados en *-uír* non pode haber confusión entre o copretérito e o presente de subxuntivo, úsase tamén a diérese: *construïamos*, *construïades* (fronte a *construamos*, *construades*).

O apóstrofo

Admítese o uso do apóstrofo (´) para reproducir fielmente a prosodia do galego oral ou dialectal: *n´é así*; *x´o fixen*, *hox´á tarde*, e para a citación de títulos ou cabeceiras de publicacións en que o artigo se integra coas preposicións *de* ou *en*: *xa o lin n´Os biosbardos*; *colleuno d´O tío Marcos da Portela*.

Os signos de interrogación e admiración

É obrigatorio poñelos ao final do enunciado (?, !), pero para facilitar a lectura e para evitar confusións pódense poñer tamén ao principio (¿, ¡): *acabarás hoxe?*; *quen será!*; *despois de todo, ¿como podes dubidalo?*; *e para iso... ¡que barullo!*

Colocación do pronome átono na frase

1) Nas oracións simples, nas coordinadas, nas principais das compostas, e nas de nivel semellante ás dúas primeiras, o pronome átono vai posposto ao verbo:

Colle o libro
Márcao xa
Vese ben con esta luz
Dáme unha pista

Como se pode deducir, un pronome átono nunca poderá ir ao comezo dunha frase.

Esta primeira regra ten as seguintes excepcións, pasando o pronome para diante do verbo:

1.1) Cando a oración é negativa ou vai introducida por unha partícula negativa:

Nunca a quixo
Xamais o saberemos
Non che vai servir

1.2) Cando vai introducida por un adverbio:

Sempre se lembra de nós
Xa os atoparon
Mentres a teñas ti

Pero hai unha serie de adverbios e locucións adverbiais, como *antonte, antano, onte, hogano, hoxe, diante, dentro, atrás, fóra, enriba, debaixo, lonxe, preto, ao pé, ao carón, mañá, pasado mañá, antes, agora, daquela, despois, entón, aquí, alí, aí, seguido, aos poucos, deica un pouco, de golpe, de súpeto, a modo, ao cabo...*, que permiten as dúas colocacións, tendo as máis das veces distinto sentido segundo onde vaia:

Hoxe cha dan / Hoxe dancha
Alí o deixaron / Aí deixárono
Agora llo consenten todo / Agora consséntenllo todo
Daquela o quixo / Daquela quíxoo

Con algúns destes adverbios, como *aquí, alí, aí, acá, acó, acolá, antes, logo, agora...* (véxanse o segundo e terceiro exemplos anteriores) a colocación diante do verbo fai que sinalen un punto ou lugar concreto ou que os poñan de relevo.

Os adverbios en *-mente* non atraen cara a si o pronome átono, e por tanto este vai posposto ao verbo:

Normalmente ábrese cedo
Casualmente díxocho ben

Pero tamén pode ir posposto se a entoación o permite:

Unicamente se pode ver se se pechan os ollos

O máis indicado, cando aparece un adverbio, é comprobar se admite ou non unha pausa despois del, e, se non a admite, anteporíase o pronome, e, se a admite, pospoñerase.

1.3) Cando a oración é introducida por un pronome interrogativo ou exclamativo:

Onde o compraches?
Cando o comprackes?
Xa o comprackes!
Cantos lle campraches!

1.4) Cando o pronome vai despois dalgúns indefinidos, como *algo, alguén, bastante, calquera, ambos, entrambos, mesmo, nada, todo(s)*:

Entrambos o poden facer
Nada lles vale
Calquera as pode coller

Pero, polo contrario, normalmente posponse con *algún(s), un(s), varios, outro(s), moitos* e *os demais*. De non ser así, varía a significación da frase:

Outra o fará, seguro
Os demais cho dirán, xa o verás
Algún che tocará

1.5) Cando a oración é desiderativa ou ponderativa:

Oxalá lle chova!
Moito lle gusta xogar!
Así de grande che creza o gran!
Pero isto non sucede se a oración comeza cun verbo:
Pártate un raio!
Atíralo ti agora!

1.6) Cando o pronome átono é un obxecto indirecto e na oración hai un obxecto directo que vai diante do verbo, son posibles as dúas colocacións:

Certas cousas lle pasaron daquela/ Certas cousas pasáronlle daquela

Algunhas ideas me poden dar / Algunhas ideas pódenme dar

1.7) Tamén son válidas as dúas colocacións cando temos un infinitivo precedido de preposición:

Para se ter que ir / Para terse que ir
De o saber, dimo / De sabelo, dimo

2) Nas proposicións subordinadas, apareza ou non a principal, o pronome vai diante do verbo, xa que a partícula subordinante atráeo cara a si:
Soubo que o buscabas / Que o buscabas
Avísame cando a vexas / Cando a vexas
Non sei se o terá / Se o terá

Con todo, se se dá o caso de que entre a partícula subordinante e o pronome hai un inciso, pausa, digresión, unha ou máis palabras, etc., entón diminúe a forza de atracción, chegando a ser válidas as dúas posicións, antes e despois do verbo, sempre que o verbo non estea en subxuntivo, caso no que nunca se permite a posposición:

Sabía que o querías / Sabía que, en realidade, o querías/ Sabía que, en realidade, queríalo

3) Nas perífrases verbais (agás as de participio) de dous elementos o pronome átono pode ir detrás do primeiro verbo ou detrás do segundo:

Débelo saber / Debes sabelo
Estao tapando / Está tapándoo

Igual que sucedía na regra xeral, se se dá algún caso de excepción, esta só afecta ao verbo máis próximo:

Non o debes saber / Non debes sabelo
Cando o debas saber /Cando debas sabelo

Se a perífrase verbal é de infinitivo e ten tres elementos, hai tres posicións posibles: detrás do primeiro verbo, e detrás ou diante do segundo:

Téñoo que saber / Teño que sabelo / Teño que o saber
Haberanllo de contar / Haberán de contarllo / Haberán de llo contar

Se algún elemento dos vistos nas excepcións da regra xeral altera a colocación do pronome, isto só se produce no elemento máis próximo a ese elemento:

Se o hai que saber / Se hai que sabelo / Se hai que o saber
Sempre cho han de pedir / Sempre han de pedircho / Sempre han de cho pedir

Usos das conxuncións nas frases comparativas

A comparación de igualdade constrúese coa fórmula:

tan/tanto + primeiro elemento + como/coma + segundo elemento

Ou coa variante:

igual (de) + adxectivo + ca/que/do que

Úsase *como* se o segundo elemento da comparación é un verbo (*come tanto como quere, rematouno tan ben como soubo*).

Úsase *coma* se o segundo elemento é un pronome persoal (*come tanto coma min, rematouno tan ben coma nós*).

No resto dos casos pódese empregar calquera das formas (*come tanto como/coma un boi, trematouno tan ben como/coma os profesores*).

A segunda variante emprega as conxuncións igual que as comparativas de superioridade e inferioridade, que se constrúen do seguinte xeito:

máis/menos + primeiro elemento + ca/que/do que + segundo elemento

Úsase *ca* cando o segundo elemento da comparación é un pronome persoal (*come máis ca el, rematouno máis rápido ca ti*).

Úsase *do que* cando o segundo elemento é un verbo (*come máis do que pode, facemos máis do que supoñedes*).

No resto casos pode empregarse calquera das formas, *ca/que/do que*: *come máis que un boi, come máis ca un boi, come máis do que un boi, rematouno máis rápido que os profesores, rematouno máis rápido ca os profesores, rematouno máis rápido do que os profesores.*

Téñase en conta, por outro lado, que cando se encontran a partícula comparativa *ca* e o artigo (*o, a, os, as*), temos dúas posibilidades: ou conservar as formas plenas (*ca o, ca a, co os, ca as*), ou usar as contraccións (*có, cá, cós, cás*).

Agora ben, se coinciden a partícula comparativa *ca*, a preposición *a* e o artigo (*o, a, os, as*), debe terse en conta que a contracción da preposición co artigo ten preferencia sobre a do artigo coa partícula comparativa (*gústalles máis aos teus fillos ca aos meus, non se sabe máis ca á noite, tedes que atopalo a el antes ca aos demais*).

Ao lado da comparación analítica, realizada mediante frases ou fórmulas, como vimos máis arriba, poden facerse tamén comparacións sintéticas, cunha soa palabra, como *maior/meirande, menor, mellor, peor, superior* e *inferior*, correspondentes aos adxectivos *grande, pequeno, bo, malo, alto* e *baixo*.

Pero tamén con estes comparativos sintéticos podemos facer comparacións analíticas, introducindo o segundo termo coas mesmas conxuncións empregadas para as comparacións de superioridade e inferioridade (*maior ca as outras, menor ca ela, peor do que supoñiamos, mellor que a nosa*). Por outro lado, con *superior* e *inferior* hai que usar a preposición *a* (*superior á media, inferior ao permitido*).

Finalmente, as conxuncións *ca* e *que* son tamén usadas para introducir, coas mesmas regras, o segundo termo doutras construcións comparativas (*mellor ca min, peor ca os/que os teus, de igual xeito que/ca/do que antano*).

Perífrases verbais

Tipos e valores

TEMPORAIS

A) **Futuridade ou inminencia**
ir + infinitivo
haber (de) + infitivivo
estar para/a + infinitivo
querer + infinitivo (fenómenos meteorolóxicos)

MODAIS

A) **Hipótese**
haber (de) + infinitivo
deder (de) + infinitivo
poder + infinitivo

B) **Obriga**
haber que + infinitivo
deber (de) + infinitivo
ter que + infinitivo

ASPECTUAIS

A) **Imperfectivas** (acción durativa, en proceso)
estar + xerundio / estar + a + infinitivo
andar + xerundio / andar + a + infinitivo
ir + xerundio
vir + xerundio
levar + xerundio
seguir/continuar + xerundio
ser + a + infinitivo

B) **Perfectivas** (acción rematada)
acabar/terminar/rematar + de + infinitivo
deixar/parar/cesar + de + infinitivo
vir + de + infinitivo
dar + participio
ter + participio
levar + participio
ir + participio

C) **Incoactivas** (inicio da acción)
comezar/empezar/principiar + a + infinitivo
botar(se) + a + infinitivo
poñer(se) + a + infinitivo
romper + + infinitivo
dar + en + participio

D) **Reiterativas** (repetición da acción)
volver/tornar + infinitivo
levar + participio
ter + participio
acostumar/habituar + infinitivo

E) **Terminativas** (finalización da acción)
chegar + a + infinitivo
vir + a +a infinitivo

CONXUGACIÓN DOS VERBOS GALEGOS
Modelos de conxugación verbal

A continuación ofrécense os trinta e cinco modelos distintos de conxugación verbal, numerados, aos que se asimilan, co seu número correspondente, os verbos da lista que vén despois.

A nomenclatura usada para os tempos é a máis estendida hoxe, pero tamén son coñecidos por: imperfecto de indicativo o copretérito; pluscuamperfecto o antepretérito; pretérito indefinido ou pretérito perfecto o pretérito, futuro do pretérito; futuro potencial, futuro hipotético ou futuro condicional o pospretérito; pretérito imperfecto de subxuntivo o pretérito de subxuntivo, e infinitivo persoal o infinitivo conxugado.

Téñase en conta que estes modelos son gráficos, non fonéticos, e que na súa escrita deberán seguirse as regras de ortografía do galego, cando sexa necesaria a súa adaptación (p. e.: saco / saque; roga /rogue...).

Modelo 1: **andar**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
ando	andaba	ande	anda
andas	andabas	andes	
anda	andaba	ande	
andamos	andabamos	andemos	
andades	andabades	andedes	andade
andan	andaban	anden	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
andei	andara	andase	andar
andaches	andaras	andases	andares
andou	andara	andase	andar
andamos	andaramos	andásemos	andarmos
andastes	andarades	andásedes	andardes
andaron	andaran	andasen	andaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
andarei	andaría	andar	INF.
andarás	andarías	andares	andar
andará	andaría	andar	XER.
andaremos	andariamos	andarmos	andando
andaredes	andariades	andardes	PART.
andarán	andarían	andaren	andado

Modelo 2a: **eloxiar**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
eloxio	eloxiaba	eloxie	
eloxias	eloxiabas	eloxies	eloxia
eloxia	eloxiaba	eloxie	
eloxiamos	eloxiabamos	eloxiemos	
eloxiades	eloxiabades	eloxiedes	eloxiade
eloxian	eloxiaban	eloxien	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
eloxiei	eloxiara	eloxiase	eloxiar
eloxiaches	eloxiaras	eloxiases	eloxiares
eloxiou	eloxiara	eloxiase	eloxiar
eloxiamos	eloxiaramos	eloxiásemos	eloxiarmos
eloxiastes	eloxiarades	eloxiásedes	eloxiardes
eloxiarom	eloxiaran	eloxiasen	eloxiaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
eloxiarei	eloxiaría	eloxiar	INF.
eloxiarás	eloxiarías	eloxiares	eloxiar
eloxiará	eloxiaría	eloxiar	XER.
eloxiaremos	eloxiariamos	eloxiarmos	eloxiando
eloxiaredes	eloxiariades	eloxiardes	PART.
eloxiarán	eloxiarían	eloxiaren	eloxiado

Modelo 2b: **afiar**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
afío	afiaba	afíe	
afías	afiabas	afíes	afía
afía	afiaba	afíe	
afiamos	afiabamos	afiemos	
afiades	afiabades	afiedes	afiade
afían	afiaban	afíen	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
afiei	afiara	afiase	afiar
afiaches	afiaras	afiases	afiares
afiou	afiara	afiase	afiar
afiamos	afiaramos	afiásemos	afiarmos
afiastes	afiarades	afiásedes	afiardes
afiarom	afiaran	afiasen	afiaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
afiarei	afiaría	afiar	INF.
afiarás	afiarías	afiares	afiar
afiará	afiaría	afiar	XER.
afiaremos	afiariamos	afiarmos	afiando
afiaredes	afiariades	afiardes	PART.
afiarán	afiarían	afiaren	afiado

Modelo 3a: **fraguar**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
fraguo	fraguaba	fragüe	
fraguas	fraguabas	fragües	
fragua	fraguaba	fragüe	fragua
fraguamos	fraguabamos	fragüemos	fraguade
fraguades	fraguabades	fragüedes	
fraguan	fraguaban	fragüen	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
fragüei	fraguara	fraguase	fraguar
fraguaches	fraguaras	fraguases	fraguares
fraguou	fraguara	fraguase	fraguar
fraguamos	fraguaramos	fraguásemos	fraguarmos
fraguastes	fraguarades	fraguásedes	fraguardes
fraguaron	fraguaran	fraguasen	fraguaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
fraguarei	fraguaría	fraguar	INF.
fraguarás	fraguarías	fraguares	fraguar
fraguará	fraguaría	fraguar	XER.
fraguaremos	fraguariamos	fraguarmos	fraguando
fraguaredes	fraguariades	fraguardes	PART.
fraguarán	fraguarían	fraguaren	fraguado

Modelo 3b: **acentuar**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
acentúo	acentuaba	acentúe	acentúa
acentúas	acentuabas	acentúes	
acentúa	acentuaba	acentúe	
acentuamos	acentuabamos	acentuemos	
acentuades	acentuabades	acentuedes	acentuade
acentúan	acentuaban	acentúen	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
acentuei	acentuara	acentuase	acentuar
acentuaches	acentuaras	acentuases	acentuares
acentuou	acentuara	acentuase	acentuar
acentuamos	acentuaramos	acentuásemos	acentuarmos
acentuastes	acentuarades	acentuásedes	acentuardes
acentuaron	acentuaran	acentuasen	acentuaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
acentuarei	acentuaría	acentuar	INF.
acentuarás	acentuarías	acentuares	acentuar
acentuará	acentuaría	acentuar	XER.
acentuaremos	acentuariamos	acentuarmos	acentuando
acentuaredes	acentuariades	acentuardes	PART.
acentuarán	acentuarían	acentuaren	acentuado

Modelo 4: **dar**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
dou	daba	dea	
dás	dabas	deas	dá
dá	daba	dea	
damos	dabamos	deamos	
dades	dabades	deades	dade
dan	daban	dean	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
dei	dera	dese	dar
deches	deras	deses	dares
deu	dera	dese	dar
demos	deramos	désemos	darmos
destes	derades	désedes	dardes
deron	deran	desen	daren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
darei	daría	der	INF.
darás	darías	deres	dar
dará	daría	der	XER.
daremos	dariamos	dermos	dando
daredes	dariades	derdes	PART.
darán	darían	deren	dado

Modelo 5: **estar**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
estou	estaba	estea	
estás	estabas	esteas	está
está	estaba	estea	
estamos	estabamos	esteamos	
estades	estabades	esteades	estade
están	estaban	estean	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
estiven	estivera	estivese	estar
estiveches	estiveras	estiveses	estares
estivo	estivera	estivese	estar
estivemos	estiveramos	estivésemos	estarmos
estivestes	estiverades	estivésedes	estardes
estiveron	estiveran	estivesen	estaren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
estarei	estaría	estiver	INF.
estarás	estarías	estiveres	estar
estará	estaría	estiver	XER.
estaremos	estariamos	estivermos	estando
estaredes	estariades	estiverdes	PART.
estarán	estarían	estiveren	estado

Modelo 6: **varrer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
varro	varría	varra	
varres	varrías	varras	varre
varre	varría	varra	
varremos	varriamos	varramos	
varredes	varriades	varrades	varrede
varren	varrían	varran	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
varrín	varrera	varrese	varrer
varriches	varreras	varreses	varreres
varreu	varrera	varrese	varrer
varremos	varreramos	varrésemos	varrermos
varrestes	varrerades	varrésedes	varrerdes
varreron	varreran	varresen	varreren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
varrerei	varrería	varrer	INF.
varrerás	varrerías	varreres	varrer
varrerá	varrería	varrer	XER.
varreremos	varreriamos	varrermos	varrendo
varreredes	varreriades	varrerdes	PART.
varrerán	varrerían	varreren	varrido

Modelo 7: **ler**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
leo	lía	lea	
les	lías	leas	le
le	lía	lea	
lemos	liamos	leamos	
ledes	liades	leades	lede
len	lían	lean	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
lin	lera	lese	ler
liches	leras	leses	leres
leu	lera	lese	ler
lemos	leramos	lésemos	lermos
lestes	lerades	lésedes	lerdes
leron	leran	lesen	leren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
lerei	lería	ler	INF.
lerás	lerías	leres	ler
lerá	lería	ler	XER.
leremos	leriamos	lermos	lendo
leredes	leriades	lerdes	PART.
lerán	lerían	leren	lido

Modelo 8: **caer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
caio	caía	caia	
caes	caías	caias	cae
cae	caía	caia	
caemos	caïamos	caiamos	
caedes	caïades	caiades	caede
caen	caían	caian	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
caín	caera	caese	caer
caíches	caeras	caeses	caeres
caeu	caera	caese	caer
caemos	caeramos	caésemos	caermos
caestes	caerades	caésedes	caerdes
caeron	caeran	caesen	caeren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
caerei	caería	caer	INF.
caerás	caerías	caeres	caer
caerá	caería	caer	XER.
caeremos	caeriamos	caermos	caendo
caeredes	caeriades	caerdes	PART.
caerán	caerían	caeren	caído

Modelo 9: **caber**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
caibo	cabía	caiba	
cabes	cabías	caibas	cabe
cabe	cabía	caiba	
cabemos	cabiamos	caibamos	
cabedes	cabiades	caibades	cabede
caben	cabían	caiban	
PRETÊRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
couben	coubera	coubese	caber
coubeches	couberas	coubeses	caberes
coubo	coubera	coubese	caber
coubemos	couberamos	coubésemos	cabermos
coubestes	couberades	coubésedes	caberdes
couberon	couberan	coubesen	caberen
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
caberei	cabería	couber	INF.
caberás	caberías	couberes	caber
caberá	cabería	couber	XER.
caberemos	caberiamos	coubermos	cabendo
caberades	caberiades	couberdes	PART.
caberán	caberían	couberen	cabido

Modelo 10: **facer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
fago	facía	faga	
fas	facías	fagas	fai
fai	facía	faga	
facemos	faciamos	fagamos	
facedes	faciades	fagades	facede
fan	facían	fagan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
fixen	fixera	fixese	facer
fixeches	fixeras	fixeses	faceres
fixo	fixera	fixese	facer
fixemos	fixeramos	fixésemos	facermos
fixestes	fixerades	fixésedes	facerdes
fixeron	fixeran	fixesen	faceren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
farei	faría	fixer	INF.
farás	farías	fixeres	facer
fará	faría	fixer	XER.
faremos	fariamos	fixermos	facendo
faredes	fariades	fixerdes	PART.
farán	farían	fixeren	feito

Modelo 11: **haber**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
hei	había	haxa	
has	habías	haxas	—
ha, hai	había	haxa	
habemos	habiamos	haxamos	
habedes	habiades	haxades	—
han	habían	haxan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
houben	houbera	houbese	haber
houbeches	houberas	houbeses	haberes
houbo	houbera	houbese	haber
houbemos	houberamos	houbésemos	habermos
houbestes	houberades	houbésedes	haberdes
houberon	houberan	houbesen	haberen
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
haberei	habería	houber	INF.
haberás	haberías	houberes	haber
haberá	habería	houber	XER.
haberemos	haberiamos	houbermos	habendo
haberedes	haberiades	houberdes	PART.
haberán	haberían	houberen	habido

Modelo 12: **poder**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
podo	podía	poida	
podes	podías	poidas	pode
pode	podía	poida	
podemos	podiamos	poidamos	
podedes	podiades	poidades	podede
poden	podían	poidan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
puiden	puidera	puidese	poder
puideches	puideras	puideses	poderes
puido	puidera	puidese	poder
puidemos	puideramos	puidésemos	podermos
puidestes	puiderades	puidésedes	poderdes
puideron	puideran	puidesen	poderen
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
poderei	podería	puider	INF.
poderás	poderías	puideres	poder
poderá	podería	puider	XER.
poderemos	poderiamos	puidermos	podendo
poderedes	poderiades	puiderdes	PART.
poderán	poderían	puideren	podido

Modelo 13: **poñer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
poño	poñía	poña	
pos	poñías	poñas	pon
pon	poñía	poña	
poñemos	poñiamos	poñamos	
poñedes	poñiades	poñades	poñede
poñen	poñían	poñan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
puxen	puxera	puxese	poñer
puxeches	puxeras	puxeses	poñeres
puxo	puxera	puxese	poñer
puxemos	puxeramos	puxésemos	poñermos
puxestes	puxerades	puxésedes	poñerdes
puxeron	puxeran	puxesen	poñeren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
poñerei	poñería	puxer	INF.
poñerás	poñerías	puxeres	poñer
poñerá	poñería	puxer	XER.
poñeremos	poñeriamos	puxermos	poñendo
poñeredes	poñeriades	puxerdes	PART.
poñerán	poñerían	puxeren	posto

Modelo 14: **pór**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
poño	puña	poña	
pos	puñas	poñas	pon
pon	puña	poña	
pomos	puñamos	poñamos	
podes	puñades	poñades	ponde
pon	puñan	poñan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
puxen	puxera	puxese	pór
puxeches	puxeras	puxeses	pores
puxo	puxera	puxese	pór
puxemos	puxeramos	puxésemos	pormos
puxestes	puxerades	puxésedes	pordes
puxeron	puxeran	puxesen	poren
FUTURO	PRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
porei	poría	puxer	INF.
porás	porías	puxeres	pór
porá	poría	puxer	XER.
poremos	poriamos	puxermos	pondo
poredes	poriades	puxerdes	PART.
porán	porían	puxeren	posto

Modelo 15: **pracer**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
prazo	pracía	praza	
praces	pracías	prazas	prace
prace	pracía	praza	
pracemos	praciamos	prazamos	
pracedes	praciades	prazades	pracede
pracen	pracían	prazan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
prouguen	prouguera	prouguese	pracer
prougueches	prougueras	prougueses	praceres
prougo	prouguera	prouguese	pracer
prouguemos	prougueramos	prouguésemos	pracermos
prouguestes	prouguerades	prouguésedes	pracerdes
prougueron	prougueran	prouguesen	praceren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
pracerei	pracería	prouguer	INF.
pracerás	pracerías	prougueres	pracer
pracerá	pracería	prouguer	XER.
praceremos	praceriamos	prouguermos	pracendo
praceredes	praceriades	prouguerdes	PART.
pracerán	pracerían	prougueren	pracido

Modelo 16: **querer**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
quero queres quere queremos queredes queren	quería querías quería queriamos queriades querían	queira queiras queira queiramos queirades queiran	quere querede
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
quixen quixeches quixo quixemos quixestes quixeron	quixera quixeras quixera quixeramos quixerades quixeran	quixese quixeses quixese quixésemos quixésedes quixesen	querer quereres querer querermos quererdes quereren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
quererei quererás quererá quereremos quereredes quererán	querería quererías querería quereriamos quereriades quererían	quixer quixeres quixer quixermos quixerdes quixeren	INF. querer XER. querendo PART. querido

Modelo 17: **saber**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
sei sabes sabe sabemos sabedes saben	sabía sabías sabía sabiamos sabiades sabían	saiba saibas saiba saibamos saibades saiban	sabe sabede
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
souben soubeches soubo soubemos soubestes souberon	soubera souberas soubera souberamos souberades souberan	soubese soubeses soubese soubésemos soubésedes soubesen	saber saberes saber sabermos saberdes saberen
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
saberei saberás saberá saberemos saberedes saberán	sabería saberías sabería saberiamos saberiades saberían	souber souberes souber soubermos souberdes souberen	INF. saber XER. sabendo PART. sabido

Modelo 18: **ser**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
son	era	sexa	
es [ˈɛ]	eras	sexas	sé
é [ˈɛ]	era	sexa	
somos	eramos	sexamos	
sodes	erades	sexades	sede
son	eran	sexan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
fun	fora	fose	ser
fuches	foras	foses	seres
foi	fora	fose	ser
fomos	foramos	fósemos	sermos
fostes	forades	fósedes	serdes
foron	foran	fosen	seren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
serei	sería	for	INF.
serás	serías	fores	ser
será	sería	for	XER.
seremos	seriamos	formos	sendo
seredes	seriades	fordes	PART.
serán	serían	foren	sido

Modelo 19: **ter**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
teño	tiña	teña	
tes	tiñas	teñas	ten
ten	tiña	teña	
temos	tiñamos	teñamos	
tendes / tedes	tiñades	teñades	tende / tede
teñen	tiñan	teñan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
tiven	tivera	tivese	ter
tiveches	tiveras	tiveses	teres
tivo	tivera	tivese	ter
tivemos	tiveramos	tivésemos	termos
tivestes	tiverades	tivésedes	terdes
tiveron	tiveran	tivesen	teren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
terei	tería	tiver	INF.
terás	terías	tiveres	ter
terá	tería	tiver	XER.
teremos	teriamos	tivermos	tendo
teredes	teriades	tiverdes	PART.
terán	terían	tiveren	tido

Modelo 20: **traer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
traio	traía	traia	
traes	traías	traias	trae
trae	traía	traia	
traemos	traïamos	traiamos	
traedes	traïades	traiades	traede
traen	traían	traian	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
trouxen	trouxera	trouxese	traer
trouxeches	trouxeras	trouxeses	traeres
trouxo	trouxera	trouxese	traer
trouxemos	trouxeramos	trouxésemos	traermos
trouxestes	trouxerades	trouxésedes	traerdes
trouxeron	trouxeran	trouxesen	traeren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
traerei	traería	trouxer	INF.
traerás	traerías	trouxeres	traer
traerá	traería	trouxer	XER.
traeremos	traeriamos	trouxermos	traendo
traeredes	traeriades	trouxerdes	PART.
traerán	traerían	trouxeren	traído

Modelo 21: **valer**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
vallo	valía	valla	
vales	valías	vallas	vale
vale	valía	valla	
valemos	valiamos	vallamos	
valedes	valiades	vallades	valede
valen	valían	vallan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
valín	valera	valese	valer
valiches	valeras	valeses	valeres
valeu	valera	valese	valer
valemos	valeramos	valésemos	valermos
valestes	valerades	valésedes	valerdes
valeron	valeran	valesen	valeren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
valerei	valería	valer	INF.
valerás	valerías	valeres	valer
valerá	valería	valer	XER.
valeremos	valeriamos	valermos	valendo
valeredes	valeriades	valerdes	PART.
valerán	valerían	valeren	valido

Modelo 22: **ver**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
vexo	vía	vexa	
ves	vías	vexas	ve
ve	vía	vexa	
vemos	viamos	vexamos	
vedes	viades	vexades	vede
ven	vían	vexan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
vin	vira	vise	ver
viches	viras	vises	veres
viu	vira	vise	ver
vimos	viramos	vísemos	vermos
vistes	virades	vísedes	verdes
viron	viran	visen	veren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
verei	vería	vir	INF.
verás	verías	vires	ver
verá	vería	vir	XER.
veremos	veriamos	virmos	vendo
veredes	veriades	virdes	PART.
verán	verían	viren	visto

Modelo 23: **partir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
parto	partía	parta	parte
partes	partías	partas	
parte	partía	parta	
partimos	partiamos	partamos	
partides	partiades	partades	partide
parten	partían	partan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
partín	partira	partise	partir
partiches	partiras	partises	partires
partiu	partira	partise	partir
partimos	partiramos	partísemos	partirmos
partistes	partirades	partísedes	partirdes
partiron	partiran	partisen	partiren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
partirei	partiría	partir	INF.
partirás	partirías	partires	partir
partirá	partiría	partir	XER.
partiremos	partiriamos	partirmos	partindo
partiredes	partiriades	partirdes	PART.
partirán	partirían	partiren	partido

Modelo 24: **rir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
río ris ri rimos rides rin	ría rías ría riamos riades rían	ría rías ría riamos riades rían	ri ride
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
rin riches riu rimos ristes riron	rira riras rira riramos rirades riran	rise rises rise rísemos rísedes risen	rir rires rir rirmos rirdes riren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
rirei rirás rirá riremos riredes rirán	riría rirías riría ririamos ririades rirían	rir rires rir rirmos rirdes riren	INF. rir XER. rindo PART. rido

Modelo 25a: **oír**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
oio oes oe oímos oídes oen	oía oías oía oïamos oïades oían	oia oias oia oiamos oiades oian	oe oíde
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
oín oíches oíu oímos oístes oíron	oíra oíras oíra oiramos oirades oíran	oíse oíses oíse oísemos oísedes oísen	oír oíres oír oírmos oírdes oíren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
oirei oirás oirá oiremos oiredes oirán	oiría oirías oiría oiriamos oiriades oirían	oír oíres oír oírmos oírdes oíren	INF. oír XER. oíndo PART. oído

Modelo 25b: **ouvir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
ouzo	ouvía	ouza	
ouves	ouvías	ouzas	ouve
ouve	ouvía	ouza	
ouvimos	ouviamos	ouzamos	
ouvides	ouviades	ouzades	ouvide
ouven	ouvían	ouzan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
ouvín	ouvira	ouvise	ouvir
ouvíches	ouviras	ouvises	ouvires
ouviu	ouvira	ouvise	ouvir
ouvimos	ouviramos	ouvísemos	ouvirmos
ouvistes	ouvirades	ouvísedes	ouvirdes
ouviron	ouviran	ouvisen	ouviren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
ouvirei	ouviría	ouvir	INF.
ouvirás	ouvirías	ouvires	ouvir
ouvirá	ouviría	ouvir	XER.
ouviremos	ouviriamos	ouvirmos	ouvindo
ouviredes	ouviriades	ouvirdes	PART.
ouvirán	ouvirían	ouviren	ouvido

Modelo 26: **advertir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
advirto	advertía	advirta	
advirtes	advertías	advirtas	advirte
advirte	advertía	advirta	
advertimos	advertiamos	advirtamos	
advertides	advertiades	advirtades	advertide
advirten	advertían	advirtan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
advertín	advertira	advertise	advertir
advertiches	advertiras	advertises	advertires
advertiu	advertira	advertise	advertir
advertimos	advertiramos	advertísemos	advertirmos
advertistes	advertirades	advertísedes	advertirdes
advertiron	advertiran	advertisen	advertiren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
advertirei	advertiría	advertir	INF.
advertirás	advertirías	advertires	advertir
advertirá	advertiría	advertir	XER.
advertiremos	advertiriamos	advertirmos	advertindo
advertiredes	advertiriades	advertirdes	PART.
advertirán	advertirían	advertiren	advertido

Modelo 27: **servir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
sirvo	servía	sirva	
serves [ˊɛ]	servías	sirvas	sirve
serve [ˊɛ]	servía	sirva	
servimos [e]	serviamos	sirvamos	
servides [e]	serviades	sirvades	servide
serven [ˊɛ]	servían	sirvan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
servín	servira	servise	servir
serviches	serviras	servises	servires
serviu	servira	servise	servir
servimos	serviramos	servísemos	servirmos
servistes	servirades	servísedes	servirdes
serviron	serviran	servisen	serviren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
servirei	serviría	servir	INF.
servirás	servirías	servires	servir
servirá	serviría	servir	XER.
serviremos	serviriamos	servirmos	servindo
serviredes	serviriades	servirdes	PART.
servirán	servirían	serviren	servido

Modelo 28: **fuxir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
fuxo	fuxía	fuxa	
foxes [ˊɔ]	fuxías	fuxas	fuxe
foxe [ˊɔ]	fuxía	fuxa	
fuximos	fuxiamos	fuxamos	
fuxides	fuxiades	fuxades	fuxide
foxen [ˊɔ]	fuxían	fuxan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
fuxín	fuxira	fuxise	fuxir
fuxiches	fuxiras	fuxises	fuxires
fuxiu	fuxira	fuxise	fuxir
fuximos	fuxiramos	fuxísemos	fuxirmos
fuxistes	fuxirades	fuxísedes	fuxirdes
fuxiron	fuxiran	fuxisen	fuxiren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
fuxirei	fuxiría	fuxir	INF.
fuxirás	fuxirías	fuxires	fuxir
fuxirá	fuxiría	fuxir	XER.
fuxiremos	fuxiriamos	fuxirmos	fuxindo
fuxiredes	fuxiriades	fuxirdes	PART.
fuxirán	fuxirían	fuxiren	fuxido

Modelo 29: **dicir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
digo	dicía	diga	
dis	dicías	digas	di
di	dicía	diga	
dicimos	diciamos	digamos	
dicides	diciades	digades	dicide
din	dicían	digan	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
dixen	dixera	dixese	dicir
dixeches	dixeras	dixeses	dicires
dixo	dixera	dixese	dicir
dixemos	dixeramos	dixésemos	dicirmos
dixestes	dixerades	dixésedes	dicirdes
dixeron	dixeran	dixesen	diciren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
direi	diría	dixer	INF.
dirás	dirías	dixeres	dicir
dirá	diría	dixer	XER.
diremos	diriamos	dixermos	dicindo
diredes	diriades	dixerdes	PART.
dirán	dirían	dixeren	dito

Modelo 30: **ir**

INDICATIVO		**SUBXUNTIVO**	**IMPERATIVO**
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
vou	ía	vaia	
vas	ías	vaias	vai
vai	ía	vaia	
imos	iamos	vaiamos	vamos
ides	iades	vaiades	ide
van	ían	vaian	
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
fun	fora	fose	ir
fuches	foras	foses	ires
foi	fora	fose	ir
fomos	foramos	fósemos	irmos
fostes	forades	fósedes	irdes
foron	foran	fosen	iren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
irei	iría	for	INF.
irás	irías	fores	ir
irá	iría	for	XER.
iremos	iriamos	formos	indo
iredes	iriades	fordes	PART.
irán	irían	foren	ido

Modelo 31: **parir**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
pairo pares pare parimos parides paren	paría parías paría pariamos pariades parían	paira pairas paira pairamos pairades pairan	pare paride
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
parín pariches pariu parimos paristes pariron	parira pariras parira pariramos parirades pariran	parise parises parise parísemos parísedes parisen	parir parires parir parirmos parirdes pariren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
parirei parirás parirá pariremos pariredes parirán	pariría parirías pariría pariríamos paririades parirían	parir parires parir parirmos parirdes pariren	INF. parir XER. parindo PART. parido

Modelo 32: **vir**

INDICATIVO		SUBXUNTIVO	IMPERATIVO
PRESENTE	COPRETÉRITO	PRESENTE	
veño vés vén vimos vindes / vides veñen	viña viñas viña viñamos viñades viñan	veña veñas veña veñamos veñades veñan	ven vinde / vide
PRETÉRITO	ANTEPRETÉRITO	PRETÉRITO	**INF. CONXUGADO**
vin viñeches veu viñemos viñestes viñeron	viñera viñeras viñera viñeramos viñerades viñeran	viñese viñeses viñese viñésemos viñésedes viñesen	vir vires vir virmos virdes viren
FUTURO	POSPRETÉRITO	FUTURO	**FORMAS NOMINAIS**
virei virás virá viremos viredes virán	viría virías viría viriamos viriades virían	viñer viñeres viñer viñermos viñerdes viñeren	INF. vir XER. vindo PART. vido

Relación alfabética de verbos

Na epígrafe anterior expoñiamos os modelos de conxugación. Neste relaciónanse os verbos máis comúns e ao seu lado ponse o número que lle corresponde á súa conxugación segundo os modelos anteriores. Tamén se indica se son defectivos (def.), impersoais (imp.), con dobre participio (d. pt.) ou con participio irregular (pt. i.), e a súa funcionalidade transitiva (*t*), intransitiva (i), pronominal (*pr*) ou copulativa (*cop*).

VERBO / *CATEGORÍA* / MODELO

abacelar / *t* / 1
abafallar / *t* / 1
abafar / *t i pr* / 1
abaixar / *t pr* / 1
abalanzar / *t pr* / 1
abalar / *t pr* / 1
abalear / *t i pr* / 1
aballoar / *i* / 1
abalocar / *pr* / 1
abaloirar / *t pr* / 1
abanar / *t pr* / 1
abandeirar / *t* / 1
abandonar / *t pr* / 1
abandoxar / *t* / 1
abanear / *t i pr* / 1
abanicar / *t* / 1
abaratar / *t i* / 1
abarbar / *t i* / 1
abarbeitar / *i* / 1
abarcar / *t* / 1
abarcular / *i* / 1
abarloar / *t* / 1
abaroutar / *t* / 1
abarquiñar / *t i* / 1
abarregar / *pr* / 1
abarrelar / *t* / 1
abarrigar / *i* / 1
abarrotar / *t pr i* / 1
abastar / *i* / 1
abastardar / *t i pr* / 1
abastecer / *t pr* / 6
abatanar / *t* / 1
abater / *t pr* / 6
abdicar / *t i* / 1
abeberar / *t* / 1
abecerrar / *pr* / 1
abeirar / *t pr* / 1
abellar / *i* / 1
abelloar / *i* / 1
abesourar / *i* / 1
abestar / *pr* / 1
abesullar / *i* / 1
abetumar / *t* / 1
abicadar / *t* / 1
abicar / *t* / 1
abichar / *i pr* / 1
abillar / *t* / 1
abiñar / *t* / 1
abirtar / *t* / 1
abismar / *t* / 1
ablaquear / *t* / 1
aboar / *t* / 1
abobar / *t pr* / 1
abocadar / *t* / 1

VERBO / *CATEGORÍA* / MODELO

abocañar / *t* / 1
abocar / *t* / 1
aboiar[1] / *i* / 1
aboiar[2] / *t* / 1
abolar / *t i pr* / 1
abolir / *t* / 23 def.
abominar / *t* / 1
abonar / *t pr* / 1
abondar / *i* / 1
abordar / *t i* / 1
abordelar / *t* / 1
aborrallar / *t pr* / 1
aborrear / *t* / 1
aborrecer / *t i pr* / 6
aborroeirar / *t* / 1
abortar / *t i* / 1
abotoar / *t i* / 1
aboubar / *t pr* / 1
abouxar / *t* / 1
abovedar / *t* / 1
abracar / *i* / 1
abraiar / *t i* / 1
abrandar / *t i* / 1
abranguer / *t* / 6
abrasar / *t i pr* / 1
abrazar / *t pr* / 1
abreviar / *t i* / 2a
abrigar / *t i pr* / 1
abrillantar / *t* / 1
abrir / *t i pr* / 23 pt. i.
abritar / *t* / 1
abrochar[1] / *t* / 1
abrochar[2] / *i* / 1
abrogar / *t* / 1
abrollar / *i* / 1
abroquelar / *t* / 1
abruar / *t* / 3b
absolver / *t* / 6 d. pt.
absorber / *t* / 6
abster / *t pr* / 19
absterxer / *t* / 6
abstraer / *t pr* / 8
abucinar / *t* / 1
abullar / *i* / 1
abundar / *i* / 1
aburar / *t* / 1
aburguesar / *t pr* / 1
aburrir / *t pr* / 23
abusar / *i* / 1
abxurar / *t i* / 1
acabalgar / *t pr* / 1
acabar / *t i pr* / 1
acabicornar / *t* / 1
acachoar / *i* / 1

VERBO / *CATEGORÍA* / MODELO

acachoupar / *pr* / 1
acadar / *t* / 1
acadarmar / *t* / 1
acadullar / *t* / 1
acaecer / *i* / 6 def.
acaer / *i* / 8 def.
acainzar / *t* / 1
acalar / *t* / 1
acalentar / *t* / 1
acalmar / *t i* / 1
acalorar / *t pr* / 1
acamar / *t* / 1
acamboar / *t* / 1
acamelar / *t* / 1
acampar / *i* / 1
acanalar / *t* / 1
acanear / *t i pr* / 1
acanizar / *t* / 1
acantazar / *t* / 1
acantilar / *t* / 1
acantoar / *t* / 1
acantonar / *t* / 1
acaparar / *t* / 1
acaramelar / *t pr* / 1
acaravillar / *t* / 1
acarear / *t* / 1
acariciar / *t* / 2a
acariñar / *t* / 1
acaroar / *t* / 1
acarreirar / *t pr* / 1
acarroular / *i* / 1
acartonar / *t pr* / 1
acartuchar / *t* / 1
acarunchar / *pr* / 1
acastizar / *t pr* / 1
acastroar / *t pr* / 1
acatar / *t* / 1
acatarrar / *t pr* / 1
acaudillar / *t* / 1
acazapar / *pr* / 1
acceder / *i* / 6
accidentar / *pr* / 1
accionar / *t* / 1
acedar / *t pr* / 1
aceirar / *t* / 1
aceitar / *t* / 1
acelerar / *t pr* / 1
acenar / *i* / 1
acender / *t pr* / 6 d. pt.
acentuar / *t pr* / 3b
acepillar / *t* / 1
aceptar / *t* / 1
acercar / *t* / 1
acernar / *t* / 1

VERBO / *CATEGORÍA* / MODELO

acerriquitar / *t* / 1
acertar / *t i* / 1
acetificar / *t* / 1
achacar / *t* / 1
achaiar / *t* / 1
achancar / *t* / 1
achandar / *t* / 1
achantar / *i* / 1
achanzar / *t* / 1
achar / *t pr* / 1
acharoar / *t* / 1
achatar / *t* / 1
achedar / *t* / 1
achegar / *t pr* / 1
achicar / *t pr* / 1
achorentar / *t* / 1
achourilar / *t* / 1
achumbar / *i t* / 1
acibar / *t* / 1
acicalar / *t pr* / 1
acidificar / *t* / 1
acidular / *t* / 1
aciriscar / *t* / 1
acirrar / *t* / 1
aclamar / *t* / 1
aclarar / *t i pr* / 1
aclarear / *i* / 1
aclimatar / *t pr* / 1
acochar / *t pr* / 1
acocorar / *i* / 1
acoeirar / *t* / 1
acoirazar / *t* / 1
acoitelar / *t* / 1
acolar / *t* / 1
acolchar / *t* / 1
acoletar / *t* / 1
acoller / *t pr* / 6 d. pt.
acolloar / *t pr* / 1
acometer / *t* / 6
acomodar / *t pr* / 1
acompañar / *t* / 1
aconchegar / *t pr* / 1
acondicionar / *t* / 1
aconsellar / *t pr* / 1
acontecer / *i* / 6 def.
acorar / *t i pr* / 1
acordar / *t i pr* / 1
acordoar / *t* / 1
acornellar / *t pr* / 1
acorrer / *t* / 6
acortinar / *t* / 1
acosar / *t* / 1
acostumar / *t i pr* / 1
acougar / *i* / 1

acoutar / *t* / 1
acovardar / *t pr* / 1
acrecentar / *t* / 1
acreditar / *t pr* / 1
acrisolar / *t* / 1
acristianar / *t* / 1
acromatizar / *t* / 1
activar / *t* / 1
actualizar / *t* / 1
actuar / *i* / 3b
acuar / *t* / 3b
acuartelar / *t* / 1
acubillar / *t* / 1
acubrir / *t* / 28 pt. i.
acucar / *t pr* / 1
acudir / *i* / 28
acugular / *t* / 1
acumular / *t* / 1
acuñar / *t* / 1
acurralar / *t* / 1
acurrunchar / *t pr* / 1
acurtar / *t pr* / 1
acurutar / *t* / 1
acuruxar / *pr* / 1
acusar / *t* / 1
adaptar / *t pr* / 1
adecuar / *t pr* / 3b
adelgazar / *t i* / 1
adentar / *t* / 1
aderezar / *t pr* / 1
adestrar / *t pr* / 1
adherir / *t i pr* / 26
adiantar / *t i pr* / 1
adiar / *t* / 2b
adir / *t* / 23
adiviñar / *t* / 1
administrar / *t pr* / 1
admirar / *t pr* / 1
admitir / *t* / 23
adobar / *t* / 1
adobiar / *t pr* / 2b
adoecer / *i* / 6
adoitar / *t i* / 1
adondar / *t* / 1
adoptar / *t* / 1
adorar / *t* / 1
adormecer / *i* / 6
adormentar / *t* / 1
adornar / *t i pr* / 1
adoutrinar / *t* / 1
adozar / *t* / 1
adquirir / *t* / 23
adscribir / *t pr* / 23 pt. i.
adstrinxir / *t* / 1
adubar / *t* / 1
aducir / *t* / 23
adular / *t* / 1
adulterar / *t* / 1
adurmiñar / *t* / 1
advertir / *t* / 26
advir / *i* / 32
adxectivar / *t* / 1
adxudicar / *t* / 1
afacer / *t pr* / 10
afagar / *t* / 1
afalar / *i* / 1
afanar / *pr* / 1
afastar / *t pr* / 1

afatar / *t* / 1
afear / *t i* / 1
afeccionar / *t pr* / 1
afectar / *t i* / 1
afeitar / *t pr* / 1
aferir / *t* / 26
aferrar / *t pr* / 1
aferretar / *t* / 1
aferrollar / *t pr* / 1
aferventar / *t* / 1
afervoar / *t i pr* / 1
afianzar / *t pr* / 1
afiar / *t* / 2b
afibelar / *t* / 1
afidalgar / *t pr* / 1
afiliar / *t pr* / 2a
afillar / *i* / 1
afinar / *t* / 1
afincar / *t pr* / 1
afirmar / *t pr* / 1
afitar^1 / *t* / 1
afitar^2 / *t i* / 1
afiuzar / *t* / 1
aflixir / *t pr* / 23 d. pt.
aflorar / *i* / 1
afluír / *i* / 23
afocañar / *t* / 1
afociñar / *t* / 1
afofar / *t pr* / 1
afogar / *t i pr* / 1
afogueirar / *t* / 1
afondar / *t i* / 1
aforar / *t* / 1
aforcar / *t pr* / 1
aformigar / *t i* / 1
aforrar / *t* / 1
afoutar / *t pr* / 1
afrancesar / *t pr* / 1
afrescar / *i* / 1
africanizar / *t pr* / 1
afrontar / *t i pr* / 1
afrouxar / *t i* / 1
afumar^1 / *t pr* / 1
afumar^2 / *t* / 1
afundir / *t pr* / 23
afungar / *t* / 1
afuracar / *t* / 1
afuscar / *t i* / 1
agabitar / *t* / 1
agachar / *t pr* / 1
agaitar / *t* / 1
agalegar / *t pr* / 1
aganchar / *i* / 1
agarandar / *t* / 1
agardar / *t i* / 1
agargalar / *t* / 1
agarimar / *t pr* / 1
agarrar / *t i pr* / 1
agarrotar / *t pr* / 1
agasallar / *t* / 1
agatuñar / *t i* / 1
aglomerar / *t pr* / 1
aglutinar / *t pr* / 1
agoar / *t* / 1
agochar / *t pr* / 1
agoirar / *t i* / 1
agomar / *i* / 1
agoniar / *t pr* / 2b

agonizar / *i* / 1
agostar / *t pr* / 1
agraciar / *t* / 2a
agradar^1 / *i* / 1
agradar^2 / *t* / 1
agradecer / *t* / 6
agramilar / *t* / 1
agrandar / *t* / 1
agravar / *t pr* / 1
agraviar / *t* / 2a
agrear / *t i pr* / 1
agredir / *t* / 26
agregar / *t pr* / 1
agrelar / *i* / 1
agremiar / *t pr* / 2a
agretar / *i pr* / 1
agrilloar / *t* / 1
agripar / *pr* / 1
agromar / *i* / 1
agruar / *i* / 3b
agrupar / *t pr* / 1
aguantar / *t i pr* / 1
aguapar / *i* / 1
agudizar / *t pr* / 1
aguillar / *t* / 1
aguilloar / *t* / 1
agulletar / *t pr* / 1
aguzar / *t* / 1
airear / *t pr* / 1
alagar / *t i pr* / 1
alambicar / *t* / 1
alampar / *i* / 1
alancar / *i* / 1
alancear / *t* / 1
alangrear / *i* / 1
alaparear / *i* / 1
alardear / *i* / 1
alargar / *t i pr* / 1
alarmar / *t pr* / 1
alasar / *i* / 1
alatinar / *t* / 1
alaudar / *pr* / 1
albadear / *i* / 1
albardar / *t* / 1
albear / *t i* / 1
albeitar / *t* / 1
albergar / *t pr* / 1
albiscar / *t* / 1
alborecer / *i* / 6 imp.
alborexar / *i* / 1 imp.
alborotar / *t pr* / 1
alborozar / *t pr* / 1
alburgar / *t i* / 1
alcaiotar / *t* / 1
alcalinizar / *t* / 1
alcanforar / *t* / 1
alcanzar / *t i* / 1
alcatranar / *t* / 1
alcatrear / *i* / 1
alcoholizar / *t pr* / 1
alcumar / *t pr* / 1
alcuñar / *t pr* / 1
aldrabar / *t* / 1
aldraxar / *t* / 1
aledar / *t pr* / 1
alegar / *t* / 1
alegorizar / *t* / 1
alegrar / *t pr* / 1

aleirar / *t* / 1
aleitar / *t* / 1
alentar / *t i* / 1
alertar / *t* / 1
aletargar / *t pr* / 1
alfabetizar / *t* / 1
alfaiar / *t i pr* / 1
alfar / *t pr* / 1
alfombrar / *t* / 1
algarear / *i* / 1
aliar / *t pr* / 2b
alicerzar / *t pr* / 1
alienar / *t* / 1
alimentar / *t i pr* / 1
alindar / *t* / 1
aliñar / *t pr* / 1
aliñoar / *t* / 1
alisar / *t* / 1
alistar / *t pr* / 1
aliviar / *t i* / 2a
alixar / *t* / 1
alixeirar / *t* / 1
allear / *t* / 1
almacenar / *t* / 1
almallar / *t* / 1
almiscrar / *t* / 1
almofadar / *t* / 1
almorzar / *t i* / 1
alodar / *t pr* / 1
alombar / *t pr* / 1 def.
alongar / *t pr* / 1
alorar / *t pr* / 1
aloular / *t i* / 1
aloumiñar / *t* / 1
aloxar / *t pr* / 1
alpeirar / *i* / 1
alporizar / *t pr* / 1
alterar / *t pr* / 1
altercar / *i* / 1
alternar / *t i pr* / 1
aluar / *i* / 3b
aluarar / *pr* / 1
alucar / *t* / 1
alucinar / *t i* / 1
aludir / *t i* / 23
alugar / *t pr* / 1
alumar / *t i pr* / 1
alumear / *t i pr* / 1
aluminar / *t* / 1
alustrar / *i* / 1imp.
alzapremar / *t* / 1
alzar / *t pr* / 1
amadriñar / *t* / 1
amagallar / *t* / 1
amagar / *t* / 1
amaiar / *i* / 1
amainar / *i* / 1
amalgamar / *t pr* / 1
amalloar / *t* / 1
amancebar / *pr* / 1
amandar / *t* / 1
amaneirar / *t pr* / 1
amansar / *t i* / 1
amantar / *t pr* / 1
amañar / *t pr* / 1
amañecer / *i* / 6 imp.
amar / *t* / 1
amarar / *i* / 1

amaravallar / *t* / 1
amarelar / *t* / 1
amarelecer / *i* / 6
amarfallar / *t* / 1
amarfañar / *t* / 1
amargar / *t i pr* / 1
amaricar / *t pr* / 1
amariconar / *pr* / 1
amaroar / *t* / 1
amaroufar / *pr* / 1
amarrar / *t pr* / 1
amarrear / *t pr* / 1
amarrotar / *t* / 1
amasar / *t* / 1
amatar / *t pr* / 1
ambicionar / *t* / 1
ambientar / *t pr* / 1
amear^{1} / *t* / 1
amear^{2} / *t* / 1
ameazar / *t i* / 1
amecer / *t* / 6
amedrentar / *t pr* / 1
ameigar / *t* / 1
amencer / *i* / 6 imp.
amenizar / *t* / 1
amentar / *t* / 1
amerar / *t pr* / 1
americanizar / *t pr* / 1
amestrar / *t* / 1
ameter / *i* / 6
amidonar / *t* / 1
amigar / *t pr* / 1
amizar / *i* / 1
amnistiar / *t* / 2b
amoblar / *t* / 1
amocar / *t pr* / 1
amodorrar / *t pr* / 1
amoedar / *t* / 1
amoestar / *t* / 1
amofar / *pr* / 1
amolar / *t pr* / 1
amolecer / *t i* / 6
amolegar / *t pr* / 1
amolentar / *t* / 1
amolloar / *t* / 1
amomiar / *pr* / 2a
amonllar / *t* / 1
amontear / *t* / 1
amontoar / *t pr* / 1
amordazar / *t* / 1
amordicar / *t* / 1
amorear / *t pr* / 1
amorgallar / *t* / 1
amornar / *t i* / 1
amorriñar / *pr* / 1
amortallar / *t* / 1
amortecer / *t i* / 6
amortizar / *t* / 1
amosar / *t pr* / 1
amoscar / *i* / 1
amosegar / *t* / 1
amotinar / *t pr* / 1
amoucar / *t pr* / 1
amouchar / *pr* / 1
amouroar / *t* / 1
amoutar / *t* / 1
amozcar / *t* / 1
amparar / *t pr* / 1
ampear / *i* / 1
ampliar / *t* / 2b
amplificar / *t* / 1
ampolar / *t pr* / 1
amputar / *t* / 1
amuar / *t i pr* / 3b
amurallar / *t* / 1
amurar / *t* / 1
anabar / *pr* / 1
anainar / *t* / 1
analizar / *t* / 1
anasar / *t pr* / 1
anatematizar / *t* / 1
anatomizar / *t* / 1
anavallar / *t* / 1
anchear / *t i* / 1
anciñar / *t* / 1
ancorar / *t i* / 1
andar / *i t* / 1
aneboar / *i* / 1
anebrar / *i* / 1
anegar / *t pr* / 1
anelar / *t* / 1
anenar / *pr* / 1
anesgar / *t pr* / 1
anestesiar / *t* / 2a
anexar / *t* / 1
anexionar / *t* / 1
angarellar / *t* / 1
angazar / *t* / 1
anglicizar / *t pr* / 1
angustiar / *t pr* / 2a
anhelar / *t* / 1
anicar / *t pr* / 1
animalizar / *t pr* / 1
animar / *t pr* / 1
aniñar / *i pr* / 1
aniquilar / *t* / 1
anoar / *t pr* / 1
anobelar / *t pr* / 1
anodizar / *t* / 1
anoitecer / *i* / 6 imp.
anotar / *t pr* / 1
anovar / *t i* / 1
anoxar / *t pr* / 1
anozcar / *t* / 1
anquilosar / *t pr* / 1
ansiar / *t* / 2b
anteceder / *t i* / 6
antedatar / *t* / 1
antepoñer / *t pr* / 13
antepor / *t pr* / 14
anticipar / *t pr* / 1
antollar / *pr* / 1
anubrar / *t i pr* / 1 imp.
anular / *t* / 1
anunciar / *t pr* / 2a
apacentar / *t* / 1
apachocar / *t* / 1
apadriñar / *t* / 1
apadumar / *t* / 1
apagar / *t pr* / 1
apaiolar / *t pr* / 1
apaisanar / *t pr* / 1
apaixonar / *t pr* / 1
apalabrar / *t pr* / 1
apallasar / *pr* / 1
apalleirar / *t* / 1
apalpar / *t* / 1
apampar / *t* / 1
apanar / *t pr* / 1
apancar / *t* / 1
apandar / *i* / 1
apañar / *t i pr* / 1
aparafusar / *t* / 1
aparcar / *t* / 1
aparear / *t pr* / 1
aparecer / *i pr* / 6
aparellar / *t* / 1
aparentar / *t* / 1
aparruñar / *i* / 1
apartar / *t i pr* / 1
aparvar / *t pr* / 1
apaxar / *t* / 1
apazugar / *i* / 1
apear / *t i pr* / 1
apedar / *i* / 1
apedrar / *t i pr* / 1
apegañar / *pr* / 1
apegar / *t i pr* / 1
apelar / *i* / 1
apelicar / *t pr* / 1
apelidar / *t pr* / 1
apendoar / *i* / 1
apercibir / *t pr* / 23
apertar / *t pr* / 1
apesarar / *t pr* / 1
apestar / *t i* / 1
apetecer / *t i* / 6
apetuñar / *t* / 1
apezar / *t* / 1
apiadar / *pr* / 1
apicañar / *t* / 1
apicar / *t* / 1
apicoar / *t* / 1
apiñar / *t pr* / 1
apisoar / *t* / 1
aplacar / *t* / 1
aplanar / *t* / 1
aplaudir / *t i* / 23
aplebear / *t pr* / 1
aplicar / *t pr* / 1
apocopar / *t pr* / 1
apoderar / *t pr* / 1
apodrentar / *t* / 1
apoiar / *t pr* / 1
apoleirar / *pr* / 1
apoltronar / *pr* / 1
apontoar / *t* / 1
apoñer / *t* / 13
apor / *t* / 14
aporcar / *t* / 1
aporrear / *t* / 1
aportar / *i* / 1
aportuguesar / *t pr* / 1
apostar / *t i pr* / 1
apostatar / *i* / 1
apostemar / *t pr* / 1
apostilar / *t* / 1
apostrofar^{1} / *t* / 1
apostrofar^{2} / *t* / 1
apoucar / *t i pr* / 1
apoupiñar / *i* / 1
apousentar / *t pr* / 1
apoutar / *t* / 1
apouvigar / *t* / 1
apoxar / *t* / 1
apracer / *i* / 6
apradar / *t* / 1
aprazar / *t* / 1
apreciar / *t* / 2a
aprehender / *t* / 6
apreixar / *t pr* / 1
apremar / *t* / 1
aprender / *t i* / 6 d. pt.
apresar / *t* / 1
apresoirar / *t* / 1
aprestar / *t pr* / 1
apresurar / *t pr* / 1
aprisionar / *t* / 1
aproar / *t i* / 1
aprobar / *t* / 1
aprontar / *t pr* / 1
apropiar / *t pr* / 2a
aproveitar / *t i pr* / 1
aprovisionar / *t pr* / 1
aproximar / *t pr* / 1
apuntalar / *t* / 1
apuntar / *t i pr* / 1
apuñalar / *t* / 1
apupar / *t i* / 1
apurar / *t i pr* / 1
apurrar / *t* / 1
apuxar / *t* / 1
aquecer / *i* / 6 def.
aquedar / *i* / 1
aqueirar / *i* / 1
aquelar / *t pr* / 1
aqueloutrar / *t* / 1
aquendar / *t* / 1
aquietar / *t i* / 1
aquilatar / *t* / 1
arabizar / *t pr* / 1
aramar / *t* / 1
arar / *t* / 1
arbitrar / *t* / 1
arborar / *t* / 1
arborecer / *i* / 6
arcar / *t* / 1
arcoxar / *t* / 1
arder / *i* / 6
arear / *t* / 1
arengar / *t* / 1
arentar / *t* / 1
arfar / *i* / 1
argallar / *i t* / 1
argolar / *t* / 1
argomar / *t* / 1
argüír / *t i* / 23
argumentar / *t i* / 1
aricar / *t* / 1
ariscar / *pr* / 1
aristocratizar / *t pr* / 1
armar / *t i pr* / 1
aromatizar / *t* / 1
arpexar / *i* / 1
arpoar / *t* / 1
arquear^{1} / *t i pr* / 1
arquear^{2} / *t* / 1
arquexar / *i* / 1
arquivar / *t* / 1
arrabar / *t i* / 1
arraigar / *i pr* / 1
arramplar / *i* / 1

arrancar / *t i* / 1
arrandar / *t* / 1
arrandear / *t pr* / 1
arranxar / *t pr* / 1
arrarar / *t* / 1
arrasar / *t* / 1
arrastrar / *t i pr* / 1
arraxar / *i* / 1
arrear^1 / *t* / 1
arrear^2 / *t* / 1
arrebatar / *t* / 1
arrebolar^1 / *t* / 1
arrebolar^2 / *t* / 1
arrecantar / *t* / 1
arrecer / *i* / 6
arrecunchar / *t pr* / 1
arredar / *t i pr* / 1
arredondar / *t* / 1
arrefecer / *t i* / 6
arrefriar / *t i pr* / 2b
arregar / *t* / 1
arregazar / *t* / 1
arregoar / *i* / 1
arreguizar / *pr* / 1
arreitar / *t i* / 1
arrelar / *t i pr* / 1
arrellar / *t* / 1
arreluar / *t pr* / 3b
arremangar / *t pr* / 1
arremedar / *t* / 1
arremeter / *t i* / 6
arreminar / *pr* / 1
arremollar / *i* / 1
arremuiñar / *pr* / 1
arrendar^1 / *t* / 1
arrendar^2 / *t* / 1
arrenlar / *t i pr* / 1
arrepentir / *pr* / 26
arrepiar / *t i pr* / 2b
arrepoñer / *pr* / 13
arrepor / *pr* / 14
arrepuiñar / *t i pr* / 1
arrequecer / *i* / 6
arrequentar / *t* / 1
arrestar / *t* / 1
arretar / *t* / 1
arrexuntar / *t pr* / 1
arriar / *t* / 2b
arribar / *i* / 1
arrichar / *pr* / 1
arrigar / *t* / 1
arrimar / *t i pr* / 1
arrincar / *t i* / 1
arriscar / *t pr* / 1
arrizar / *t* / 1
arroar / *t* / 1
arrocar / *t* / 1
arrochar / *t* / 1
arrodar / *t* / 1
arrodear^1 / *t* / 1
arrodear^2 / *t i pr* / 1
arrogañar / *t* / 1
arrogar / *t i pr* / 1
arroiar / *t i* / 1
arroibar / *i pr* / 1
arrolar^1 / *t pr* / 1
arrolar^2 / *t i* / 1
arroldar / *t* / 1
arrolicar / *t pr* / 1
arrollar / *t* / 1
arromanzar / *t* / 1
arrombar / *i t* / 1
arrostrar / *t* / 1
arrotar / *i* / 1
arroubar / *t pr* / 1
arroupar / *t pr* / 1
arroutar / *pr* / 1
arroxar / *t i pr* / 1
arrubiar / *i pr* / 2b
arrufar / *pr* / 1
arruinar / *t pr* / 1
arruñar / *i* / 1
artellar / *t* / 1
articular / *t* / 1
artillar / *t* / 1
artimañar / *t i* / 1
arxentar / *t* / 1
arxilar / *t* / 1
arxoar / *t* / 1
asalar / *t* / 1
asalariar / *t* / 2b
asaltar / *t* / 1
asañar / *t pr* / 1
asar / *t pr* / 1
asasinar / *t* / 1
ascender / *t i* / 6
asear / *t pr* / 1
asedar / *t* / 1
asediar / *t* / 2b
asegundar / *i* / 1
asegurar / *t pr* / 1
aseitar / *i* / 1
asemellar / *t i pr* / 1
asentar / *t i pr* / 1
asentir / *i* / 27
aseñorar / *t pr* / 1
aserar / *pr* / 1
asesorar / *t pr* / 1
asestar / *t* / 1
asetear / *t* / 1
aseverar / *t* / 1
asexar / *t* / 1
asfaltar / *t* / 1
asfixiar / *t i pr* / 2a
asibilar / *t pr* / 1
asignar / *t* / 1
asilar / *t pr* / 1
asimilar / *t pr* / 1
asinar / *t* / 1
asir / *t pr* / 23
asistir / *t i* / 23
asnear / *i* / 1
asoar / *t pr* / 1
asoballar / *t* / 1
asoberbiar / *t* / 2a
asociar / *t pr* / 2a
asolagar / *t* / 1
asolar / *t* / 1
asoleirar / *t* / 1
asollar / *t pr* / 1
asomar / *t i pr* / 1
asombrar / *t i pr* / 1
asonar / *t* / 1
aspar / *t* / 1
asperxer / *t* / 23
aspirar / *t i* / 1
asubelar / *t* / 1
asubiar / *i t* / 2b
asucar / *t* / 1
asumir / *t* / 23
asustar / *t pr* / 1
atabasar / *t* / 1
atacar / *t pr* / 1
atafegar / *t pr* / 1
atalaiar / *t* / 1
atalingar / *t* / 1
atallar / *t i* / 1
atamañar / *t* / 1
atanar / *t* / 1
atanguer / *t i* / 6 def.
ataniscar / *t* / 1
atar / *t pr* / 1
atardecer / *i* / 6 imp.
atascar / *t pr* / 1
ataviar / *t pr* / 2b
ateigar / *t pr* / 1
atemorizar / *t pr* / 1
atempar / *t* / 1
atenazar / *t* / 1
atender / *t i* / 6
atentar / *i* / 1
atenuar / *t* / 3b
atenzar / *t* / 1
ater / *pr* / 19
aterecer / *i* / 6
aterraplenar / *t* / 1
aterrar^1 / *t* / 1
aterrar^2 / *t i* / 1
aterrecer / *t* / 6
aterrorizar / *t* / 1
atesoirar / *t* / 1
atesourar / *t* / 1
atestar^1 / *t* / 1
atestar^2 / *t pr* / 1
atilar / *t pr* / 1
atinar / *t i* / 1
atinxir / *t* / 23 def.
atiplar / *t pr* / 1
atizar / *t i* / 1
atoar / *t pr* / 1
atolar / *t* / 1
atoldar / *t pr* / 1 def.
atomizar / *t* / 1
atondar / *t pr* / 1
atopar / *t pr* / 1
atordar / *t* / 1
atormentar / *t pr* / 1
atourear / *t* / 1
atoutiñar / *i* / 1
atouzar / *t* / 1
atracar / *t i* / 1
atraer / *t i* / 8
atragoar / *pr* / 1
atrancar / *t pr* / 1
atrapallar / *t pr* / 1
atrapar / *t* / 1
atrapazar / *t pr* / 1
atrasar / *t i pr* / 1
atravesar / *t i pr* / 1
atreitar / *t* / 1
atreixar / *t* / 1
atrelar / *t* / 1
atrever / *pr* / 6
atribuír / *t* / 23
atribular / *t pr* / 1
atrincheirar / *t pr* / 1
atrochar / *t* / 1
atrofiar / *t pr* / 2a
atrollar / *t i pr* / 1
atronar / *t* / 1
atropar / *t* / 1
atropelar / *t pr* / 1
atrosmar / *pr* / 1
atrousar / *i* / 1
atuar / *t* / 3b
atufar / *t i pr* / 1
atuír / *t pr* / 23
aturar / *t* / 1
aturrar / *i* / 1
aturular / *i* / 1
aturuxar / *i* / 1
atusmar / *t* / 1
aubrar / *i* / 1
augar / *t pr* / 1
augurar / *t* / 1
aumentar / *t i* / 1
auñar / *t i* / 1
aureolar / *t* / 1
auscultar / *t* / 1
ausentar / *pr* / 1
auspiciar / *t* / 2a
autenticar / *t* / 1
autodeterminar / *pr* / 1
autofinanciar / *pr* / 2a
autolesionar / *pr* / 1
automatizar / *t* / 1
automedicar / *pr* / 1
autorizar / *t* / 1
autosuxestionar / *pr* / 1
auxiliar / *t* / 2a
avagar / *i* / 1
avaiñar / *t* / 1
avalar / *t* / 1
avaliar / *t* / 2b
avantar / *t i* / 1
avantaxar / *t* / 1
avanzar / *t i* / 1
avariar / *t pr* / 2b
avasalar / *t* / 1
aveceirar / *t* / 1
avecer / *i* / 6
aveciñar / *t pr* / 1
avegar / *i* / 1
avellar / *i pr* / 1
avellentar / *t i pr* / 1
avelloar / *pr* / 1
aventar / *t* / 1
aventurar / *t pr* / 1
averdugar / *i* / 1
avergonzar / *t pr* / 1
avergoñar / *t pr* / 1
avermar / *pr* / 1
avezar / *t pr* / 1
aviar / *t pr* / 2b
aviciar / *i* / 2a
avilanar / *t pr* / 1
avinagrar / *t pr* / 1
avinzar / *t pr* / 1
avir / *t pr* / 32
avisar / *t* / 1
avistar / *t* / 1
avituallar / *t pr* / 1

avivar / *t pr* / 1
avivecer / *i t pr* / 6
aviventar / *t pr* / 1
avogar / *i* / 1
avolver / *t pr* / 6 d. pt.
avougar / *i* / 1
avultar / *i t* / 1
axardinar / *t* / 1
axear / *i* / 1
axeitar / *t pr* / 1
axenciar / *t* / 2a
axeonllar / *pr t* / 1
axexar / *t* / 1
axigantar / *t pr* / 1
axilizar / *t* / 1
axitar / *t pr* / 1
axixilar / *t* / 1
axofrar / *t* / 1
axordar / *t* / 1
axotar / *t* / 1
axudar / *t i pr* / 1
axugar / *i t* / 1
axuizar / *t* / 1
axuntar / *t pr* / 1
axustar / *t i pr* / 1
axustizar / *t* / 1
azacotar / *t* / 1
azafallar / *t pr* / 1
azafranar / *t* / 1
azamar / *pr* / 1
azamelar / *t* / 1
azancar / *i* / 1
azazar / *i* / 1
azorar / *t pr* / 1
azoroñar / *i* / 1
azorrar / *t* / 1
azougar / *t pr* / 1
azoutar / *t* / 1
azuar / *t* / 3b
azucrar / *t* / 1
azular / *t pr* / 1
azulexar / *t* / 1
baballar / *i pr* / 1
baballoar / *t i* / 1
babar / *t pr* / 1
babear / *i* / 1
babexar / *i* / 1
babuñar / *i* / 1 imp.
babuxar / *i* / 1 imp.
badalear / *i* / 1
baduar / *i* / 3b
bafexar / *i* / 1
bafordar / *i* / 1
bagoar / *i* / 1
bagoxar / *i* / 1
bagullar / *i* / 1
bailar / *t i* / 1
baixar / *t i pr* / 1
balancear / *i t pr* / 1
balanzar / *t* / 1
balar / *t* / 1
balbucir / *i t* / 23 def.
baldar / *t* / 1
baldear / *t* / 1
baldeirar / *t pr* / 1
baldoar / *t* / 1
balear / *t* / 1
baleirar / *t pr* / 1

balizar / *t* / 1
baloirar / *t* / 1
balorecer / *i* / 6
bambear / *i t pr* / 1
banalizar / *t* / 1
bandear / *i pr* / 1
bañar / *t pr* / 1
baquetear / *t* / 1
barafustar / *i* / 1
barallar / *t i* / 1
barballar / *i* / 1 imp.
barbañar / *i* / 1 imp.
barbarizar / *t* / 1
barbear / *t pr i* / 1
barbuñar / *i* / 1 imp.
barbuzar / *i* / 1 imp.
bardar / *t* / 1
barnar / *t pr* / 1
barrallar / *i* / 1 imp.
barrar / *t* / 1
barrazar / *i* / 1 imp.
barrenar / *t* / 1
barrufar / *i* / 1 imp.
barruntar / *t* / 1
barruñar / *i* / 1 imp.
barruzar / *i* / 1 imp.
barullar / *i* / 1
barutar / *t* / 1
bascular / *t i* / 1
basear / *t pr* / 1
basificar / *pr* / 1
bastar / *i* / 1
batallar / *i* / 1
batear^1 / *t* / 1
batear^2 / *i t* / 1
bategar / *t i* / 1
bater / *t i pr* / 6
batucar / *t i* / 1
batuxar / *t i pr* / 1
bautizar / *t* / 1
bear / *i* / 1
beatificar / *t* / 1
beber / *t i* / 6
beicer / *t* / 6
beixar / *t* / 1
beliscar / *t* / 1
bendicir / *t* / 23-29 d. pt.
beneficiar / *t pr* / 2a
berrar / *i t* / 1
berregar / *i* / 1
bicar / *t i pr* / 1
bifurcar / *pr* / 1
bimar / *t* / 1
bimbar / *t* / 1
binar / *t* / 1
birtar / *t* / 1
bisbar / *i* / 1
biselar / *t* / 1
bivacar / *i* / 1
blasfemar / *i* / 1
blindar / *t* / 1
bloquear / *t* / 1
bobinar / *t* / 1
bocexar / *i* / 1
boicotear / *t* / 1
bolear / *i* / 1
bombardear / *t* / 1
bombear / *t* / 1

bonificar / *t* / 1
boquear / *i* / 1
boquexar / *i* / 1
borboriñar / *t i* / 1
bordar / *t i* / 1
bordear / *t* / 1
borrar / *t pr* / 1
borrear / *i* / 1
bortelar / *t* / 1
bosquexar / *t* / 1
bostear / *t* / 1
botar^1 / *t i pr* / 1
botar^2 / *t i* / 1
boubexar / *i* / 1
boular / *i* / 1
bourar / *t i* / 1
bourear / *t i* / 1
bouzar / *t* / 1
boxear / *t* / 1
bozar / *t* / 1
bracear / *i* / 1
bracuñar / *i* / 1
bradar / *i* / 1
bramar / *i* / 1
brandear / *i* / 1
brandir / *t* / 23
branquear / *t i* / 1
branquexar / *i* / 1
brasonar / *i* / 1
brear / *t* / 1
brecar^1 / *i* / 1
brecar^2 / *i* / 1
brillar / *i* / 1
brincar / *t i* / 1
brindar / *t i pr* / 1
britar / *t* / 1
brochear / *t* / 1
brollar / *t i* / 1
broncear / *t pr* / 1
broquear / *t pr* / 1
brosear / *i* / 1
brotar / *i* / 1
broucar / *i* / 1
bruar / *i* / 3b
brumar / *t i* / 1
brunir / *t* / 23
bufar / *i* / 1
bufiñar / *i* / 1
bufonear / *i* / 1
bular^1 / *t* / 1
bular^2 / *i* / 1
buligar / *i* / 1
bulir / *i* / 28
burbullar / *i* / 1
burdear / *i* / 1
burlar / *t pr* / 1
burocratizar / *t* / 1
buscar / *t* / 1
cabalgar / *i t* / 1
cabecear / *i* / 1
caber / *i* / 9
cablegrafar / *t* / 1
cabrear / *t pr* / 1
cabriolar / *i* / 1
cacarexar / *i* / 1
cacear / *i* / 1
cachar^1 / *t* / 1
cachar^2 / *t* / 1

cachear / *t* / 1
cachoar / *i* / 1
caciquear / *i* / 1
cadabullar / *t* / 1
cadrar / *t i* / 1
cadrelar / *t* / 1
caducar / *i* / 1
cadullar / *t* / 1
caer / *i* / 8
cagar / *i t* / 1
cainzar / *t* / 1
caiñar / *i* / 1
calabrear / *t* / 1
calafatear / *t* / 1
calar^1 / *i t* / 1
calar^2 / *t i* / 1
calar^3 / *pr* / 1
calcar / *t* / 1
calcetar / *t i* / 1
calcificar / *t pr* / 1
calcinar / *t* / 1
calcular / *t* / 1
caldear / *t pr* / 1
caldeirar / *t* / 1
caldexar / *t i* / 1
calear^1 / *t* / 1
calear^2 / *t* / 1
calibrar / *t* / 1
callar / *t i pr* / 1
calmar / *t i pr* / 1
calmear / *i* / 1
caltrir / *t* / 23
calumniar / *t* / 2a
calvear / *i* / 1
calzar / *t pr* / 1
cambalear / *i* / 1
cambar / *i* / 1
cambelar / *t* / 1
cambiar / *t i pr* / 2a
camiñar / *i* / 1
campar / *i* / 1
camuflar / *t pr* / 1
canalizar / *t* / 1
cancelar / *t* / 1
candear / *i* / 1
canear / *t i* / 1
canfurnar / *i* / 1
cangar / *t i pr* / 1
canizar / *t* / 1
canlear / *t* / 1
canonear / *t* / 1
canonizar / *t* / 1
cansar / *t i* / 1 d. pt.
cantar / *t i* / 1
cantaruxar / *i* / 1
cantear / *t* / 1
canterlar / *t* / 1
cañar / *t* / 1
capacitar / *t* / 1
capar / *t* / 1
capear / *t* / 1
capelexar / *i* / 1
capitalizar / *t* / 1
capitanear / *t* / 1
capitular / *i* / 1
capotar / *i* / 1
captar / *t* / 1
capturar / *t* / 1

caracolear / *i* / 1
caracterizar / *t pr* / 1
carbonatar / *t* / 1
carbonizar / *t pr* / 1
carburar / *t i* / 1
cardar / *t* / 1
carear / *t* / 1
carecer / *i* / 6
carenar / *t* / 1
cargar / *t i pr* / 1
cariar / *t pr* / 2a def.
caricaturizar / *t* / 1
carlear / *i* / 1
carmear / *t* / 1
carnificar / *pr* / 1
carpear / *t* / 1
carpintexar / *i* / 1
carpir / *t i pr* / 23
carrandear / *i pr* / 1
carrar / *t* / 1
carrear / *t* / 1
carretar / *t* / 1
carrexar / *t* / 1
carriolar / *t pr* / 1
carroulear / *i* / 1
carrozar / *t* / 1
cartear / *pr* / 1
cartografar / *t* / 1
casar^1 / *t i* / 1
casar^2 / *t* / 1
cascar / *t i* / 1
cascarexar / *i* / 1
caseificar / *t* / 1
castear / *t pr* / 1
castelanizar / *t pr* / 1
castigar / *t pr* / 1
castizar / *t pr* / 1
castrar / *t* / 1
catalizar / *t* / 1
catalogar / *t* / 1
catapultar / *t* / 1
catar / *t* / 1
catastrar / *t* / 1
catequizar / *t* / 1
cativar / *t* / 1
caucionar / *t* / 1
causar / *t* / 1
cauterizar / *t* / 1
cavar / *t i* / 1
cavilar / *t i* / 1
cazapelear / *i* / 1
cazar / *t* / 1
cazolear / *i* / 1
cear^1 / *t i* / 1
cear^2 / *t i* / 1
cebar / *t pr* / 1
cecear / *i* / 1
ceder / *t i* / 6
cegar / *t i pr* / 1
ceibar / *t* / 1 d. pt.
celar / *t* / 1
celebrar / *t* / 1
cementar / *t* / 1
cenar / *i* / 1
cencenar / *i* / 1
censar / *t pr* / 1
censurar / *t* / 1
centralizar / *t* / 1
centrar / *t pr* / 1
centrifugar / *t* / 1
centuplicar / *t* / 1
cepar / *t* / 1
cepillar / *t* / 1
cerar / *i* / 1
cercar / *t* / 1
cernar / *t* / 1
cerrallar / *t* / 1
cerrar / *t i pr* / 1
certificar / *t* / 1
cesar / *t i* / 1
chafallar / *t i* / 1
chafar / *t* / 1
chafullar / *t i* / 1
chagar / *t pr* / 1
chalanear / *i* / 1
chalar^1 / *t* / 1
chalar^2 / *pr* / 1
chamar / *t i pr* / 1
chambricar / *i* / 1
chamear / *t i* / 1
champar / *t* / 1
chamuscar / *t pr* / 1
chancear / *pr* / 1
chanchar / *t* / 1
chanquear / *i* / 1
chantar / *t pr* / 1
chantaxear / *t* / 1
chapar^1 / *t* / 1
chapar^2 / *t* / 1
chapicar / *t i pr* / 1
chapinar / *i* / 1
chapodar / *t* / 1
chapurrear / *t* / 1
chapuzar / *t i pr* / 1
charamusquear / *i* / 1
charlar / *i* / 1
charlatanear / *i* / 1
charruar / *t* / 3b
chascar / *t pr* / 1
chatolar / *t* / 1
chavear / *t* / 1
chavicar / *t i* / 1
chazar / *t* / 1
chegar / *t i pr* / 1
cheirar / *t i* / 1
chiar / *i* / 2b
chibar / *t pr* / 1
chicar / *t* / 1
chifrar / *i* / 1
chimpar / *t pr i* / 1
chincar / *t* / 1
chirlar / *i* / 1
chiscar / *t i* / 1
chisnar / *t i pr* / 1
chispear / *i* / 1
chistar / *i* / 1
chocar^1 / *t i* / 1 d. pt.
chocar^2 / *i* / 1
chochear / *t i* / 1
choer / *t pr* / 8
choiar / *i* / 1
choquelear / *i* / 1
chorar / *t i* / 1
choricar / *i* / 1
choromicar / *i* / 1
chorrear / *i t* / 1
choscar / *t* / 1
chouchar / *i* / 1
choupar / *i* / 1
choutar / *i* / 1
chover / *i* / 6 imp.
chuchar / *t pr* / 1
chufar / *t pr* / 1
chulear / *pr* / 1
chumbar / *t pr* / 1
chupar / *t pr* / 1
chuscar / *t* / 1
chusmigar / *i* / 1
chuspir / *t i* / 28
chuviñar / *i* / 1 imp.
chuviscar / *i* / 1 imp.
chuzar / *i t* / 1
cicatrizar / *t i* / 1
cicelar / *t* / 1
cichar / *t* / 1
cifrar^1 / *t pr* / 1
cifrar^2 / *i* / 1
cilindrar / *t* / 1
cimar / *i* / 1
cimbrar / *t i* / 1
cimentar / *t pr* / 1
cimprar / *i* / 1
cincar / *t* / 1
cinchar / *t* / 1
cinguir / *t pr* / 23
cinxir / *t pr* / 23
circular / *i* / 1
circuncidar / *t pr* / 1 d. pt.
circundar / *t* / 1
circunnavegar / *t* / 1
circunscribir / *t pr* / 23 pt. i.
circunvalar / *t* / 1
circunvoar / *t i* / 1
cirichar / *t* / 1
cirlar / *i pr* / 1
ciscallar / *t* / 1
ciscar / *t pr* / 1
cismar / *i* / 1
cispar / *i* / 1
citar / *t pr* / 1
civilizar / *t pr* / 1
clamar / *i* / 1
clarear / *t i* / 1
clarexar / *i t* / 1 imp.
clarificar / *t* / 1
clasificar / *t pr* / 1
claudicar / *i* / 1
clausurar / *t* / 1
climatizar / *t* / 1
clonar / *t* / 1
clorar / *t* / 1
cloroformizar / *t* / 1
coaccionar / *t* / 1
coadxuvar / *i* / 1
coagular / *t pr* / 1
coañar / *t* / 1
coaptar / *t* / 1
coar / *t pr* / 1
coartar / *t* / 1
cobizar / *t* / 1
cobrar / *t i* / 1
cobrear / *t* / 1
cobreguear / *i* / 1
cocar / *t pr* / 1
cocer / *t i* / 6
cociñar / *t i* / 1
codificar / *t* / 1
coexistir / *i* / 23
cofar / *t i pr* / 1
cofear / *t i pr* / 1
cognominar / *t* / 1
cohabitar / *i* / 1
coherdar / *t* / 1
cohibir / *t pr* / 23
cohobar / *t* / 1
cohonestar / *t* / 1
coidar / *t i pr* / 1
coincidir / *i* / 23
colaborar / *i* / 1
colacionar / *t* / 1
colapsar / *t* / 1
colar / *t* / 1
colear^1 / *i pr* / 1
colear^2 / *t* / 1
coleccionar / *t* / 1
colectar / *t* / 1
colectivizar / *t* / 1
colexiar / *t pr* / 2a
colgar / *t i pr* / 1
colidir / *i* / 23
coligar / *t pr* / 1
colixir / *t* / 23
coller / *t* / 6 d. pt.
colmar / *t* / 1
colocar / *t pr* / 1
colonizar / *t* / 1
colorar / *t* / 1
colorear / *t i* / 1
comandar / *t* / 1
comanditar / *t* / 1
combater / *t i* / 6
combinar / *t i pr* / 1
comedir / *t pr* / 26
comentar / *t* / 1
comer / *t i* / 6 d. pt.
comercializar / *t* / 1
comerciar / *i* / 2a
cometer / *t* / 6
comezar / *t i* / 1
comichar / *i* / 1
cominar / *t* / 1
comisar / *t* / 1
comiscar / *i* / 1
comisionar / *t* / 1
compactar / *t* / 1
compadecer / *t pr* / 6
compangar / *i* / 1
comparar / *t* / 1
comparecer / *i* / 6
compartir / *t* / 23
compasar / *t* / 1
compatibilizar / *t* / 1
compaxinar / *t i pr* / 1
compeler / *t* / 6
compendiar / *t* / 2a
compenetrar / *pr* / 1
compensar / *t i* / 1
competer / *i* / 6
competir / *i* / 26
compilar / *t* / 1
complementar / *t pr* / 1

completar / *t* / 1
complicar / *t pr* / 1
compoñer / *t pr* / 13
compor / *t pr* / 14
comportar / *t pr* / 1
compracer / *t i pr* / 6
comprar / *t* / 1
compravender / *t pr* / 6
comprender / *t* / 6
comprimir / *t pr* / 23
comprobar / *t* / 1
comprometer / *t pr* / 6
compulsar / *t* / 1
compunxir / *t pr* / 23
computar / *t* / 1
comulgar / *i* / 1
comungar / *i* / 1
comunicar / *t pr i* / 1
concatenar / *t pr* / 1
conceder / *t* / 6
concelebrar / *t* / 1
concellar / *pr* / 1
concentrar / *t pr* / 1
conceptuar / *t* / 3b
concernir / *i* / 26 def.
concertar / *t i pr* / 1
concibir / *t i* / 23
concienciar / *t pr* / 2a
conciliar / *t pr* / 2a
concitar / *t* / 1
concluír / *t i pr* / 23
concordar / *t i* / 1
concorrer / *i* / 6
concrear / *t* / 1
concretar / *t pr* / 1
conculcar / *t* / 1
concursar / *i* / 1
condecorar / *t* / 1
condenar / *t pr* / 1
condensar / *t pr* / 1
condescender / *i* / 6
condicionar / *t* / 1
condimentar / *t* / 1
condoer / *pr* / 8
condonar / *t* / 1
conducir / *t i pr* / 23
conectar / *t i pr* / 1
confabular / *i pr* / 1
confeccionar / *t* / 1
confederar / *t pr* / 1
confeitar / *t* / 1
conferenciar / *i* / 2a
conferir / *t* / 26
confesar / *t i pr* / 1
confiar / *t i pr* / 2b
configurar / *t pr* / 1
confinar / *i t* / 1
confirmar / *t pr* / 1
confiscar / *t* / 1
confluír / *i* / 23
conformar / *t pr* / 1
confortar / *t* / 1
confraternizar / *i* / 1
confrontar / *t* / 1
confundir / *t pr* / 23
confutar / *t* / 1
conglomerar / *t pr* / 1
conglutinar / *t pr* / 1
congraciar / *t pr* / 2a
congratular / *t pr* / 1
congregar / *t pr* / 1
conmemorar / *t* / 1
conmensurar / *t* / 1
conmocionar / *t* / 1
conmover / *t pr* / 6
conmutar / *t* / 1
connotar / *t* / 1
conquistar / *t* / 1
consagrar / *t pr* / 1
conseguir / *t* / 27
consellar / *t pr* / 1
consentir / *t i* / 27
conservar / *t pr* / 1
considerar / *t pr* / 1
consignar / *t* / 1
consistir / *i* / 23
consoar / *i* / 1
consolar / *t pr* / 1
consolidar / *t pr* / 1
consonantizar / *pr* / 1
consonar / *i* / 1
conspirar / *i* / 1
constar / *i* / 1
constatar / *t* / 1
consternar / *t pr* / 1
constipar / *t pr* / 1
constituír / *t pr* / 23
constrinxir / *t* / 23
construír / *t* / 23
consultar / *t i* / 1
consumar / *t* / 1
consumir / *t pr* / 23
contabilizar / *t* / 1
contactar / *t* / 1
contaminar / *t i pr* / 1
contar / *t i pr* / 1
contaxiar / *t pr* / 2a
contemplar / *t* / 1
contemporizar / *i* / 1
contender / *i* / 6
contentar / *t pr* / 1
conter / *t pr* / 19
contestar / *t i* / 1
contextualizar / *t* / 1
continuar / *t i* / 3b
contornar / *t* / 1
contorsionar / *pr* / 1
contraatacar / *i* / 1
contrabalancear / *t* / 1
contrabandear / *i* / 1
contradicir / *t pr* / 29 d. pt.
contraer / *t pr* / 8
contrafacer / *t* / 10
contraindicar / *t* / 1
contraminar / *t* / 1
contraordenar / *t* / 1
contrapear / *t* / 1
contrapesar / *t i pr* / 1
contrapoñer / *t pr* / 13
contrapor / *t pr* / 14
contrariar / *t pr* / 2b
contrarrestar / *t* / 1
contrastar / *t i* / 1
contratar / *t* / 1
contravir / *t* / 32
contribuír / *i* / 23
contristar / *t pr* / 1
controlar / *t pr* / 1
controverter / *t i* / 6
conturbar / *t pr* / 1
convalecer / *i* / 6
convencer / *t pr* / 6
conversar / *i* / 1
converter / *t pr* / 6 d. pt.
converxer / *i* / 6 d. pt.
convidar / *t pr* / 1
convir / *i* / 32
convivir / *i* / 23
convocar / *t* / 1
convulsionar / *t pr* / 1
conxecturar / *t* / 1
conxelar / *t pr* / 1
conxeniar / *i* / 2a
conxestionar / *t pr* / 1
conxugar / *t pr* / 1
conxunguir / *t pr* / 28
conxuntar / *t* / 1
conxurar / *t i pr* / 1
coñecer / *t* / 6
cooperar / *i* / 1
cooptar / *t* / 1
coordinar / *t* / 1
copar^{1} / *t* / 1
copar^{2} / *t* / 1
copear / *t i* / 1
copelar / *t* / 1
copiar / *t* / 2a
copular / *i* / 1
coquetear / *i* / 1
corar / *t i* / 1
corcoser / *t* / 6
cordear / *t i* / 1
corear / *i* / 1
coriscar / *i* / 1 imp.
cornear / *i* / 1
coroar / *t pr* / 1
correar / *i* / 1
correr / *t i* / 6
corresponder / *t i* / 6
corricar / *i* / 1
corrixir / *t pr* / 23
corroborar / *t* / 1
corroer / *t pr* / 8
corromper / *t pr* / 6
cortar / *t i pr* / 1
cortexar / *t* / 1
coruscar / *i* / 1 imp.
corvear / *i* / 1
coser / *t i* / 6
costear / *t* / 1
cotar / *t* / 1
cotear / *t* / 1
cotelear / *i* / 1
cotenar / *t* / 1
cotexar^{1} / *t* / 1
cotexar^{2} / *t* / 1
cotifar / *t i* / 1
cotizar / *t pr i* / 1
coucear / *i* / 1
coudullar / *t* / 1
coutar / *t pr* / 1
coxapelear / *i* / 1
coxear / *i* / 1
cozar / *i pr* / 1
cravar / *t pr* / 1
cravuñar / *t* / 1
crear / *t* / 1
crebar / *t i pr* / 1
crecer / *i* / 6
cremar / *t* / 1
crepitar / *i* / 1
crer / *t i* / 7
criar / *t pr* / 2b
cribar / *t* / 1
crismar / *t* / 1
crispar / *t pr* / 1
cristalizar / *t i* / 1
cristianizar / *t* / 1
criticar / *t* / 1
croar / *i* / 1
crocar / *t pr* / 1
cromar / *t* / 1
cronometrar / *t* / 1
crucificar / *t* / 1
cruzar / *t pr* / 1
cuadricular / *t* / 1
cuadriplicar / *t* / 1
cualificar / *t pr* / 1
cuantificar / *t* / 1
cuartear / *t pr* / 1
cubicar / *t* / 1
cubrir / *t i pr* / 28 pt. i.
cucar / *i* / 1
cuestionar / *t pr* / 1
cuincar / *i* / 1
cuiñar / *i* / 1
cuitar / *t* / 1
culminar / *t i* / 1
culpar / *t* / 1
cultivar / *t* / 1
cumprimentar / *t* / 1
cumprir / *t i pr* / 23 (salvo cómpre "é mester")
cuñar / *t* / 1
curar / *t i pr* / 1
cursar / *t* / 1
curtir / *t pr* / 23
curuxar / *i* / 1
curvar / *t pr* / 1
cuscubiñar / *i* / 1
cuspiñar / *t i* / 1
cuspir / *t i* / 28
custar / *t i* / 1
custear / *t* / 1
custodiar / *t* / 2a
cutifar / *t i* / 1
dactilografar / *t* / 1
damasquinar / *t* / 1
damnificar / *t* / 1
danar / *t pr* / 1
danzar / *t i* / 1
dar / *t pr i* / 4
datar / *t* / 1
dealbar / *t* / 1
deambular / *i* / 1
debaer / *t* / 8
debagar / *t* / 1
debagutar / *i* / 1
debandar / *t* / 1
debater / *t* / 6
debelar / *t* / 1

deber / *t* / 6
debicar / *t* / 1
debilitar / *t* / 1
debouzar / *t* / 1
debrocar / *t* / 1
debruzar / *pr* / 1
debullar / *t* / 1
debutar / *i* / 1
debuxar / *t i* / 1
decaer / *i* / 8
decantar / *t* / 1
decapitar / *t* / 1
decatar / *pr* / 1
decembrar / *i* / 1 imp.
decepar / *t* / 1
decepcionar / *t pr* / 1
decidir / *t pr* / 23
decimar / *t* / 1
declamar / *t* / 1
declarar / *t pr* / 1
declinar / *i t* / 1
decorar^{1} / *t* / 1
decorar^{2} / *t* / 1
decorrer / *i* / 6
decotar / *t* / 1
decrecer / *i* / 6
decrepitar / *i* / 1
decretar / *t* / 1
decruar / *t* / 3b
decuplicar / *t* / 1
dedicar / *t* / 1
deducir / *t* / 23
defecar / *t i* / 1
defender / *t pr* / 6
defenestrar / *t* / 1
deferir / *i t* / 26
definir / *t pr* / 23
deflagrar / *i* / 1
deflegmar / *t* / 1
defoliar / *t* / 2a
deforestar / *t* / 1
deformar / *t pr* / 1
defraudar / *t* / 1
defumar / *i* / 1
degallar / *t* / 1
degaxar / *i* / 1
deglutir / *t* / 23
degoar / *t pr* / 1
degoirar / *t pr* / 1
degolar / *t* / 1
degorar / *t pr* / 1
degoxar / *t pr* / 1
degradar / *t pr* / 1
degraer / *t i* / 8
degrañar / *t i* / 1
degresar / *i pr* / 1
degretar / *i pr* / 1
degrumar / *t* / 1
degustar / *t* / 1
deificar / *t* / 1
deitar / *t pr* / 1
deixar / *t* / 1
delampar / *t* / 1 imp.
delatar / *t pr* / 1
delegar / *t* / 1
deleitar / *t pr* / 1
deletrear / *t* / 1
deliberar / *i* / 1
delimitar / *t* / 1
delinear / *t* / 1
delinquir / *i* / 23
deliñar / *t* / 1
delirar / *i* / 1
delongar / *t* / 1
delourar / *t i* / 1
deluvar / *t* / 1
demandar / *t* / 1
demarcar / *t* / 1
democratizar / *t* / 1
demoler / *t* / 6
demorar / *t pr* / 1
demostrar / *t* / 1
demoucar / *t* / 1
demudar / *t pr* / 1
denegar / *t* / 1
denegrir / *pr* / 23 def.
denigrar / *t* / 1
denominar / *t pr* / 1
denotar / *t* / 1
densificar / *t* / 1
dentar / *i* / 1
denudar / *t pr* / 1
denunciar / *t* / 2a
deñar / *i* / 1
deostar / *t* / 1
deparar / *t* / 1
departir / *t i* / 23
depauperar / *t* / 1
depelicar / *t* / 1
depenar / *t* / 1
depender / *i* / 6
dependurar / *t* / 1
depenicar / *t* / 1
depilar / *t pr* / 1
deplorar / *t* / 1
depoñer / *t* / 13
depor / *t* / 14
deportar / *t* / 1
depositar / *t pr* / 1
depravar / *t* / 1
deprecar / *t* / 1
depreciar / *t pr* / 2a
depredar / *t* / 1
deprender / *t i* / 6
deprimir / *t pr* / 23
depurar / *t* / 1
derivar / *t i* / 1
derrafar / *t* / 1
derraigar / *t* / 1
derramar / *t pr* / 1
derrancar / *t* / 1
derrapar / *i* / 1
derrear / *t pr* / 1
derregar / *t pr* / 1
derreter / *t pr* / 6
derribar / *t pr* / 1
derrocar / *t* / 1
derrogar / *t* / 1
derrotar / *t* / 1
derrubar / *t pr* / 1
derruír / *t* / 23
desabafar / *t i* / 1
desabastecer / *t* / 6
desabellar / *i* / 1
desabolar^{1} / *t* / 1
desabolar^{2} / *t pr* / 1
desabonar / *t* / 1
desabordar / *t* / 1
desabordelar / *t* / 1
desabotoar / *t* / 1
desabrigar / *t pr* / 1
desabrochar / *t* / 1
desacamelar / *t* / 1
desacampar / *i* / 1
desacaravillar / *t* / 1
desacatar / *t* / 1
desacelerar / *t pr* / 1
desachegar / *t pr* / 1
desachumbar / *i t* / 1
desacidificar / *t* / 1
desaclimatar / *t* / 1
desacochar / *t pr* / 1
desaconchegar / *t* / 1
desaconsellar / *t* / 1
desacorchetar / *t* / 1
desacordar / *t pr* / 1
desacostumar / *t pr* / 1
desacougar / *t pr* / 1
desacoutar / *t* / 1
desacovardar / *t pr* / 1
desacreditar / *t* / 1
desactivar / *t* / 1
desacuartelar / *t* / 1
desacubillar / *t pr* / 1
desacurrunchar / *t pr* / 1
desadestrar / *t pr* / 1
desadoitar / *t pr* / 1
desadormecer / *i* / 6
desadormentar / *t* / 1
desadornar / *i* / 1
desafacer / *t pr* / 10
desafalazar / *t pr* / 1
desafeccionar / *t pr* / 1
desaferrar / *t pr* / 1
desaferrollar / *t* / 1
desafiar^{1} / *t pr* / 2b
desafiar^{2} / *t* / 2b
desafibelar / *t* / 1
desafinar / *t i pr* / 1
desafiuzar / *t* / 1
desafogar / *t pr* / 1
desaforar / *t pr* / 1
desagarandar / *t* / 1
desagarrar / *t pr* / 1
desagoniar / *t pr* / 2b
desagradar / *i* / 1
desagraviar / *t* / 2a
desagregar / *t pr* / 1
desagulletar / *t* / 1
desairar / *t* / 1
desalagar / *t pr* / 1
desalbardar / *t* / 1
desalentar / *t pr* / 1
desalgar / *t* / 1
desaliñar / *t pr* / 1
desalistar / *t pr* / 1
desaloxar / *t i* / 1
desalporizar / *t pr* / 1
desalugar / *t* / 1
desamalgamar / *t pr* / 1
desamalloar / *t pr* / 1
desamantar / *t pr* / 1
desamañar / *t pr* / 1
desamar / *t* / 1
desamarrar / *t pr* / 1
desamarrotar / *t* / 1
desamatar / *t pr* / 1
desamecer / *t pr* / 6
desamigar / *t pr* / 1
desamontoar / *t* / 1
desamorear / *t* / 1
desamorriñar / *t pr* / 1
desamortizar / *t* / 1
desamoscar / *t pr* / 1
desamoucar / *t* / 1
desamparar / *t* / 1
desamuar / *t pr* / 3b
desandar / *t* / 1
desangrar / *t pr* / 1
desanimar / *t pr* / 1
desaniñar / *t* / 1
desanoar / *t* / 1
desanobelar / *t* / 1
desanoxar / *t pr* / 1
desanubrar / *i* / 1 imp.
desañar / *i* / 1
desapaixonar / *t pr* / 1
desapaleirar / *t* / 1
desaparafusar / *t* / 1
desaparcar / *t* / 1
desaparear / *t pr* / 1
desaparecer / *i* / 6
desaparellar / *t* / 1
desapeallar / *t* / 1
desapear / *t* / 1
desapedir / *t i* / 26
desapegar / *t pr* / 1
desapertar / *t* / 1
desapiadar / *pr* / 1
desapoderar / *t* / 1
desapoleirar / *t pr* / 1
desapoñer / *t* / 13
desapor / *t* / 14
desaportuguesar / *t* / 1
desaprobar / *t* / 1
desaproveitar / *t* / 1
desapuntalar / *t* / 1
desapuntar / *t pr* / 1
desaquelar / *t* / 1
desaqueloutrar / *t pr* / 1
desaquendar / *t* / 1
desarborar / *t* / 1
desarborizar / *t* / 1
desarmar / *t* / 1
desarquivar / *t* / 1
desarraigar / *t* / 1
desarranxar / *t* / 1
desarrear / *t* / 1
desarrefecer / *i* / 6
desarregazar / *i* / 1
desarrendar / *t* / 1
desarrimar / *t pr* / 1
desarringleirar / *t* / 1
desarroupar / *t pr* / 1
desartellar / *t pr* / 1
desarticular / *t pr* / 1
desasañar / *t pr* / 1
desasemellar / *t pr* / 1
desasimilar / *t* / 1
desasistir / *t* / 23
desasnar / *t* / 1
desasociar / *t pr* / 2a

desasosegar / *t pr* / 1
desatacar / *t* / 1
desatafegar / *t* / 1
desatalar / *t* / 1
desatar / *t pr* / 1
desatascar / *t pr* / 1
desataviar / *t pr* / 2b
desatender / *t* / 6
desatoar / *t pr* / 1
desatrabancar / *t* / 1
desatracar / *t* / 1
desatrancar / *t* / 1
desatrincheirar / *t* / 1
desatrollar / *t* / 1
desatuír / *t pr* / 23
desaugar / *t i* / 1
desautorizar / *t* / 1
desaveciñar / *t pr* / 1
desavezar / *t* / 1
desavir / *t pr* / 32
desavistar / *t* / 1
desaxugar / *t* / 1
desaxustar / *t pr* / 1
desbaldir / *t* / 23
desbancar / *t* / 1
desbandar / *pr* / 1
desbaratar / *t* / 1
desbarbar / *t* / 1
desbarrar / *t* / 1
desbastar / *t* / 1
desbloquear / *t* / 1
desbocar / *pr* / 1
desbordar / *t pr* / 1
desbotar / *t* / 1
desbravar / *t* / 1
desbridar / *t* / 1
descabalgar / *t i* / 1
descabezar / *t* / 1
descabrear / *t pr* / 1
descalcificar / *t pr* / 1
descalear / *t* / 1
descallar / *t i* / 1
descalzar / *t pr* / 1 d. pt.
descambiar / *t* / 2a
descamiñar / *t pr* / 1
descamisar / *t* / 1
descangar / *t* / 1
descansar / *i* / 1
descantar / *i* / 1
descantear / *t* / 1
descañotar / *t* / 1
descapitalizar / *t* / 1
descapuchar / *t* / 1
descarar / *pr* / 1
descarbonatar / *t* / 1
descarbonizar / *t* / 1
descargar / *t* / 1
descarnar / *t* / 1
descarozar / *t* / 1
descarreirar / *t pr* / 1
descarrilar / *t i* / 1
descartar / *t pr* / 1
descasar / *t* / 1
descascar / *t* / 1
descastar / *t* / 1
descastelanizar / *t* / 1
descavillar / *t i* / 1
descender / *t i* / 6
descentralizar / *t* / 1
descentrar / *t pr* / 1
descerebrar / *t* / 1
deschistar / *t* / 1
deschocar / *t* / 1
deschoer / *t* / 8
descifrar / *t* / 1
descinchar / *t* / 1
descinguir / *t* / 23
desclasificar / *t* / 1
descoagular / *t* / 1
descodificar / *t* / 1
descoidar / *t pr* / 1
descolar / *t pr* / 1
descolgar / *t pr* / 1
descolmar / *t* / 1
descolocar / *t* / 1
descolonizar / *t* / 1
descolorar / *t i* / 1
descolorir / *t i* / 23
descomedir / *pr* / 26
descompasar / *t* / 1
descompensar / *t pr* / 1
descompoñer / *t pr* / 13
descompor / *t pr* / 14
descompracer / *t* / 6
descomprimir / *t* / 23
desconcentrar / *t pr* / 1
desconcertar / *t pr* / 1
desconchegar / *t* / 1
desconcordar / *t i* / 1
desconectar / *t pr* / 1
desconfiar / *i* / 2b
desconfortar / *t* / 1
desconsiderar / *t* / 1
desconsolar / *t pr* / 1
descontar / *t* / 1
descontentar / *t* / 1
descontextualizar / *t* / 1
descontraer / *t* / 8
descontrolar / *t pr* / 1
desconvidar / *t* / 1
desconvir / *i* / 32
desconvocar / *t* / 1
desconxelar / *t* / 1
desconxestionar / *t* / 1
desconxuntar / *t* / 1
descoñecer / *t pr* / 6
descorar / *t i* / 1
descoroar / *t* / 1
descorrer / *t* / 6
descortizar / *t* / 1
descoscar / *t* / 1
descoser / *t* / 6
descoutar / *t* / 1
descravar / *t* / 1
descrenchar / *t* / 1
descrer / *t i* / 7
describir / *t* / 23 pt. i.
descristianizar / *t* / 1
descrocar^1 / *t pr* / 1
descrocar^2 / *t* / 1
descrouchar / *t* / 1
descualificar / *t pr* / 1
descubrir / *t pr* / 28 pt. i.
desculpar / *t* / 1
desdentar / *i* / 1
desdeñar / *t* / 1
desdicir / *t* / 29
desdobrar / *t* / 1
desdourar / *t* / 1
desecar / *t* / 1
deseixar / *t* / 1
deselar / *t* / 1
desembalar / *t* / 1
desembaltrar / *t* / 1
desembarazar / *t* / 1
desembarcar / *t i* / 1
desembargar / *t* / 1
desembarrancar / *t* / 1
desembarrar / *t* / 1
desembarrilar / *t* / 1
desembarullar / *t* / 1
desembaular / *t* / 1
desembazar / *t* / 1
desembebedar / *t* / 1
desembeleñar / *t* / 1
desembocar / *i* / 1
desembolsar / *t* / 1
desemborrachar / *t* / 1
desemboscar / *t* / 1
desemboutar / *t* / 1
desembravecer / *t* / 6
desembriagar / *t* / 1
desembrutecer / *t* / 6
desembruxar / *t* / 1
desembuchar / *t* / 1
desemburrar / *t* / 1
desempacar / *t* / 1
desempachar / *t* / 1
desempadroar / *t* / 1
desempaleirar / *t* / 1
desempallar / *t* / 1
desempalleirar / *t* / 1
desempalmar / *t* / 1
desempapelar / *t* / 1
desempaquetar / *t* / 1
desemparedar / *t* / 1
desemparellar / *t* / 1
desemparzar / *t* / 1
desempastar / *t* / 1
desempatar / *t i pr* / 1
desempecer / *t* / 6
desempedernir / *t* / 23
desempedrar / *t* / 1
desempenar / *t* / 1
desempeñar / *t pr* / 1
desemperrar / *t* / 1
desempezoñar / *t* / 1
desemplastar / *t* / 1
desempoar / *t* / 1
desempolicar / *t* / 1
desempozar / *t* / 1
desempregar / *t* / 1
desempuñar / *t* / 1
desencabalgar / *t* / 1
desencabuxar / *t* / 1
desencadear / *t pr* / 1
desencaixar / *t* / 1
desencalar / *t* / 1
desencallar / *t* / 1
desencamar / *t i* / 1
desencambar / *t* / 1
desencamiñar / *t pr* / 1
desencanar / *t* / 1
desencantar / *t* / 1
desencapotar / *t* / 1
desencaprichar / *t* / 1
desencapuchar / *t* / 1
desencapuzar / *t* / 1
desencaracolar / *t* / 1
desencarcerar / *t* / 1
desencargar / *t* / 1
desencarreirar / *t* / 1
desencarrilar / *t i* / 1
desencartar / *t* / 1
desencastelar / *t* / 1
desencavernar / *t* / 1
desencerar / *t* / 1
desencerellar / *t* / 1
desencharcar / *t* / 1
desenchufar / *t* / 1
desencirrar / *t* / 1
desenclaustrar / *t* / 1
desencofrar / *t* / 1
desencoirar / *t* / 1
desencolar / *t* / 1
desencolerizar / *t* / 1
desencoller / *i* / 6 d. pt.
desencomendar / *t* / 1
desencoraxar / *t* / 1
desencostar / *t* / 1
desencovar / *t* / 1
desencravar / *t* / 1
desencrechar / *t* / 1
desencrequenar / *t* / 1
desencrespar / *t* / 1
desencuñar / *t* / 1
desencurvar / *t* / 1
desendebedar / *t pr* / 1
desendemoñar / *t* / 1
desendereitar / *t pr* / 1
desendeusar / *t pr* / 1
deseneixar / *t* / 1
desenfadar / *t pr* / 1
desenfaixar / *t* / 1
desenfardar / *t* / 1
desenfardelar / *t* / 1
desenfastiar / *t* / 2b
desenfeitar / *t* / 1
desenfeitizar / *t* / 1
desenfeixar / *t* / 1
desenfeluxar / *t* / 1
desenferruxar / *t* / 1
desenfiar / *t* / 2b
desenfocar / *t* / 1
desenfornar / *t* / 1
desenfrascar / *t pr* / 1
desenfrear / *t* / 1
desenfundar / *t* / 1
desenfurecer / *t* / 6
desenfurruñar / *t pr* / 1
desengadar / *t* / 1
desengaiolar / *t* / 1
desenganar / *t pr* / 1
desenganchar / *t pr* / 1
desengarzar / *t* / 1
desengastar / *t* / 1
desengatillar / *t* / 1
desengavelar / *t* / 1
desengavetar / *t* / 1
desenglobar / *t* / 1
desengolfar / *t* / 1
desengomar / *t* / 1

desengoumar / *t* / 1
desengraxar / *t* / 1
desengrosar / *t* / 1
desengruñar / *t* / 1
desenguedellar / *t pr* / 1
desengueimar / *t* / 1
desengurrar / *t* / 1
desenherbar / *t* / 1
desenlazar / *t* / 1
desenlear / *t* / 1
desenlizar / *t* / 1
desenlordar / *t* / 1
desenluvar / *t* / 1
desenmallar / *t* / 1
desenmarañar / *t* / 1
desenmascarar / *t* / 1
desenmeigar / *t* / 1
desenmudecer / *i* / 6
desenmurchar / *t i* / 1
desennobrecer / *t* / 6
desenraizar / *t* / 1
desenratar / *t* / 1
desenredar / *t* / 1
desenrizar / *t* / 1
desenrodelar / *t* / 1
desenrolar^1 / *t* / 1
desenrolar^2 / *t* / 1
desenroscar / *t* / 1
desenrouquecer / *t i* / 6
desensacar / *t* / 1
desensandecer / *i* / 6
desensarillar / *t* / 1
desensebar / *t* / 1
desensilvar / *t* / 1
desensoberbecer / *i* / 6
desensortellar / *t pr* / 1
desentalar / *t* / 1
desentangarañar / *t* / 1
desentebrecer / *t i pr* / 6
desentender / *pr* / 6
desenterrar / *t* / 1
desentesar / *t* / 1
desentillar / *t* / 1
desentoar / *i* / 1
desentobar / *t* / 1
desentorpecer / *t* / 6
desentrabar / *t* / 1
desentrallar / *t* / 1
desentrambilicar / *t* / 1
desentrampar / *t* / 1
desentrañar / *t* / 1
desentretiñar / *t* / 1
desentristecer / *t pr* / 6
desentronizar / *t* / 1
desentullar^1 / *t* / 1
desentullar^2 / *t* / 1
desentumecer / *t i pr* / 6
desentupir / *t* / 23
desenturbar / *t* / 1
desenvaiñar / *t* / 1
desenvasar / *t* / 1
desenvelenar / *t* / 1
desenvergar / *t* / 1
desenvernizar / *t* / 1
desenviciar / *t* / 2a
desenvolver / *t pr* / 6 d. pt.
desenvorcar / *t* / 1
desenvurullar / *t* / 1
desenxaboar / *t* / 1
deseñar / *t* / 1
desequilibrar / *t pr* / 1
desequipar / *t* / 1
desertar / *i* / 1
desertizar / *t pr* / 1
desescurecer / *i* / 6
desesmorecer / *i* / 6
desesperanzar / *t* / 1
desesperar / *i t pr* / 1
desestancar / *t* / 1
desestañar / *t* / 1
desestimar / *t* / 1
desestrar / *t* / 1
desexar / *t* / 1
desfacer / *t pr* / 10
desfalcar / *t* / 1
desfalecer / *i* / 6
desfanatizar / *t* / 1
desfasar / *t i* / 1
desfavorecer / *t* / 6
desfebrar / *t pr* / 1
desfechar / *t* / 1
desferrar / *t* / 1
desfibrar / *t* / 1
desfigurar / *t pr* / 1
desfilar / *i* / 1
desfillar / *t* / 1
desflorar / *t* / 1
desfondar / *t* / 1
desforrar / *t* / 1
desfortalecer / *t* / 6
desfrear / *t* / 1
desfruncir / *t* / 23
desgaleguizar / *t pr* / 1
desganar / *t pr* / 1
desganduxar / *t* / 1
desgarrar / *t* / 1
desgastar / *t pr* / 1
desgaxar / *i* / 1
desgobernar / *t* / 1
desgonzar / *t* / 1
desgornecer / *t* / 6
desgraciar / *t pr* / 2a
desgravar / *t* / 1
desgregar / *t* / 1
desgrelar / *t* / 1
desgreñar / *t* / 1
desguarnecer / *t* / 6
desguedellar / *t pr* / 1
desgustar / *t i pr* / 1
deshabitar / *t* / 1
deshabituar / *t pr* / 3b
desherbar / *t* / 1
desherdar / *t* / 1
deshidratar / *t* / 1
deshidroxenar / *t* / 1
deshipotecar / *t* / 1
deshonrar / *t* / 1
deshumanizar / *t pr* / 1
deshumidificar / *t* / 1
designar / *t* / 1
desigualar / *t* / 1
desilusionar / *t pr* / 1
desimantar / *t* / 1
desinchar / *t i pr* / 1
desincorporar / *t* / 1
desincrustar / *t* / 1
desinfectar / *t* / 1
desinflamar / *t pr* / 1
desingrir / *t* / 23
desinhibir / *t pr* / 23
desintegrar / *t pr* / 1
desinteresar / *t pr* / 1
desintoxicar / *t pr* / 1
desintricar / *t* / 1
desinzar / *t* / 1
desirmandar / *t* / 1
desiscar / *t* / 1
desistir / *i* / 23
deslacrar / *t* / 1
desladrillar / *t* / 1
deslastrar^1 / *t* / 1
deslastrar^2 / *t* / 1
deslaxar / *t* / 1
deslear / *t* / 1
desleitar / *t* / 1
desleixar / *pr* / 1
deslendiar / *t* / 2a
deslexitimar / *t* / 2b
desligar / *t* / 1
deslindar / *t* / 1
deslinguar / *t pr* / 3a
deslizar / *t* / 1
desloar / *t* / 1
deslombar / *t* / 1
deslousar / *t* / 1
deslucir / *t* / 28
deslustrar / *t* / 1
desmadeirar / *t* / 1
desmagnetizar / *t* / 1
desmaiar / *i pr* / 1
desmandar / *pr* / 1
desmangar / *t pr* / 1
desmantelar / *t* / 1
desmarcar / *t pr* / 1
desmarquear / *t* / 1
desmedar / *t* / 1
desmedrar / *i* / 1
desmellorar / *t i* / 1
desmembrar / *t* / 1
desmemoriar / *pr* / 2a
desmentir / *t* / 27
desmerecer / *i* / 6
desmestar / *t i* / 1
desmilitarizar / *t* / 1
desmineralizar / *t* / 1
desmiolar / *t* / 1
desmitificar / *t* / 1
desmiudar / *t* / 1
desmobilizar / *t* / 1
desmoblar / *t* / 1
desmonetizar / *t* / 1
desmontar^1 / *t i pr* / 1
desmontar^2 / *t* / 1
desmoralizar / *t pr* / 1
desmouchar / *t* / 1
desnacionalizar / *t* / 1
desnarigar / *t* / 1
desnarizar / *t* / 1
desnasalizar / *t i* / 1
desnatar / *t* / 1
desnaturalizar / *t* / 1
desnaturar / *t* / 1
desnevar / *i* / 1
desniquelar / *t* / 1
desnivelar / *t pr* / 1
desnortar / *t pr* / 1
desobedecer / *t i* / 6
desobrigar / *t* / 1
desobstruír / *t* / 23
desocupar / *t* / 1
desodorizar / *t* / 1
desoficializar / *t* / 1
desofuscar / *t* / 1
desoír / *t* / 25 a
desolar / *t* / 1
desoldar / *t pr* / 1
desoleificar / *t* / 1
desolidarizar / *pr* / 1
desollar / *t* / 1
desopercular / *t* / 1
desopilar / *t* / 1
desorar / *t pr* / 1
desorballar / *t* / 1
desorbitar / *t* / 1
desordenar / *t pr* / 1
desorellar / *t* / 1
desorganizar / *t* / 1
desorientar / *t* / 1
desornar / *t* / 1
desortellar / *t pr* / 1
desosar / *t* / 1
desosixenar / *t* / 1
desouvir / *t* / 25 b
desovar / *i pr* / 1
desoxidar / *t* / 1
desoxixenar / *t* / 1
despachar / *t i* / 1
despalatalizar / *t i pr* / 1
despechar / *t* / 1
despedir / *t pr* / 26
despegar / *t* / 1
despeitear / *t pr* / 1
despenar / *t* / 1
despender / *t* / 6
despendurar / *t* / 1
desperdiciar / *t* / 2a
despersonalizar / *t* / 1
despexar / *t i* / 1
despezar / *t* / 1
despintar / *t pr* / 1
despistar / *t pr* / 1
desplumar / *t* / 1
despoboar / *t pr* / 1
despoetizar / *t* / 1
despolarizar / *t* / 1
despopularizar / *t* / 1
desposar / *t i* / 1
desposuír / *t* / 23
despoxar / *t pr* / 1
despracer / *i* / 6
desprazar / *t pr* / 1
desprecatar / *pr* / 1
despregar / *t* / 1
desprender / *t pr* / 6
despreocupar / *t pr* / 1
desprestixiar / *t* / 2a
desprezar / *t* / 1
desprotexer / *t* / 6
desprover / *t* / 7 d. pt.
despulir / *t* / 28
despuntar / *t i* / 1
desqueixar / *t* / 1

desquitar / *t pr* / 1
desrabar / *pr* / 1
desratizar / *t* / 1
desrevestir / *pr* / 26
destacar / *t i* / 1
destapar / *t pr* / 1
destecer / *t* / 6
desteitar / *t* / 1
destelar / *t* / 1
destellar / *t* / 1
destemperar / *t pr* / 1
desterrar / *t* / 1
destetar / *t* / 1
destilar / *t* / 1
destinar / *t* / 1
destinguir / *t i* / 23
destinxir / *t i* / 23
destituír / *t* / 23
destoller / *t pr* / 6
destorcer / *t* / 6
destorgar / *t* / 1
destoucar / *t pr* / 1
destrabar / *t* / 1
destramar / *t* / 1
destrenzar / *t* / 1
destripar / *t* / 1
destronar / *t* / 1
destruír / *t* / 23
destrunfar / *t* / 1
desturbar / *t* / 1
desulfurar / *t* / 1
desunir / *t pr* / 23
desuñar / *t* / 1
desurdir / *t* / 28
desusar / *t pr* / 1
desvalixar / *t* / 1
desvalorizar / *t* / 1
desvanecer / *t pr* / 6
desvarar / *t* / 1
desvariar / *i* / 2b
desvelar / *t pr* / 1
desvencellar / *t pr* / 1
desvendar / *t* / 1
desvergonzar / *pr* / 1
desvergoñar / *pr* / 1
desvertebrar / *t* / 1
desviar / *t pr* / 2b
desvigorizar / *t* / 1
desvincular / *t pr* / 1
desvirgar / *t* / 1
desvirilizar / *t* / 1
desvirtuar / *t* / 3b
desxear / *i* / 1
desxunguir / *t* / 28
detallar / *t* / 1
detectar / *t* / 1
deter / *t pr* / 19
deteriorar / *t pr* / 1
determinar / *t* / 1
deterxer / *t* / 23
detestar / *t* / 1
detonar / *i* / 1
detraer / *t* / 8
deturpar / *t* / 1
devalar / *i* / 1
devasar / *t* / 1
devastar / *t* / 1
devecer / *i* / 6
devir / *i* / 32 def.
devolver / *t* / 6 d. pt.
devorar / *t* / 1
dexemar / *pr* / 1
dexenerar / *i* / 1
dexergar / *t* / 1
diafragmar / *t* / 1
diagnosticar / *t* / 1
dializar / *t* / 1
dialogar / *i* / 1
dicir / *t i* / 29
difamar / *t* / 1
diferenciar / *t pr* / 2a
diferir / *t i* / 26
dificultar / *t* / 1
difluír / *i* / 1
difractar / *t* / 1
difundir / *t pr* / 23
dignar / *pr* / 1
dignificar / *t* / 1
dilacerar / *t* / 1
dilapidar / *t* / 1
dilatar / *t pr* / 1
dilixenciar / *t* / 2a
dilucidar / *t* / 1
diluír / *t pr* / 23
diluviar / *i* / 2a imp.
dimanar / *i* / 1
diminuír / *t i* / 23
dimitir / *t i* / 23
dinamitar / *t* / 1
dinamizar / *t* / 1
diplomar / *t pr* / 1
dirimir / *t* / 23
dirixir / *t pr* / 23
discernir / *t* / 26 def.
disciplinar / *t* / 1
discordar / *t* / 1
discorrer / *t i* / 6
discrepar / *i* / 1
discriminar / *t* / 1
discursar / *i* / 1
discutir / *i t* / 23
disecar / *t* / 1
diseminar / *t* / 1
disentir / *i* / 27
disertar / *i* / 1
disfrazar / *t pr* / 1
disgregar / *t pr* / 1
disimilar / *t* / 1
disimular / *t* / 1
disipar / *t* / 1
dislocar / *t pr* / 1
disociar / *t* / 2a
disolver / *t pr* / 6 d. pt.
disonar / *i* / 1
disparar / *t i pr* / 1
disparatar / *i* / 1
dispensar / *t* / 1
dispersar / *t pr* / 1
dispoñer / *t i pr* / 13
dispor / *t i pr* / 14
disputar / *t i* / 1
distanciar / *t pr* / 2a
distar / *i* / 1
distender / *t pr* / 6
distinguir / *t pr* / 23
distraer / *t pr* / 8
distribuír / *t pr* / 23
disuadir / *t* / 23
ditaminar / *t* / 1
ditar / *t* / 1
ditongar / *t* / 1
divagar / *i* / 1
diversificar / *t* / 1
divertir / *t pr* / 26
diverxer / *i* / 6
dividir / *t pr* / 23
divinizar / *t* / 1
divisar / *t* / 1
divorciar / *t pr* / 2a
divulgar / *t pr* / 1
dixerir / *t* / 26
doar / *t* / 1
dobrar / *t pr* / 1
dobregar / *i pr* / 1
documentar / *t pr* / 1
doer / *i pr* / 8
dogmatizar / *i* / 1
domar / *t* / 1
domear / *t* / 1
domesticar / *t* / 1
domiciliar / *t* / 2a
dominar / *t pr i* / 1
dopar / *t* / 1
dosar / *t* / 1
dosificar / *t* / 1
dotar / *t* / 1
dourar / *t pr* / 1
doutorar / *t* / 1
dragar / *t* / 1
dramatizar / *t* / 1
drenar / *t* / 1
driblar / *t* / 1
drizar / *t* / 1
drogar / *t pr* / 1
dubidar / *t i* / 1
duchar / *t pr* / 1
dulcificar / *t* / 1
duplicar / *t pr* / 1
durar / *i* / 1
durmir / *t i* / 28
eclipsar / *t pr* / 1
economizar / *t i* / 1
edificar / *t* / 1
editar / *t* / 1
edrar / *t* / 1
educar / *t* / 1
edulcorar / *t* / 1
efectuar / *t* / 3b
efeminar / *t pr* / 1
efluír / *t* / 23
eivar / *t pr* / 1
eixar / *t* / 1
elaborar / *t* / 1
electrificar / *t* / 1
electrizar / *t* / 1
electrocutar / *t pr* / 1
electrolizar / *t* / 1
elevar / *t pr* / 1
elidir / *t* / 23
eliminar / *t* / 1
elixir / *t* / 23 d. pt.
eloxiar / *t* / 2a
elucidar / *t* / 1
elucubrar / *t* / 1
eludir / *t* / 23
emanar / *i t* / 1
emancipar / *t pr* / 1
emascular / *t* / 1
embalar / *t pr* / 1
embaldosar / *t* / 1
embalsamar / *t* / 1
embalsar / *t* / 1
embandeirar / *t* / 1
embaratar / *pr* / 1
embarazar / *t* / 1
embarcar / *t i* / 1
embargar / *t* / 1
embarrancar / *t i* / 1
embarrañar / *t* / 1
embarrar / *t* / 1
embarrilar / *t* / 1
embarullar / *t* / 1
embastecer / *i* / 6
embaular / *t* / 1
embazar / *t i* / 1
embebedar / *t pr* / 1
embeber / *t pr* / 6
embecerrar / *pr* / 1
embelecar / *t* / 1
embelecer / *t* / 6
embeleñar / *t* / 1
embelgar / *t* / 1
embetumar / *t* / 1
embicar / *t* / 1
embizcar / *t* / 1
embobar / *t pr* / 1
embocar / *t i* / 1
embochar / *pr* / 1
embodegar / *t* / 1
embolar / *t* / 1
embolsar / *t* / 1
embornar / *t* / 1
emborrachar / *t pr* / 1
emborrallar / *t pr* / 1
emborrascar / *pr* / 1
emborrear / *t* / 1
emboscar / *t pr* / 1
embostar / *t* / 1
embotellar / *t* / 1
emboubar / *t pr* / 1
emboutar / *t pr* / 1
embouzar / *t* / 1
embozar / *t* / 1
embragar / *t* / 1
embranquecer / *i* / 6
embravecer / *t* / 6
embrazar / *t* / 1
embrear / *t* / 1
embriagar / *t pr* / 1
embridar / *t* / 1
embrollar / *t pr* / 1
embrutecer / *t pr* / 6
embruxar / *t* / 1
embuchar / *t* / 1
embular / *t* / 1
embulleirar / *t* / 1
emburrar / *t* / 1
embutir / *t* / 23
emendar / *t pr* / 1
emerxer / *i* / 6
emigrar / *i* / 1
emitir / *t i* / 23

emocionar / *t pr* / 1
empacar / *t* / 1
empachar / *t i* / 1
empadroar / *t pr* / 1
empadumar / *t* / 1
empalar / *t* / 1
empallar / *t* / 1
empalleirar / *t* / 1
empalletar / *t* / 1
empalmar / *t i pr* / 1
empanar^{1} / *t* / 1
empanar^{2} / *t pr* / 1
empanicar / *t* / 1
empantanar / *t* / 1
empapar / *t pr* / 1
empapelar / *t* / 1
empapuzar / *i* / 1
empaquetar / *t* / 1
empardecer / *i* / 6
emparedar / *t* / 1
emparellar / *t i pr* / 1
emparentar / *i* / 1
emparrar / *t* / 1
emparvecer / *i* / 6
emparzar / *t* / 1
empastar / *t* / 1
empatar / *t i* / 1
empavear / *t* / 1
empavesar / *t* / 1
empecer / *t* / 6
empedernir / *t pr* / 23 def.
empedrar / *t* / 1
empeixar / *t pr* / 1
empelar / *t* / 1
empelgar / *t* / 1
empenar / *t i* / 1
empeñar / *t pr* / 1
empeorar / *t i* / 1
empequenecer / *t* / 6
empericar / *pr* / 1
emperiquitar / *pr* / 1
emperrar / *pr* / 1
emperrenchar / *pr* / 1
empetar / *t* / 1
empezar / *t i* / 1
empezoñar / *t* / 1
empicar / *t* / 1
empillar / *t* / 1
empinar / *t* / 1
empioucar / *i* / 1
empipar / *t pr* / 1
empipotar / *t* / 1
empirular / *t* / 1
empitar / *i* / 1
emplastar / *t* / 1
emplastecer / *t* / 6
emplumar / *t* / 1
empoar / *t* / 1
empobrecer / *t i pr* / 6
empoeirar / *t* / 1
empolainar / *pr* / 1
empoleirar / *t pr* / 1
empolicar / *pr* / 1
empoñer / *t* / 13
empor / *t* / 14
emporcallar / *t pr* / 1
emporcar / *t pr* / 1
empozar / *i t* / 1
emprazar / *t* / 1
empregar / *t pr* / 1
empreguizar / *pr* / 1
emprender / *t* / 6
empreñar / *t i* / 1
empresar / *t* / 1
emprestar / *t* / 1
emproar / *t* / 1
empuñar / *t* / 1
empurrar / *t* / 1
emputecer / *t pr* / 6
empuxar / *t* / 1
emular / *t* / 1
emulsionar / *t* / 1
enaltecer / *t* / 6
enarar / *t* / 1
enarborar / *t* / 1
enaugar / *t* / 1
encabalgar / *t* / 1
encabar / *t* / 1
encabestrar / *t* / 1
encabezar / *t* / 1
encabuxar / *t pr* / 1
encadear / *t pr* / 1
encadernar / *t* / 1
encadrar / *t* / 1
encaiar / *i* / 1
encaixar / *t i* / 1
encalar / *t* / 1
encalcar / *t* / 1
encaldar / *t* / 1
encalecer / *t i* / 6
encallar / *t i* / 1
encalmar / *t pr* / 1
encalvecer / *i* / 6
encamar / *t i* / 1
encambar / *t* / 1
encambrar / *t* / 1
encamiñar / *t pr* / 1
encamisar / *t* / 1
encampar / *i* / 1
encampecer / *i* / 6
encanar / *t* / 1
encanastrar / *t* / 1
encandear / *t* / 1
encandecer / *pr* / 6
encanecer / *t i* / 6
encanelar / *t* / 1
encantar / *t* / 1
encapelar / *t* / 1
encapotar / *pr t* / 1
encaprichar / *pr* / 1
encapuchar / *t* / 1
encapuzar / *t* / 1
encaracolar / *t* / 1
encarambelar / *i* / 1
encarapolar / *i* / 1
encarar / *t pr* / 1
encarcerar / *t* / 1
encarecer / *t i* / 6
encargar / *t pr* / 1
encariñar / *pr* / 1
encarnar / *t pr* / 1
encarnizar / *pr* / 1
encarolar / *pr* / 1
encarpolar / *i* / 1
encarrapuchar / *pr* / 1
encarreirar / *t i pr* / 1
encarrelar / *t* / 1
encarrilar / *t* / 1
encarriscar / *i* / 1
encartar / *t i* / 1
encartuchar / *t* / 1
encascar / *t* / 1
encasquetar / *t* / 1
encastar / *t* / 1
encastelar / *t pr* / 1
encebolar / *t* / 1
enceleirar / *t* / 1
encepelar / *i* / 1
encerar / *t* / 1
encerellar / *t pr* / 1
encerrar / *t pr* / 1
encestar / *t* / 1
encetar / *t pr* / 1
encharcar / *t pr* / 1
encher / *t i pr* / 6
enchispar / *t pr* / 1
enchoiar / *t* / 1
enchouchar / *t* / 1
enchoupar / *t pr* / 1
enchourizar / *t* / 1
enchufar / *t pr* / 1
encinchar / *t* / 1
encinsar / *t* / 1
encintar / *t* / 1
encinzar / *t* / 1
encirrar / *t* / 1
enclaustrar / *t pr* / 1
enclavar / *t* / 1
encodillar / *i* / 1
encofrar / *t* / 1
encoifar / *t* / 1
encoirar / *t i* / 1
encolar^{1} / *t* / 1
encolar^{2} / *pr* / 1
encolerizar / *t pr* / 1
encoller / *t i pr* / 6 d. pt.
encolmar / *t* / 1
encomendar / *t pr* / 1
encomezar / *t* / 1
encomiar / *t* / 2a
enconchar / *t i* / 1
enconicar / *pr* / 1
encontrar / *t pr* / 1
encorar / *t i* / 1
encoraxar / *t pr* / 1
encorchetar / *t* / 1
encordar / *t* / 1
encordoar / *t* / 1
encornar / *pr* / 1
encorrear / *i pr* / 1
encortellar / *t* / 1
encortizar / *t* / 1
encouñar / *pr* / 1
encouzar / *pr* / 1
encovar / *t* / 1
encravar / *t* / 1
encrechar / *t pr* / 1
encrequenar / *pr* / 1
encrespar / *t pr* / 1
encristar / *pr* / 1
encruar / *i* / 3b
encrucillar / *t* / 1
encubar / *t* / 1
encubrir / *t* / 28 pt. i.
encunchar / *t i* / 1
encuñar / *t* / 1
encurralar / *t* / 1
encuruxar / *pr* / 1
encurvar / *t* / 1
endebedar / *t pr* / 1
endegar / *i pr* / 1
endelgar / *t* / 1
endemoñar / *t pr* / 1
endentar / *t* / 1
endentecer / *t* / 6
endereitar / *t pr* / 1
enderezar / *t* / 1
endeusar / *t pr* / 1
endomingar / *pr* / 1
endosar / *t* / 1
endurecer / *t i* / 6
eneixar / *t* / 1
enervar / *t pr* / 1
enfadar / *t pr* / 1
enfaixar / *t pr* / 1
enfaramallar / *t* / 1
enfardar / *t* / 1
enfardelar / *t* / 1
enfarelar / *t* / 1
enfariñar / *t pr* / 1
enfarnar / *t pr* / 1
enfarrañar / *t pr* / 1
enfastiar / *t pr* / 2b
enfebrecer / *t* / 6
enfeitar / *t pr* / 1
enfeitizar / *t* / 1
enfeixar / *t* / 1
enfeluxar / *t pr* / 1
enfermar / *t i* / 1
enferrar / *t i* / 1
enferruxar / *t pr* / 1
enfeudar / *t* / 1
enfexar / *t* / 1
enfiar / *t* / 2b
enfibelar / *t* / 1
enfilar / *t i* / 1
enfistular / *pr* / 1
enfocar / *t* / 1
enfociñar / *i* / 1
enfogar / *pr* / 1
enfonchar / *pr* / 1
enforcar / *t pr* / 1
enfornar / *t* / 1
enfoular / *pr* / 1
enfraquecer / *i* / 6
enfrascar^{1} / *t* / 1
enfrascar^{2} / *pr* / 1
enfrear / *t* / 1
enfrontar / *t pr* / 1
enfundar / *t* / 1
enfungueirar / *t* / 1
enfurcar / *t* / 1
enfurecer / *t pr* / 6
enfurnar / *t* / 1
enfurruñar / *t pr* / 1
enfuscar / *t pr* / 1
engabuñar / *t pr* / 1
engadar / *t* / 1
engadir / *t* / 23
engafecer / *i* / 6
engaimar / *t pr* / 1
engaiolar / *t pr* / 1

engalanar / *t pr* / 1
engalar / *i* / 1
engaldrapar / *t* / 1
enganar / *t pr* / 1
enganchar / *t pr* / 1
engarameñar / *t pr* / 1
engarguelar / *t pr* / 1
engarrafar / *t* / 1
engarrar / *t pr* / 1
engarzar / *t pr* / 1
engastallar / *t pr* / 1
engastar / *t* / 1
engatar / *i* / 1
engatillar / *t* / 1
engavelar / *t* / 1
engavetar / *t* / 1
englobar / *t* / 1
engoldrar / *t pr* / 1
engolfar / *t pr* / 1
engomar / *t* / 1
engonzar / *t* / 1
engordar / *t i* / 1
engoumar / *t pr* / 1
engradar / *i* / 1
engraecer / *i* / 6
engraiar / *i* / 1
engrandecer / *t i pr* / 6
engravatar / *t pr* / 1
engravecer / *i* / 6
engraxar / *t pr* / 1
engrenar / *i* / 1
engrolar / *i* / 1
engrosar / *t* / 1
engrudar / *t* / 1
engruñar / *t pr* / 1
enguedellar / *t i pr* / 1
engulipar / *t* / 1
engulir / *t* / 28
engulmar / *t* / 1
engurrar / *t pr* / 1
enherbar / *t* / 1
enlagar / *t* / 1
enlamar / *t pr* / 1
enlapar / *t* / 1
enlarafuzar / *t pr* / 1
enlatar / *t* / 1
enlazar / *t* / 1
enlear / *t pr* / 1
enlentecer / *t pr* / 6
enliñar / *t* / 1
enlizar / *t* / 1
enlodar / *t* / 1
enlodazar / *t* / 1
enloitar / *t pr* / 1
enlordar / *t pr* / 1
enlouquecer / *t i* / 6
enlourecer / *i* / 6
enluvar / *pr* / 1
enmadeixar / *t* / 1
enmagrecer / *t i* / 6
enmarañar / *t pr* / 1
enmarcar / *t pr* / 1
enmascarar / *t pr* / 1
enmeigar / *t* / 1
enmelar / *t* / 1
enmestecer / *t i* / 6
enmocecer / *t i* / 6
enmudecer / *t i* / 6
ennegrecer / *i* / 6
ennobrecer / *t* / 6
enqueirar / *t* / 1
enquisar / *t* / 1
enquistar / *t pr* / 1
enrabar / *t* / 1
enrabechar / *t pr* / 1
enrabiar / *t pr* / 1
enraizar / *i* / 1
enramallar / *t* / 1
enramar / *t* / 1
enranciar / *t i* / 2a
enrarecer / *i* / 6
enratar / *t* / 1
enredar / *t i pr* / 1
enreixar / *t* / 1
enrellar / *t i* / 1
enresmar / *i* / 1
enrestrar / *t* / 1
enriar / *t* / 2b
enriquecer / *t i pr* / 6
enristrar / *t* / 1
enrocar^{1} / *t pr* / 1
enrocar^{2} / *t* / 1
enrodelar / *t* / 1
enrodrigar / *t* / 1
enrolar^{1} / *t pr* / 1
enrolar^{2} / *t* / 1
enroscar / *t pr* / 1
enrouquecer / *t i* / 6
enrudecer / *t i* / 6
ensacar / *t* / 1
ensaiar / *t* / 1
ensalmar / *t* / 1
ensalmoirar / *t* / 1
ensamblar / *t* / 1
ensanchar / *t i* / 1
ensandecer / *t i* / 6
ensanguentar / *t pr* / 1
ensaquetar / *t* / 1
ensarillar / *t pr* / 1
ensartar / *t* / 1
ensear / *t* / 1
ensebar^{1} / *t* / 1
ensebar^{2} / *t* / 1
enselar / *t* / 1
enseñorar / *pr* / 1
ensilar / *t* / 1
ensilvar / *t pr* / 1
ensimesmar / *pr* / 1
ensinar / *t* / 1
ensoberbecer / *t pr* / 6
ensoberbiar / *pr* / 2a
ensombrecer / *t* / 6
ensopar / *t pr* / 1
ensortellar / *t* / 1
ensuciar / *t pr* / 1
ensumir / *pr* / 23
entaboar / *t* / 1
entalameirar / *t* / 1
entalar / *t i* / 1
entalecer / *i* / 6
entallar / *t* / 1
entambullar / *i pr* / 1
entangarañar / *pr* / 1
entanguecer / *i* / 6
entapuzar / *i* / 1
entear / *t* / 1
entebrecer / *t i pr* / 6
entender / *t pr i* / 6
entenrecer / *t pr* / 6
enterrar / *t pr* / 1
entesar / *i* / 1
entestar / *i* / 1
entibiar / *t* / 2a
entoar / *t i pr* / 1
entobar / *t pr* / 1
entolar / *t* / 1
entolecer / *i* / 6
entornar / *t* / 1
entorpecer / *t* / 6
entortar / *t* / 1
entouzar / *t pr* / 1
entoxar / *t* / 1
entrabar / *t* / 1
entrallar / *t i* / 1
entrambilicar / *t* / 1
entrampar / *t pr* / 1
entrañar / *t* / 1
entrapallar / *t* / 1
entrar / *i* / 1
entravesar / *t* / 1
entreabrir / *t* / 23 pt. i.
entrecavar / *t* / 1
entrecocer / *pr* / 6
entrecoller / *t* / 6 d. pt.
entrecortar / *t* / 1
entrecruzar / *pr* / 1
entregar / *t pr* / 1
entrelazar / *t* / 1
entreliñar / *t* / 1
entrelucir / *i* / 28
entremediar / *t* / 2a
entremeter / *pr* / 6
entrenzar / *t* / 1
entreoír / *t* / 25 a
entreouvir / *t* / 25 b
entrepernar / *pr* / 1
entresacar / *t* / 1
entresoñar / *t* / 1
entretecer / *t* / 6
entreter / *t pr* / 19
entretoller / *t* / 6
entrever / *t* / 22
entrevistar / *t pr* / 1
entrexuntar / *t* / 1
entrillar / *t* / 1
entristecer / *t pr* / 6
entroidar / *i* / 1
entroncar / *t* / 1
entronizar / *t* / 1
entrousar / *t* / 1
entubar / *t* / 1
entullar^{1} / *t* / 1
entullar^{2} / *t pr* / 1
entumecer / *t i pr* / 6
entupir / *t pr* / 23
enturbar / *t* / 1
entusiasmar / *t pr* / 1
enuclear / *t* / 1
enumerar / *t* / 1
enunciar / *t* / 2a
envaidecer / *t pr* / 6
envaiñar / *t* / 1
envarar / *t* / 1
envasar / *t* / 1
envear / *t* / 1
envelenar / *t pr* / 1
envellecer / *i* / 6
enverdecer / *i* / 6
enveredar / *i* / 1
envergar / *t* / 1
envernizar / *t* / 1
envexar / *t* / 1
envexigar / *t pr* / 1
enviar / *t pr* / 2b
enviciar / *t pr* / 2a
envilecer / *t pr* / 6
envisgar / *t* / 1
enviuvar / *i* / 1
envolver / *t pr* / 6 d. pt.
envorcallar / *pr* / 1
envorcar / *t* / 1
envurullar / *t* / 1
enxaboar / *t pr* / 1
enxabrar / *t* / 1
enxaldar / *pr* / 1
enxalzar / *t pr* / 1
enxamear / *i* / 1
enxangar / *t* / 1
enxaugar / *t* / 1
enxeitar / *t* / 1
enxemprar / *t* / 1
enxeñar / *t pr* / 1
enxergar / *t* / 1
enxerir / *t* / 26
enxertar / *t* / 1
enxesar / *t* / 1
enxoiar / *t pr* / 1
enxordar / *t* / 1
enxordecer / *t i* / 6
enxugar / *t i* / 1 d. pt.
enzafallar / *t pr* / 1
enzafañar / *t pr* / 1
enzoufar / *pr* / 1
epilogar / *t* / 1
equidistar / *t* / 1
equilibrar / *t pr* / 1
equipar / *t pr* / 1
equiparar / *t pr* / 1
equivaler / *i* / 21
equivocar / *t pr* / 1
erguer / *t pr* / 6 d. pt.
erixir / *t pr* / 23
ermar / *t* / 1
erosionar / *t* / 1
erradicar / *t* / 1
errar / *t i* / 1
errogar / *t* / 1
eructar / *i* / 1
ervellar / *i* / 1
esaxerar / *t* / 1
esbaballar / *pr* / 1
esbagoar / *i* / 1
esbagullar / *i* / 1
esbancar / *t* / 1
esbandallar / *t* / 1
esbarafundar / *i* / 1
esbarafustar / *i* / 1
esbardallar / *t i* / 1
esbarrancar / *pr* / 1
esbarrar / *t i* / 1
esbarrelar / *t pr* / 1
esbarrigar / *pr* / 1

esbarroar / *pr* / 1
esbazunchar / *t i* / 1
esbechar / *i* / 1
esbicar / *t* / 1
esbichar / *i* / 1
esbilar / *t* / 1
esbirrar / *i* / 1
esbocar / *t i* / 1
esboroar / *pr* / 1
esborrallar / *pr* / 1
esborranchar / *t* / 1
esborrecar / *i* / 1
esborrexer / *i* / 6
esboucelar / *t* / 1
esbourar / *i* / 1
esbozar / *t* / 1
esbravexar / *i* / 1
esburacar / *t* / 1
esburatar / *t* / 1
esburgar / *t* / 1
escabardar / *i* / 1
escabechar / *t* / 1
escabelar / *t i* / 1
escabezar / *t* / 1
escabildrar / *t* / 1
escabullar / *t* / 1
escacexar / *i* / 1
escachar / *t i* / 1
escacharrar / *t pr* / 1
escachelar / *t* / 1
escachizar / *t pr* / 1
escachoar / *i* / 1
escacholar / *pr* / 1
escadrilar / *pr* / 1
escagallar / *t pr* / 1
escagarriar / *pr* / 2b
escaiolar / *t* / 1
escalar / *t* / 1
escalazar / *t pr* / 1
escaldar / *t pr* / 1
escaldeirar / *t* / 1
escaldrufar / *t* / 1
escalfar / *t* / 1
escallar / *t* / 1
escamar / *t* / 1
escambrar / *i* / 1
escambruzar / *i* / 1 imp.
escamotear / *t* / 1
escampar / *i* / 1 imp.
escanar / *t* / 1
escanastrar / *t pr* / 1
escanciar / *t* / 2a
escandalizar / *t pr* / 1
escandir / *t* / 23
escangallar / *t pr* / 1
escantrelar / *t* / 1
escapar / *i* / 1
escapelar / *t* / 1
escapulir / *pr* / 23
escarallar / *t pr* / 1
escaramonar / *t* / 1
escaramuzar / *i* / 1
escarapelar / *t pr* / 1
escarapolar / *t* / 1
escaravellar / *t i* / 1
escarcallar / *pr* / 1
escarcavear / *t* / 1
escarificar / *t* / 1
escarmear / *t* / 1
escarmentar / *t i* / 1
escarnecer / *t* / 6
escarochar / *t* / 1
escarolar / *t* / 1
escarpear / *t* / 1
escarranchar / *t pr* / 1
escarrapatar / *i* / 1
escarvar / *t* / 1
escarzar / *t* / 1
escascar / *t* / 1
escasear / *i* / 1
escatimar / *t* / 1
escavar / *t* / 1
escavichar / *t* / 1
escavorcar / *t* / 1
escindir / *t pr* / 23
escintilar / *i* / 1 def.
esclarecer / *t* / 6
esclerosar / *t* / 1
escoar / *t i pr* / 1
escochar / *t* / 1
escodar / *t* / 1
escofar / *pr* / 1
escoirar / *i* / 1
escoitar / *t* / 1
escolarizar / *t* / 1
escoller / *t* / 6 d. pt.
escolmar / *t* / 1
escoltar / *t* / 1
esconchar / *t* / 1
esconder / *t pr* / 6
escontromiñar / *t pr* / 1
esconxurar / *t* / 1
escopetear / *i* / 1
escorar / *t pr* / 1
escordar / *t pr* / 1
escorificar / *t* / 1
escornar / *t pr* / 1
escornear / *i* / 1
escorregar / *i* / 1
escorrentar / *t* / 1
escorrer / *t i* / 6
escorrichar / *t* / 1
escoscar / *t* / 1
escotar^{1} / *i* / 1
escotar^{2} / *t* / 1
escotar^{3} / *t* / 1
escotoar / *t* / 1
escotrillar / *t* / 1
escoucear / *t i* / 1
escouchar / *t* / 1
escravizar / *t pr* / 1
escrebar / *i* / 1
escribir / *t i* / 23 pt. i.
escriturar / *t* / 1
escrocar / *t pr* / 1
escrouchar / *t* / 1
escrutar / *t* / 1
escuadrar / *t* / 1
escuar / *t pr* / 3b
escudar / *t pr* / 1
escudir / *t* / 28
escudriñar / *t* / 1
esculcar / *t i* / 1
esculpir / *t* / 23
escumar / *t i* / 1
escunchar / *t* / 1
escunqueirar / *i* / 1
escurecer / *i t* / 6
escusar / *t pr* / 1
esdruxulizar / *t* / 1
esfacelar / *pr* / 1
esfachar / *t pr* / 1
esfacharear / *i* / 1
esfandangar / *t pr* / 1
esfaragullar / *t* / 1
esfarelar / *t pr* / 1
esfargallar / *t pr* / 1
esfarrapar / *t* / 1
esfender / *t* / 6
esfiañar / *t* / 1
esfiar / *t* / 2b
esfociñar / *t pr* / 1
esfoirar / *t pr* / 1
esfolar / *t pr* / 1
esfollar / *t* / 1
esfollegar / *t* / 1
esforzar / *pr* / 1
esfragar / *t pr* / 1
esfrangullar / *t* / 1
esfumar / *t pr* / 1
esfuracar / *t* / 1
esfurricar / *pr* / 1
esgaduñar / *t pr* / 1
esgallar / *t pr* / 1
esganar / *t i pr* / 1
esganifar / *t* / 1
esgarecer / *i* / 6
esgarrafexar / *i* / 1
esgarrapizar / *t pr* / 1
esgarrar / *i* / 1
esgazar / *t i* / 1
esgodar / *t* / 1
esgorxar / *t pr* / 1
esgotar / *t pr* / 1
esgrafiar / *t* / 2b
esgrimir / *t* / 23
esgromar / *t* / 1
esguedellar / *t* / 1
esguizar / *t* / 1
esixir / *t* / 23
esladroar / *t* / 1
eslatrifar / *t pr* / 1
eslavar / *t* / 1
eslimar / *i* / 1
eslombar / *t pr* / 1
esluír / *t* / 23
eslumecer / *t* / 6
esmadroar / *pr* / 1
esmagallar / *t* / 1
esmagar / *t* / 1
esmaltar / *t* / 1
esmarañar / *t pr* / 1
esmechar / *t* / 1
esmelgar / *t* / 1
esmendrellar / *t pr* / 1
esmerar / *t pr* / 1
esmerilar / *t* / 1
esmexericar / *pr* / 1
esmigallar / *t* / 1
esmilagrar / *pr* / 1
esmillar / *t i* / 1
esmiolar / *t* / 1
esmirrar / *pr* / 1
esmiuzar / *t* / 1
esmolicar / *pr* / 1
esmorecer / *i* / 6
esmoucar / *t* / 1
esmuxicar / *t i* / 1
esnacar / *t pr* / 1
esnachar / *t pr* / 1
esnafrar / *t pr* / 1
esnaquizar / *t pr* / 1
esnogar / *t* / 1
esnoirar / *t pr* / 1
espadar / *t i* / 1
espadelar / *t* / 1
espadoar / *pr* / 1
espaiolar / *pr* / 1
espalancar / *t* / 1
espallar / *t pr* / 1
espalmar / *t* / 1
espandiñar / *pr* / 1
espantar / *t pr* / 1
españolizar / *t pr* / 1
espapallar / *t pr* / 1
esparexer / *t pr* / 6
esparrar / *t pr* / 1
esparruñar / *i* / 1
espatelar / *t pr* / 1
espavorecer / *t pr* / 6
espazar / *t* / 1
especar / *t* / 1
especializar / *t pr* / 1
especificar / *t* / 1
especular / *i* / 1
espelicar / *t* / 1
espelir / *t pr i* / 26
espeluxar / *t pr* / 1
espendoar / *t* / 1
espenuxar / *t pr* / 1
esperar / *t i* / 1
espernexar / *i* / 1
espertar / *t i* / 1 d. pt.
espesar / *t i* / 1
espetar / *t pr* / 1
espiar / *t* / 2b
espicañar / *t* / 1
espichar / *t* / 1
espigar / *i* / 1
espiñar / *t pr* / 1
espiollar / *t pr* / 1
espir / *t pr* / 26
espiritualizar / *t* / 1
espirrar / *i* / 1
espodar / *t* / 1
espolar / *t* / 1
espoldrar / *i* / 1
espoldrexar / *i* / 1
espoliar / *t* / 2a
espombelar / *t pr* / 1
espontar / *t* / 1
esponxar / *t i* / 1
esporear / *t* / 1
esporranchar / *pr* / 1 d. pt.
esportelar / *t i* / 1
esposar / *t pr* / 1
espraiar / *t pr* / 1
espreguizar / *t pr* / 1
espreitar / *t* / 1
espremer / *t pr* / 6
espulgar / *t* / 1
espumar / *t i* / 1

espurrar / *i* / 1
esputar / *i* / 1
esquecer / *t i pr* / 6
esqueirar / *t* / 1
esquematizar / *t* / 1
esquiar / *i* / 2b
esquilmar / *t* / 1
esquinar / *t pr* / 1
esquivar / *t* / 1
estabelecer / *t pr* / 1
estabilizar / *t pr* / 1
establecer / *t pr* / 6
estabular / *t* / 1
estacionar / *t i pr* / 1
estafar / *t* / 1
estalar / *i* / 1
estalicar / *t i pr* / 1
estallar / *t* / 1
estampar / *t* / 1
estampinar / *t* / 1
estancar / *t i pr* / 1
estandarizar / *t* / 1
estañar^{1} / *t* / 1
estañar^{2} / *i* / 1
estar / *i pr cop* / 5
estarabouzar / *i* / 1
estarrecer / *t i* / 6
estarricar / *t i pr* / 1
estartelar / *t* / 1
estatalizar / *t* / 1
estatuír / *t* / 23
estear^{1} / *t* / 1
estear^{2} / *i* / 1 imp.
estender / *t pr* / 6
estercar / *t* / 1
estereotipar / *t* / 1
esterilizar / *t pr* / 1
esterroar / *t* / 1
estibar / *t* / 1
estigmatizar / *t* / 1
estilar^{1} / *t i* / 1
estilar^{2} / *pr* / 1
estilizar / *t* / 1
estimar / *t* / 1
estimular / *t* / 1
estiñar / *i* / 1 imp.
estipendiar / *t* / 2a
estipular / *t* / 1
estirar / *t i pr* / 1
estivadar / *t* / 1
estomballar / *pr* / 1
estonar / *t* / 1
estopar / *t* / 1
estoquear / *t* / 1
estorbar / *t i* / 1
estorcer / *t* / 6
estordegar / *t* / 1
estorroar / *t* / 1
estouciñar / *i* / 1
estoupar / *t i* / 1
estourar / *i* / 1
estoxar / *t* / 1
estragar / *t pr* / 1
estralar / *i* / 1
estrangallar / *t* / 1
estrangular / *t pr* / 1
estrañar / *t pr* / 1
estrar / *t* / 1
estratificar / *t* / 1
estrear / *t pr* / 1
estreitar / *t i* / 1
estreitecer / *t i* / 6
estrelampar / *i* / 1 imp.
estrelar / *t pr* / 1
estrelecer / *i* / 6 imp.
estremar / *t i* / 1
estremecer / *t i* / 6
estriar / *t* / 2b
estribar / *i t* / 1
estricar / *t i pr* / 1
estrigar / *t* / 1
estrincar / *i* / 1
estrinxir / *t i pr* / 1
estrugar / *t pr* / 1
estrullar / *t pr* / 1
estrumar / *t* / 1
estruturar / *t* / 1
estucar / *t* / 1
estudar / *t i* / 2a
estufar / *t* / 1
estuprar / *t* / 1
esturrar / *t pr* / 1
esturruxar / *t pr* / 1
esvacoar / *pr* / 1
esvaecer / *t pr* / 6
esvaer / *t pr* / 8
esvarar / *i* / 1
esverdear / *t* / 1
esvirillar / *pr* / 1
eterificar / *t* / 1
eterizar / *t* / 1
eternizar / *t pr* / 1
etiquetar / *t* / 1
europeizar / *t pr* / 1
euscaldunizar / *t* / 1
evacuar / *t i* / 3b
evadir / *t pr* / 23
evanxelizar / *t* / 1
evaporar / *t pr* / 1
evidenciar / *t* / 2a
eviscerar / *t* / 1
evitar / *t* / 1
evocar / *t* / 1
evolucionar / *i* / 1
exacerbar / *t pr* / 1
exacular / *t* / 1
exaltar / *t pr* / 1
examinar / *t pr* / 1
exasperar / *t pr* / 1
exaxerar / *t* / 1
excarcerar / *t* / 1
exceder / *t pr* / 6
exceptuar / *t* / 3b
excitar / *t pr* / 1
exclamar / *i* / 1
exclaustrar / *t pr* / 1
excluír / *t pr* / 23
excomungar / *t* / 1
excretar / *t* / 1
exculpar / *t* / 1
execrar / *t* / 1
executar / *t* / 1
exemplificar / *t* / 1
exercer / *t i* / 6
exercitar / *t pr* / 1
exfoliar / *t pr* / 2a
exhalar / *t* / 1
exhibir / *t pr* / 23
exhortar / *t* / 1
exhumar / *t* / 1
exiliar / *t pr* / 2a
eximir / *t* / 23 d. pt.
existir / *i* / 23
exixir / *t* / 23
exonerar / *t* / 1
exorcizar / *t* / 1
exornar / *t* / 1
expandir / *t pr* / 23
expatriar / *t pr* / 2b
expectorar / *t i* / 1
expedir / *t* / 26
expeler / *t* / 6 def.
expender / *t* / 6
experimentar / *t* / 1
expiar / *t* / 2b
expirar / *t i* / 1
explanar / *t* / 1
explicar / *t pr* / 1
explorar / *t* / 1
explotar / *t* / 1
expoñer / *t pr* / 13
expor / *t pr* / 14
exportar / *t* / 1
expresar / *t pr* / 1
expropiar / *t* / 2a
expugnar / *t* / 1
expulsar / *t* / 1
expunxir / *t* / 23
expurgar / *t* / 1
exsudar / *i* / 1
extasiar / *t pr* / 2a
extenuar / *t* / 3b
exteriorizar / *t* / 1
exterminar / *t* / 1
extinguir / *t pr* / 23
extirpar / *t* / 1
extorsionar / *t* / 1
extractar / *t* / 1
extraditar / *t* / 1
extraer / *t* / 8
extramundar / *t* / 1
extrapolar / *t* / 1
extravasar / *pr* / 1
extraviar / *t pr* / 2b
extremar / *t pr* / 1
exulcerar / *t* / 1
exultar / *i* / 1
fabricar / *t* / 1
fabular / *t i* / 1
facer / *t i pr* / 10
facilitar / *t* / 1
facturar / *t* / 1
facultar / *t* / 1
fadar / *t* / 1
fagocitar / *t* / 1
faiar / *t* / 1
faiscar / *i* / 1 d
faixar / *t* / 1
faixear / *i pr* / 1
falar / *i t pr* / 1
faldrear / *t* / 1
falecer / *i* / 6
falir / *i* / 1
fallar / *i t* / 1
falmagar / *pr* / 1
falopar / *i* / 1 imp.
falquear / *t* / 1
falsear / *t* / 1
falsificar / *t* / 1
faltar / *i* / 1
familiarizar / *t pr* / 1
fanar / *t* / 1
fanatizar / *t pr* / 1
fanfurriñar / *i* / 1
fanicar / *t* / 1
fantasiar / *i* / 2b
faradizar / *t* / 1
farfallar / *i t* / 1
farolear / *i* / 1
farrapear / *i* / 1
fartar / *t pr* / 1 d. pt.
fascinar / *t* / 1
fatigar / *t pr* / 1
favorecer / *t* / 6
fazar / *pr* / 1
fechar / *t pr i* / 1
fecundar / *t* / 1
fedellar / *i* / 1
feder / *i* / 6
federar / *t pr* / 1
feirear / *i* / 1
felepar / *i* / 1 imp.
felicitar / *t* / 1
felpar / *t* / 1
feltrar / *t* / 1
feminizar / *t pr* / 1
fender / *t i* / 6
fenecer / *i* / 6
ferir / *t pr* / 27
fermentar / *i* / 1
ferragachar / *i* / 1
ferranchar / *i* / 1
ferrar / *t* / 1
fertilizar / *t* / 1
fervellar / *i* / 1
ferver / *t i* / 6
festexar / *t* / 1
festonar / *t* / 1
fiar^{1} / *t* / 2b
fiar^{2} / *t pr* / 2b
ficar / *i* / 1
fichar / *t i* / 1
figurar / *t i pr* / 1
filetear / *t* / 1
fillar / *i* / 1
filmar / *t* / 1
filosofar / *i* / 1
filtrar / *t pr* / 1
finalizar / *t i* / 1
financiar / *t* / 2a
finar / *i pr* / 1
fincar / *t pr i* / 1
fintar / *t* / 1
finxir / *t* / 23
firmar / *t i* / 1
fiscalizar / *t* / 1
fisgar / *t* / 1
fitar / *t* / 1
fixar / *t pr* / 1 d. pt.
flamexar / *i* / 1
flanquear / *t* / 1
flaxelar / *t pr* / 1

flexibilizar / *t* / 1
flexionar / *t* / 1
flirtear / *i* / 1
flocular / *i* / 1
florear / *t* / 1
florecer / *i* / 6
flotar / *i* / 1
fluidificar / *t* / 1
fluír / *i* / 23
flutuar / *i* / 3b
focalizar / *t* / 1
fochicar / *i* / 1
foder / *t pr i* / 6
foguear / *i* / 1
folear / *t pr* / 1
folerpar / *i* / 1 imp.
folgar / *i* / 1
folguexar / *i* / 1
follear / *t* / 1
fomentar / *t* / 1
fondar / *t* / 1
fondear / *t i* / 1
forcexar / *i* / 1
formalizar / *t* / 1
formar / *t pr i* / 1
formigar / *i* / 1
formular / *t* / 1
fornecer / *t* / 6
fornicar / *i* / 1
forrar^1 / *t* / 1
forrar^2 / *t* / 1
fortalecer / *t pr* / 6
fortificar / *t pr* / 1
forxar / *t* / 1
forzar / *t* / 1
fosfatar / *t* / 1
fosilizar / *t pr* / 1
fotocopiar / *t* / 2a
fotografar / *t* / 1
fotogravar / *t* / 1
foular / *i* / 1
fozar / *t i* / 1
fracasar / *i* / 1
fraccionar / *t* / 1
fracturar / *t* / 1
fradar / *t* / 1
fragmentar / *t pr* / 1
fraguar / *t* / 3a
franquear / *t* / 1
fraquear / *i* / 1
frasear / *t* / 1
fraternizar / *i* / 1
frear / *t* / 1
frecuentar / *t* / 1
fregar / *t pr* / 1
freitear / *t* / 1
fresar / *t* / 1
fretar^1 / *t* / 1
fretar^2 / *t* / 1
friccionar / *t* / 1
frisar / *t* / 1
fritir / *t* / 23 d. pt.
frixir / *t* / 23 d. pt.
froallar / *i* / 1 imp.
frustrar / *t pr* / 1
frutificar / *i* / 1
fulgurar / *i* / 1
fulminar / *t* / 1
fulxir / *i* / 23
fumar / *t i* / 1
fumear / *i* / 1
fumegar / *i* / 1
fumigar / *t* / 1
funcionar / *i* / 1
fundamentar / *t* / 1
fundar / *t pr* / 1
fundir / *t pr* / 23 (derreter)/28 ("render")
fungar / *i* / 1
furar / *t i* / 1
furgar / *t* / 1
furtar / *t* / 1
fusilar / *t* / 1
fusionar / *t pr* / 1
fustrigar / *t* / 1
fuxir / *i* / 28
gabar / *t pr* / 1
gabear / *i* / 1
gabexar / *i* / 1
gabiar / *t* / 2a
gacear / *i* / 1
gadañar / *t* / 1
gaduñar / *t pr* / 1
gafar / *t i pr* / 1
gaguexar / *i* / 1
galantear / *t* / 1
galar / *t* / 1
galardoar / *t* / 1
galear / *t* / 1
galeguizar / *t pr* / 1
galgar / *t* / 1
gallar / *i* / 1
galonar / *t* / 1
galopar / *i* / 1
galvanizar / *t* / 1
ganar / *t i* / 1
ganduxar / *t* / 1
gangrenar / *pr* / 1
ganir / *i* / 23
gañar / *t i* / 1
gapear / *i* / 1
garafetear / *t pr* / 1
garandar / *t* / 1
garantir / *t* / 23
garapiñar / *t* / 1
gardar / *t pr* / 1
garduñar / *t pr* / 1
gargarexar / *i* / 1
garlar / *i* / 1
garnear / *i* / 1
garrar / *i* / 1
garular / *i* / 1
gasear / *t* / 1
gasificar / *t* / 1
gastar / *t pr* / 1
gastear / *i* / 1
gatear / *i* / 1
globalizar / *t* / 1
gloriar / *pr* / 2a
glorificar / *t* / 1
glosar / *t* / 1
gobernar / *t pr* / 1
gobiar / *t* / 1
goldrar / *t pr* / 1
golear^1 / *t* / 1
golear^2 / *i* / 1
golfar / *t* / 1
golpear / *t i pr* / 1
golsar / *t i* / 1
gorar^1 / *i* / 1
gorar^2 / *i* / 1
gorecer / *t pr* / 6
gorentar / *t i pr* / 1
gorgolexar / *i* / 1
gorir / *t pr* / 23
gorlar / *i* / 1
gornecer / *t* / 6
gotear / *i* / 1
gotexar / *i* / 1
gozar / *t i* / 1
graciar / *t* / 2a
gradar / *t* / 1
graduar / *t pr* / 3b
grafar / *t* / 1
grafitar / *t* / 1
grallar / *i* / 1
gramar / *t* / 1
grampar / *t* / 1
granular / *t* / 1
granxear / *t* / 1
gratificar / *t* / 1
gratinar / *t* / 1
gratular / *t pr* / 1
gravar^1 / *t* / 1
gravar^2 / *t* / 1
gravitar / *i* / 1
grecizar / *t pr* / 1
grelar / *i* / 1
grellar / *t* / 1
gretar / *t pr* / 1
grilar^1 / *i* / 1
grilar^2 / *i* / 1
griñir / *i* / 23
gritar / *i t* / 1
grixar / *i* / 1
gruñir / *i* / 23
guarecer / *t pr* / 6
guarir / *t pr* / 23
guarnecer / *t* / 6
guerrear / *i* / 1
guiar / *t pr i* / 2b
guichar / *t i* / 1
guillotinar / *t* / 1
guinar / *i* / 1
guindar / *t pr* / 1
guionizar / *t* / 1
guisar / *t* / 1
gurgullar / *i* / 1
gurgutar / *i t* / 1
gurrar / *i* / 1
gurrumiar / *i* / 2b
gustar / *i* / 1
haber / *t aux* / 11
habilitar / *t* / 1
habitar / *t i* / 1
habituar / *t pr* / 3b
halar / *t* / 1
haloxenar / *t* / 1
harmonizar / *t* / 1
hebraizar / *t i pr* / 1
helenizar / *t pr* / 1
herborizar / *i* / 1
herdar / *t* / 1
herniar / *t pr* / 2a
hibernar / *t i* / 1
hibridar / *t* / 1
hidratar / *t pr* / 1
hidroxenar / *t* / 1
hipertrofiar / *t pr* / 2a
hipnotizar / *t* / 1
hipotecar / *t* / 1
hispanizar / *t pr* / 1
historiar / *t* / 2a
hixienizar / *t* / 1
homenaxear / *t* / 1
homologar / *t pr* / 1
homoxeneizar / *t* / 1
honrar / *t pr* / 1
horripilar / *pr* / 1
horrorizar / *t pr* / 1
hospedar / *t pr* / 1
hospitalizar / *t* / 1
hostilizar / *t* / 1
humanizar / *t pr* / 1
humectar / *t* / 1
humedecer / *t pr* / 6
humillar / *t pr* / 1
idealizar / *t* / 1
idear / *t* / 1
identificar / *t pr* / 1
idiotizar / *t pr* / 1
idolatrar / *t* / 1
ignorar / *t* / 1
igualar / *t i pr* / 1
iguar / *t* / 3a
ilegalizar / *t* / 1
illar / *t pr* / 1
iluminar / *t pr* / 1
ilusionar / *t pr* / 1
ilustrar / *t pr* / 1
imantar / *t pr* / 1
imaxinar / *t pr* / 1
imbrar / *i* / 1
imbuír / *t pr* / 23
imitar / *t i pr* / 1
impacientar / *t pr* / 1
impar / *i* / 1
impartir / *t* / 23
impedir / *t* / 26
impeler / *t* / 6
imperar / *i* / 1
impermeabilizar / *t* / 1
impetrar / *t* / 1
implantar / *t pr* / 1
implicar / *t pr* / 1
implorar / *t* / 1
impoñer / *t i pr* / 13
impor / *t i pr* / 14
importar / *t i* / 1
importunar / *t* / 1
imposibilitar / *t* / 1
imprecar / *t* / 1
impregnar / *t pr* / 1
imprentar / *t* / 1
impresionar / *t pr* / 1
imprimar / *t* / 1
imprimir / *t* / 23 d. pt.
improvisar / *t* / 1
impugnar / *t* / 1
impulsar / *t* / 1
impurificar / *t* / 1
imputar / *t* / 1

inar / *i* / 1
inaugurar / *t* / 1
incapacitar / *t* / 1
incardinar / *t pr* / 1
incautar / *pr* / 1
incendiar / *t pr* / 2a
incensar / *t* / 1
incentivar / *t* / 1
inchar / *t i pr* / 1
incidir / *i* / 23
incinerar / *t* / 1
incinir / *t i* / 23
incitar / *t* / 1
inclinar / *t i pr* / 1
incluír / *t* / 23
incoar / *t* / 1
incomodar / *t pr* / 1
incomunicar / *t* / 1
incorporar / *t pr* / 1
incorrer / *i* / 6
incrementar / *t pr* / 1
increpar / *t* / 1
incriminar / *t* / 1
incrustar / *t pr* / 1
incubar / *t* / 1
inculcar / *t* / 1
inculpar / *t* / 1
incumbir / *i* / 23 def.
incumprir / *t* / 23
indagar / *t i* / 1
indemnizar / *t* / 1
independizar / *t pr* / 1
indexar / *t* / 1
indicar / *t* / 1
indignar / *t pr* / 1
indispoñer / *t pr* / 13
indispor / *t pr* / 14
individualizar / *t pr* / 1
indixestar / *t pr* / 1
inducir / *t* / 23
indultar / *t* / 1
industrializar / *t pr* / 1
infamar / *t* / 1
infatuar / *t pr* / 3b
infectar / *t pr* / 1
inferir / *t* / 26
infestar / *t pr* / 1
infibular / *t* / 1
infiltrar / *t pr* / 1
inflamar / *t pr* / 1
inflar / *t pr* / 1
inflexionar / *t i pr* / 1
inflixir / *t* / 23
influenciar / *t* / 2a
influír / *t i* / 23
informar / *t i pr* / 1
informatizar / *t* / 1
infrinxir / *t* / 23
infundir / *t* / 23
ingresar / *t i* / 1
ingrir / *t* / 23
ingurxitar / *t* / 1
inhabilitar / *t* / 1
inhalar / *t* / 1
inhibir / *t pr* / 23
inhumar / *t* / 1
iniciar / *t pr* / 2a
inmigrar / *i* / 1
inmiscir / *t pr* / 23
inmobilizar / *t* / 1
inmolar / *t pr* / 1
inmortalizar / *t pr* / 1
inmunizar / *t pr* / 1
inmutar / *t pr* / 1
innervar / *t* / 1
innovar / *t i* / 1
inocular / *t* / 1
inquietar / *t pr* / 1
inquirir / *t* / 23
insalivar / *t* / 1
inscribir / *t pr* / 23 pt. i.
insculpir / *t* / 23
inseminar / *t* / 1
insensibilizar / *t pr* / 1
inserir / *t pr* / 26 d. pt.
insidiar / *t* / 2a
insinuar / *t pr* / 3b
insistir / *i* / 23
insonorizar / *t* / 1
inspeccionar / *t* / 1
inspirar / *t i pr* / 1
instalar / *t pr* / 1
instar / *t* / 1
instaurar / *t* / 1
instigar / *t* / 1
instilar / *t* / 1
institucionalizar / *t* / 1
instituír / *t* / 23
instruír / *t pr* / 23
instrumentalizar / *t* / 1
instrumentar / *t* / 1
insubordinar / *t pr* / 1
insuflar / *t* / 1
insultar / *t* / 1
insurxir / *t pr* / 23
integrar / *t pr* / 1
intelectualizar / *t* / 1
intensificar / *t pr* / 1
intentar / *t* / 1
intercalar / *t pr* / 1
intercambiar / *t* / 2a
interceder / *i* / 6
interceptar / *t* / 1
interesar / *i pr t* / 1
interferir / *i pr t* / 26
interfoliar / *t* / 2a
interiorizar / *t* / 1
internacionalizar / *t* / 1
internar / *t pr* / 1
interpelar / *t* / 1
interpolar / *t* / 1
interpoñer / *t pr* / 13
interpor / *t pr* / 14
interpretar / *t* / 1
interrogar / *t pr* / 1
interromper / *t pr* / 6
intervalar / *t* / 1
intervir / *i* / 32
intimar / *t i* / 1
intimidar / *t* / 1
intitular / *t pr* / 1
intoxicar / *t pr* / 1
intranquilizar / *t pr* / 1
intricar / *t pr* / 1
intrigar / *t i* / 1
introducir / *t pr* / 23
intubar / *t* / 1
intuír / *t* / 23
inundar / *t pr* / 1
inutilizar / *t* / 1
invadir / *t* / 23
invalidar / *t* / 1
invaxinar / *t pr* / 1
inventar / *t* / 1
inventariar / *t* / 2b
invernar / *i* / 1
inverter / *t pr* / 6
investigar / *t i* / 1
investir / *t* / 26
inveterar / *pr* / 1
invitar / *t* / 1
invocar / *t* / 1
involucrar / *t pr* / 1
inxectar / *t* / 1
inxerir / *t pr* / 26
inxuriar / *t* / 2a
inzar / *t pr i* / 1
iñar / *i* / 1
ionizar / *t* / 1
ir / *i* / 30
irar / *t pr* / 1
irisar / *t pr* / 1
irmandar / *pr* / 1
ironizar / *i* / 1
irradiar / *i t pr* / 2a
irrigar / *t* / 1
irritar / *t pr* / 1
irrogar / *t* / 1
irromper / *i* / 6
iscar^1 / *t* / 1
iscar^2 / *t* / 1
islamizar / *t* / 1
italianizar / *t pr* / 1
izar / *t* / 1
labarear / *i* / 1
labializar / *t pr* / 1
labrar / *t i* / 1
lacar / *t* / 1
lacazanear / *i* / 1
laceirar / *i* / 1
lacerar / *t* / 1
lacrar / *t* / 1
ladear / *t pr* / 1
ladrar / *i* / 1
ladrillar / *t* / 1
ladroar / *t* / 1
lagrimexar / *i* / 1
laiar / *i pr* / 1
laicizar / *t* / 1
lamber / *t pr* / 6
lambetar / *i* / 1
lambiscar / *t i* / 1
lamentar / *t pr* / 1
laminar / *t* / 1
landrear / *i* / 1
languidecer / *i* / 6
lanxir / *i* / 23
lanzar / *t pr* / 1
lañar / *t pr* / 1
lapar / *t* / 1
laparear / *i* / 1
lapear / *i* / 1
lapexar / *t i* / 1
lapidar / *t* / 1
lapiñar / *i* / 1
larapetar / *i t* / 1
larbear / *i* / 1
laretar / *i t* / 1
larexar / *t* / 1
larfar / *t* / 1
largar / *t i* / 1
larpar / *t* / 1
lascar / *t* / 1
lastrar^1 / *t pr* / 1
lastrar^2 / *t* / 1
latar^1 / *t* / 1
latar^2 / *i* / 1
latexar / *i* / 1
latinizar / *t pr* / 1
latir / *i* / 23
latricar / *i* / 1
laudar / *i* / 1
laurear / *t* / 1
lavar / *t pr* / 1
lazar / *i* / 1
lear / *t pr* / 1
legalizar / *t* / 1
legar / *t* / 1
legrar / *t* / 1
leirar / *i* / 1
lembrar / *t pr* / 1
lepear / *i* / 1
ler / *t i* / 7
leriar / *i* / 2a
lesionar / *t* / 1
levantar / *t i pr* / 1
levar / *t pr i* / 1
levedar / *i* / 1
levedecer / *i* / 6
levigar / *t* / 1
levitar / *i* / 1
lexicalizar / *pr* / 1
lexislar / *i* / 1
lexitimar / *t* / 1
libar / *t i* / 1
liberalizar / *t* / 1
liberar / *t pr* / 1
librar / *t i pr* / 1
licenciar / *t pr* / 2a
licitar / *t* / 1
licuar / *t pr* / 3b
lidar / *t i* / 1
liderar / *t* / 1
ligar / *t i pr* / 1
lignificar / *t pr* / 1
limar^1 / *t* / 1
limar^2 / *i* / 1
limitar / *t i pr* / 1
limpar / *t i pr* / 1 d. pt.
linchar / *t* / 1
lindar / *i* / 1
liofilizar / *t* / 1
liquidar / *t* / 1
liscar / *i* / 1
listar / *t* / 1
litigar / *i* / 1
litografar / *t* / 1
lixar^1 / *t* / 1
lixar^2 / *t pr* / 1
lizar / *t* / 1
loar / *t pr* / 1
localizar / *t pr* / 1

lograr / *t pr* / 1
loiar / *i* / 1
loitar / *i* / 1
lolear / *i* / 1
lombar / *pr* / 1
lorar / *t i* / 1
losquear / *t* / 1
lostregar / *i* / 1
louquear / *t i* / 1
lourear / *i* / 1
lousar / *t* / 1
lubricar / *t* / 1
lubrificar / *t* / 1
lucir / *t i pr* / 28
lucrar / *pr* / 1
ludrir / *i* / 23
luír / *t i pr* / 23
lumbrigar / *i* / 1 imp.
lurpiar / *t* / 2a
lustrar^{1} / *t* / 1
lustrar^{2} / *i* / 1
luxar^{1} / *t* / 1
luxar^{2} / *t pr* / 1
macelar / *t* / 1
macerar / *t i* / 1
machicar / *t* / 1
machucar / *t* / 1
macular / *t* / 1
madeirar / *t* / 1
madrugar / *i* / 1
madurar / *t i* / 1
madurecer / *i* / 6
magnetizar / *t* / 1
magnificar / *t* / 1
magoar / *t pr* / 1
magostar / *i* / 1
maiar / *i* / 1
malaxar / *t* / 1
malcasar / *t* / 1
malcomer / *t* / 6 d. pt.
malcriar / *t* / 2b
maldicir / *t i* / 23-29 d. pt.
maleducar / *t* / 1
malferir / *t* / 27
malgastar / *t* / 1
maliciar / *t pr* / 2a
mallar^{1} / *t i* / 1
mallar^{2} / *i* / 1
malograr / *t pr* / 1
malparir / *i* / 31
maltraer / *t* / 8
maltratar / *t* / 1
malvender / *t* / 6
malversar / *t* / 1
malvivir / *i* / 23
mamar / *t i* / 1
manar / *t i* / 1
mancar / *t pr* / 1
manchar^{1} / *t pr* / 1
manchar^{2} / *t* / 1
mancomunar / *t pr* / 1
mandar / *t i* / 1
manducar / *t i* / 1
manexar / *t pr* / 1
mangar / *t* / 1
mangonear / *i t* / 1
manifestar / *t pr* / 1
manipular / *t* / 1
manir / *pr* / 23 def.
manobrar / *t i* / 1
mantear / *t* / 1
mantelear / *i* / 1
manter / *t pr i* / 19
manufacturar / *t* / 1
manumitir / *t* / 23
maquiar / *t* / 2b
maquillar / *t pr* / 1
maquinar / *t i* / 1
marabillar / *t pr* / 1
marcar / *t* / 1
marcear / *i* / 1
marchar / *i* / 1
mardear / *t* / 1
marear / *t i pr* / 1
marelecer / *i* / 6
marfollar / *t* / 1
mariscar / *i* / 1
marmallar / *i* / 1 imp.
marmañar / *i* / 1 imp.
marmexar / *t* / 1
marmorizar / *t* / 1
marrar / *t* / 1
marrear / *i* / 1
martelar / *i* / 1
martirizar / *t pr* / 1
marxear / *t* / 1
marxinar / *t pr* / 1
masacrar / *t* / 1
mascar / *t* / 1
masculinizar / *t pr* / 1
masificar / *t* / 1
mastigar / *t* / 1
masturbar / *pr* / 1
matar / *t pr* / 1
materializar / *t pr* / 1
matinar / *i* / 1
matizar / *t* / 1
matricular / *t pr* / 1
maximizar / *t* / 1
maxinar / *t i* / 1
mazar / *t pr* / 1
mazmir / *t pr* / 23
mazucar / *t* / 1
mear / *i* / 1
mecanizar / *t pr* / 1
mecanografar / *t* / 1
mechar / *t* / 1
medar / *t* / 1
mediar / *t i* / 2a
mediatizar / *t* / 1
medicar / *t pr* / 1
medir / *t i pr* / 26
meditar / *t i* / 1
medrar / *i t* / 1
melar / *i* / 1
melear / *i* / 1
mellorar / *t i* / 1
memorizar / *t* / 1
menciñar / *t* / 1
mencionar / *t* / 1
mendar / *t* / 1
mendigar / *t i* / 1
menear / *t pr* / 1
menoscabar / *t* / 1
menosprezar / *t* / 1
menstruar / *i* / 3b
mentalizar / *t pr* / 1
mentir / *i* / 27
merar / *i pr* / 1
mercar / *t* / 1
mercerizar / *t* / 1
merecer / *t* / 6
merendar / *t i* / 1
mergullar / *t pr* / 1
mestoirar / *t* / 1
mesturar / *t pr* / 1
metabolizar / *t* / 1
metalizar / *t* / 1
metamorfosear / *t pr* / 1
meter / *t pr* / 6
metrallar / *t* / 1
mexar / *t i* / 1
mexer / *t pr* / 6
mexericar / *i* / 1
miañar / *i* / 1
miar / *i* / 2b
microfilmar / *t* / 1
migar / *t* / 1
migrar / *i* / 1
militar / *i* / 1
militarizar / *t pr* / 1
mimar / *t* / 1
minar^{1} / *t* / 1
minar^{2} / *i* / 1
mineralizar / *t pr* / 1
minguar / *i t* / 3a
miniar / *t* / 2a
miniaturizar / *t* / 1
minimizar / *t* / 1
minorar / *t* / 1
minutar / *t* / 1
mirar / *t i pr* / 1
mirrar / *t i pr* / 1
misar / *i* / 1
mistar / *t* / 1
mistificar / *t* / 1
mitificar / *t* / 1
mitigar / *t* / 1
mobilizar / *t pr* / 1
mocear / *i* / 1
modelar / *t pr* / 1
moderar / *t pr* / 1
modernizar / *t pr* / 1
modificar / *t pr* / 1
modular / *t* / 1
moer / *t* / 8
mofar / *pr* / 1
moldear / *t* / 1
molestar / *t pr i* / 1
mollar / *t pr* / 1
momificar / *t pr* / 1
mondar / *t* / 1
monear / *i* / 1
monetizar / *t* / 1
monologar / *i* / 1
monopolizar / *t* / 1
monotongar / *i* / 1
montar / *t i* / 1
moquear / *i pr* / 1
moralizar / *t* / 1
morar / *i* / 1
morder / *t* / 6
morixerar / *t* / 1
mornear^{1} / *t i* / 1
mornear^{2} / *t i* / 1
morrer / *i* / 6 d. pt.
mortificar / *t pr* / 1
moscar / *i* / 1
mostrar / *t pr* / 1
motivar / *t pr* / 1
motorizar / *t pr* / 1
moufar / *t i* / 1
moumear / *i* / 1
mourear / *i* / 1
mover / *t pr* / 6
muar / *i* / 3b
muchar / *t i* / 1
mudar / *t i pr* / 1
muiñar^{1} / *i* / 1
muiñar^{2} / *i* / 1
mulir / *t* / 28
multar / *t* / 1
multiplicar / *t pr* / 1
munguir / *t* / 28
municipalizar / *t* / 1
murar^{1} / *t* / 1
murar^{2} / *i t* / 1
murchar / *t i* / 1
murmurar / *i t* / 1
musgar / *t* / 1
musicar / *t* / 1
musitar / *i t* / 1
mutilar / *t* / 1
muxir / *t* / 28
nacer / *i* / 6 d. pt.
nacionalizar / *t pr* / 1
nadar / *i* / 1
nafrar / *t pr* / 1
namorar / *t i pr* / 1
namoriscar / *t pr* / 1
narcotizar / *t* / 1
narnexar / *i* / 1
narrar / *t* / 1
nasalizar / *t pr* / 1
naturalizar / *t pr* / 1
naufragar / *i* / 1
navegar / *i* / 1
nebulizar / *t* / 1
necesitar / *t* / 1
necrosar / *t pr* / 1
negar / *t pr* / 1
negociar / *t i* / 2a
negrexar / *i* / 1
nesgar / *t* / 1
neutralizar / *t* / 1
nevar / *i* / 1 imp.
nevariscar / *i* / 1 imp.
neviscar / *i* / 1 imp.
nidificar / *i* / 1
nielar / *t* / 1
nifrar / *i* / 1
nimbar / *t* / 1
niquelar / *t* / 1
nivelar / *t pr* / 1
nomear / *t* / 1
normalizar / *t* / 1
normativizar / *t* / 1
nortear / *i* / 1
notar / *t* / 1
notificar / *t* / 1
novelar / *t* / 1
nubrar / *t i pr* / 1 imp.

numerar / *t* / 1
nutrir / *t pr* / 23
obcecar / *t pr* / 1
obedecer / *t i* / 6
oblicuar / *t i* / 3b
obliterar / *t* / 1
obnubilar / *t pr* / 1
obrar / *t i* / 1
obrigar / *t pr* / 1
obsequiar / *t* / 1
observar / *t* / 1
obsesionar / *t pr* / 1
obstaculizar / *t* / 1
obstar / *i* / 1
obstinar / *pr* / 1
obstruír / *t pr* / 23
obtemperar / *t* / 1
obter / *t* / 19
obturar / *t* / 1
obviar / *t* / 2a
obxectar / *t* / 1
obxectivar / *t* / 1
ocasionar / *t* / 1
occidentalizar / *t pr* / 1
ocluír / *t* / 23
ocorrer / *i pr* / 6 def.
ocultar / *t pr* / 1
ocupar / *t pr* / 1
odiar / *t* / 2a
odrar / *i* / 1
ofender / *t pr* / 6
ofertar / *t* / 1
oficializar / *t* / 1
oficiar / *t i* / 2a
ofrecer / *t pr* / 6
ofrendar / *t* / 1
ofuscar / *t pr* / 1
oír / *t* / 25 a
oitavar / *t* / 1
olfactear / *t* / 1
ollar / *t i* / 1
omitir / *t* / 23
ondear / *i* / 1
ondular / *t pr* / 1
onerar / *t* / 1
opalizar / *t pr* / 1
opar / *t i* / 1
operar / *t i pr* / 1
opilar / *t* / 1
opinar / *i t* / 1
opoñer / *t pr* / 13
opor / *t pr* / 14
opositar / *i* / 1
oprimir / *t* / 23
optar / *i* / 1
optimizar / *t* / 1
opugnar / *t* / 1
orar / *i* / 1
orballar / *i* / 1 imp.
orbitar / *i* / 1
ordenar / *t pr* / 1
orellar / *i* / 1
organizar / *t pr* / 1
orientalizar / *t pr* / 1
orientar / *t pr* / 1
orixinar / *t* / 1
orlar / *t* / 1
ornamentar / *t* / 1
ornar / *t* / 1
ornear / *i* / 1
orquestrar / *t* / 1
ortigar / *t pr* / 1
ortografar / *t pr* / 1
orzar / *t* / 1
oscilar / *i* / 1
osificar / *t pr* / 1
osixenar / *t pr* / 1
osmar / *t i* / 1
ostentar / *t* / 1
oufanar / *pr* / 1
oulear / *i* / 1
ouriñar / *i t* / 1
ousar / *i* / 1
outear / *i* / 1
outonar / *i* / 1
outorgar / *t* / 1
ouvear / *i* / 1
ouvir / *t* / 25 b
ovacionar / *t* / 1
ovalar / *t* / 1
ovular / *i* / 1
oxidar / *t pr* / 1
oxixenar / *t pr* / 1
ozonizar / *t* / 1
pacer / *t i* / 6
pacificar / *t pr* / 1
pactar / *t i* / 1
padear / *t* / 1
padecer / *t i* / 6
padexar / *t* / 1
padrear / *i* / 1
paganizar / *t* / 1
pagar / *t pr* / 1 d. pt.
pairar / *i* / 1
palatalizar / *t i pr* / 1
paliar / *t* / 2b
palidecer / *i* / 6
palillar / *i* / 1
palmear / *t* / 1
palpar / *t* / 1
palpitar / *i* / 1
pandar / *i* / 1
pandexar / *t* / 1
panificar / *t* / 1
papar / *t* / 1
papexar^1 / *t* / 1
papexar^2 / *i* / 1
paponear / *i* / 1
parafinar / *t* / 1
parafrasear / *t* / 1
paragrafar / *t* / 1
paralizar / *t pr* / 1
parangonar / *t* / 1
parapetar / *t pr* / 1
parar^1 / *t i* / 1
parar^2 / *t* / 1
parcelar / *t* / 1
parchear / *t* / 1
parecer / *i pr* / 6
paredar / *t i* / 1
parir / *t i* / 31
parlamentar / *i* / 1
parlar / *i* / 1
parodiar / *t* / 2a
parolar / *i* / 1
parrafear / *i* / 1
partexar / *t* / 1
participar / *t i* / 1
particularizar / *t i* / 1
partillar / *t* / 1
partir / *t i* / 23
parvear / *i* / 1
pasar / *t i pr* / 1
pasear / *i t* / 1
pasmar / *t i* / 1
pasmonear / *i* / 1
pastar / *i* / 1
pasteurizar / *t* / 1
pastorear / *t* / 1
patear / *i t* / 1
patentar / *t* / 1
patentizar / *t* / 1
patexar / *i* / 1
paticar / *i* / 1
patinar^1 / *i* / 1
patinar^2 / *t* / 1
patiñar / *i* / 1 imp.
patrocinar / *t* / 1
patronear / *t* / 1
patrullar / *t i* / 1
pautar / *t* / 1
pavimentar / *t* / 1
pavonar / *t* / 1
pavuxar / *i* / 1
paxinar / *t* / 1
pecar / *i* / 1
pechar / *t pr i* / 1
pedalear / *i* / 1
pedichar / *t i* / 1
pedir / *t* / 26
pegañar / *pr* / 1
pegar / *t i pr* / 1
peidar / *i* / 1
peidear / *i* / 1
peitar / *t* / 1
peitear / *t pr* / 1
pelar / *t i pr* / 1
pelexar / *i* / 1
pelotear / *i* / 1
penalizar / *t* / 1
penar / *t i* / 1
pencear / *i* / 1
pender / *i* / 6
pendurar / *t i* / 1
peneirar / *t pr* / 1
penetrar / *t i* / 1
peniscar / *t i* / 1
pensar / *t i* / 1
peñorar / *t* / 1
peraltar / *t* / 1
percibir / *t* / 23
percorrer / *t* / 6
percutir / *t* / 23
perder / *t pr i* / 6
perdoar / *t* / 1
perdurar / *i* / 1
perecer / *i* / 6
peregrinar / *i* / 1
perfeccionar / *t pr* / 1
perfilar / *t* / 1
perforar / *t* / 1
perfumar / *t pr* / 1
periclitar / *i* / 1
perigar / *i* / 1
periodizar / *t* / 1
peritar / *t* / 1
permanecer / *i* / 6
permitir / *t* / 23
permutar / *t* / 1
perorar / *i* / 1
perpetrar / *t* / 1
perpetuar / *t pr* / 3b
perquirir / *t* / 23
perseguir / *t* / 27
perseverar / *i* / 1
persignar / *t pr* / 1
persistir / *i* / 23
personalizar / *i t* / 1
personificar / *t* / 1
persuadir / *t pr* / 23
pertencer / *i* / 6
perturbar / *t pr* / 1
perverter / *t pr* / 6
perxurar / *t i* / 1
pesar / *t i* / 1
pescar / *t* / 1
pescudar / *t* / 1
pespuntar / *t* / 1
pestanexar / *i* / 1
petar / *i* / 1
petardear / *t* / 1
peteirar / *i* / 1
petelar / *t i* / 1
peterrear / *i* / 1
petiscar / *t i* / 1
petrificar / *t pr* / 1
pexar / *t* / 1
piafar / *i* / 1
piar / *i* / 2b
picar / *t i pr* / 1
pigmentar / *t* / 1
pillar / *t i* / 1
pilotar / *t* / 1
pinchar / *t i* / 1
pingar / *t i* / 1
pinguenexar / *i* / 1 def.
pintar / *t i pr* / 1
pintorlar / *i* / 1
piratear / *t* / 1
pirlar / *i* / 1
pirogravar / *t* / 1
pisar / *t i* / 1
pispar / *t* / 1
pitar / *t i* / 1
pivotar / *i* / 1
planar / *t i* / 1
planear / *t* / 1
planificar / *t* / 1
plantar / *t pr* / 1
plasmar / *t* / 1
plastificar / *t* / 1
platinar / *t* / 1
plaxiar / *t* / 2a
plebiscitar / *t* / 1
pluralizar / *t* / 1
poallar / *i* / 1 imp.
poboar / *t* / 1
podar / *t* / 1
poder / *t i* / 12
podrecer / *i* / 6
poetizar / *t* / 1
polarizar / *t pr* / 1

polemizar / *i* / 1
polimerizar / *t* / 1
polinizar / *t* / 1
politiquear / *i* / 1
politizar / *t pr* / 1
polvoriñar / *i* / 1
ponderar / *t* / 1
pontificar / *i* / 1
poñer / *t pr* / 13
popularizar / *t pr* / 1
pór / *t pr* / 14
porbaixar / *t* / 1
porfiar / *i* / 2b
porfillar / *t* / 1
porfirizar / *t* / 1
pormenorizar / *t* / 1
portar / *t pr* / 1
posar / *i* / 1
posdatar / *t* / 1
posibilitar / *t* / 1
positivar / *t* / 1
pospoñer / *t* / 13
pospor / *t* / 14
postear / *t* / 1
postergar / *t* / 1
postular / *t* / 1
posuír / *t* / 23 d. pt.
potenciar / *t* / 2a
poupar / *t* / 1
pousar / *t pr i* / 1
poxar / *t i* / 1
pracer / *i* / 15
practicar / *t i* / 1
praguear / *t* / 1
pratear / *t* / 1
prear / *t i* / 1
precaver / *t pr* / 6
preceder / *t* / 6
preceptuar / *t* / 3b
precintar / *t* / 1
precipitar / *t pr i* / 1
precisar / *t i* / 1
preconizar / *t* / 1
predestinar / *t* / 1
predeterminar / *t* / 1
predicar / *t i* / 1
predicir / *t* / 29
predispoñer / *t* / 13
predispor / *t* / 14
predominar / *i* / 1
preestabelecer / *t* / 6
preestablecer / *t* / 6
preexistir / *i* / 23
preferir / *t* / 26
prefigurar / *t* / 1
prefixar / *t* / 1
pregar^1 / *t* / 1
pregar^2 / *t i* / 1
pregoar / *t* / 1
preguntar / *t i* / 1
pregustar / *t* / 1
preitear / *i* / 1
preludiar / *t i* / 2a
premeditar / *t* / 1
premer / *t i* / 6
premiar / *t* / 2a
premorrer / *i* / 6 pt. i.
prender / *t i* / 6 pt. i.
prensar / *t* / 1
prenunciar / *t* / 2a
preñar / *t i* / 1
preocupar / *t pr i* / 1
preordinar / *t* / 1
preparar / *t pr* / 1
presaxiar / *t* / 2a
prescindir / *i* / 23
prescribir / *t i* / 23 pt. i.
presear / *t* / 1
preseleccionar / *t* / 1
presenciar / *t* / 2a
presentar / *t pr* / 1
presentir / *t* / 27
preservar / *t* / 1
presidir / *t* / 23
prestar / *t i pr* / 1
prestixiar / *t* / 2a
presumir / *t i* / 23
presupoñer / *t* / 13
presupor / *t* / 14
presupostar / *t* / 1
presurizar / *t* / 1
pretender / *t* / 6
preterir / *t* / 26
pretextar / *t* / 1
prevalecer / *i* / 6
prevaricar / *i* / 1
prever / *t* / 2
previr / *t pr* / 32
prexudicar / *t* / 1
prexulgar / *t* / 1
prezar / *t* / 1
primar^1 / *i* / 1
primar^2 / *t* / 1
principiar / *t i* / 2a
privar / *i pr t* / 1
privatizar / *t* / 1
privilexiar / *t* / 2a
probar / *t i* / 1
proceder / *i* / 6
procesar / *t* / 1
proclamar / *t pr* / 1
procrear / *t* / 1
procurar / *t pr* / 1
prodigar / *t pr* / 1
producir / *t pr* / 23
proer / *i* / 8
profanar / *t* / 1
proferir / *t* / 26
profesar / *t i* / 1
profetizar / *t* / 1
profundar / *t i* / 1
prognosticar / *t* / 1
programar / *t i* / 1
progresar / *i* / 1
prohibir / *t* / 23
proletarizar / *t* / 1
proliferar / *i* / 1
prologar / *t* / 1
prolongar / *t pr* / 1
promanar / *i* / 1
prometer / *t i pr* / 6
promover / *t* / 6
promulgar / *t* / 1
pronunciar / *t pr* / 2a
propagar / *t pr* / 1
propalar / *t* / 1
propeler / *t* / 6
propender / *i* / 6
propiciar / *t* / 2a
propinar / *t* / 1
propoñer / *t pr* / 13
propor / *t pr* / 14
proporcionar / *t* / 1
propugnar / *t* / 1
propulsar / *t* / 1
prorrogar / *t* / 1
prorromper / *i* / 6
proscribir / *t* / 23 pt. i.
proseguir / *t i* / 27
prosificar / *t* / 1
prosperar / *i* / 1
prosternar / *pr* / 1
prostituír / *t pr* / 23
prostrar / *t pr* / 1
protestar / *t i* / 1
protexer / *t pr* / 6
prover / *t pr* / 7 d. pt.
provir / *i* / 32
provocar / *t* / 1
proxectar / *t pr* / 1
psicanalizar / *t pr* / 1
publicar / *t* / 1
pugnar / *i* / 1
puír / *t* / 23
pular / *i* / 1
pulir / *t* / 28
pulsar / *t* / 1
pulsear / *i* / 1
pulular / *i* / 1
pulverizar / *t* / 1
punir / *t* / 23
puntear / *t* / 1
puntualizar / *t* / 1
puntuar / *t i* / 3b
punzar / *t* / 1
purgar / *t i pr* / 1
purificar / *t pr* / 1
putear / *t* / 1
puvisar / *i* / 1
puxar / *t i* / 1
quebrantar / *t pr* / 1
quebrar / *t i pr* / 1
quecer / *i* / 6
quedar / *i* / 1
queimar / *t i pr* / 1
queixar / *pr* / 1
quentar / *t i pr* / 1
queratinizar / *t pr* / 1
querelar / *pr* / 1
querer / *t i* / 16
quilometrar / *t* / 1
quintaesenciar / *t* / 2a
quintar / *t* / 1
quintuplicar / *t pr* / 1
quitar / *t i pr* / 1
rabechar / *t* / 1
rabelear / *i* / 1
rabenar / *t* / 1
rabexar / *i* / 1
rabiar / *i* / 2a
rabizar / *t* / 1
rabuñar / *t pr* / 1
rachar / *t i* / 1
rachear / *t* / 1
racionalizar / *t* / 1
racionar / *t* / 1
radiar^1 / *t* / 1
radiar^2 / *t* / 2a
radicalizar / *t pr* / 1
radicar / *i* / 1
radiografar / *t* / 1
radioguiar / *t* / 1
radiotelevisar / *t* / 1
raer / *t* / 8
raiar^1 / *i t* / 1
raiar^2 / *t* / 1
ramificar / *pr* / 1
randear / *t pr* / 1
ranquear / *i* / 1
ransoñar / *i* / 1
rañar / *t i pr* / 1
rapar / *t pr* / 1
rapinar / *t* / 1
raposear / *i* / 1
raptar / *t* / 1
rarear / *t i* / 1
rarefacer / *t pr* / 10 pt. i.
rasar / *t* / 1
rascar / *t pr* / 1
raspar / *t* / 1
raspillar / *t* / 1
raspiñar / *t* / 1
raspuñar / *t* / 1
rastrear / *t i* / 1
rastrexar / *t i* / 1
rasurar / *t pr* / 1
ratear^1 / *i* / 1
ratear^2 / *t* / 1
ratificar / *t pr* / 1
ratinar / *t* / 1
razoar / *t i* / 1
reabastecer / *t* / 6
reabrir / *t* / 23 pt. i.
reabsorber / *t pr* / 6
reaccionar / *i* / 1
reactivar / *t* / 1
readaptar / *t pr* / 1
readmitir / *t* / 23
reafirmar / *t pr* / 1
reagrupar / *t pr* / 1
realizar / *t pr* / 1
realzar / *t* / 1
reanimar / *t pr* / 1
reaparecer / *i* / 6
rearmar / *t pr* / 1
reasegurar / *t* / 1
reasumir / *t* / 23
reavivar / *t* / 1
rebaixar / *t pr* / 1
rebandar / *t* / 1
rebar / *t* / 1
rebater / *t* / 6
rebautizar / *t* / 1
rebechar / *i* / 1
rebeirar / *i* / 1
rebelar / *t pr* / 1
rebeliscar / *t* / 1
rebentar / *t pr i* / 1
reberetar / *t* / 1
rebilbar / *i* / 1
rebilicar / *t* / 1
rebixir / *t* / 23

rebobinar / *t* / 1
rebocar / *t* / 1
rebolar / *t* / 1
rebordar / *i* / 1
rebotar / *i* / 1
rebozar / *t* / 1
rebrincar / *i* / 1
rebrotar / *i* / 1
rebuldar / *i* / 1
rebulir / *i* / 28
rebuscar / *t* / 1
recachar / *t* / 1
recadar / *t* / 1
recaer / *i* / 8
recalar / *i* / 1
recalcar / *t* / 1
recalcificar / *t* / 1
recamar / *t* / 1
recambiar / *t* / 2a
recandear / *i* / 1
recapacitar / *i* / 1
recapitular / *t* / 1
recargar / *t pr* / 1
recastar / *t* / 1
recatar / *pr* / 1
recauchutar / *t* / 1
recear / *t i* / 1
recebar / *t* / 1
receitar / *t* / 1
recender / *i* / 6
receptar / *t* / 1
rechamar / *i* / 1
rechiar / *i* / 2b
rechumir / *t pr* / 23
recibir / *t* / 23
reciclar / *t pr* / 1
recitar / *t* / 1
reclamar / *t i* / 1
reclasificar / *t* / 1
reclinar / *t pr* / 1
recluír / *t pr* / 23 d. pt.
recobrar / *t pr* / 1
recocer / *t i* / 6
recoller / *t pr* / 6 d. pt.
recolocar / *t* / 1
recomendar / *t* / 1
recomezar / *t i* / 1
recompensar / *t* / 1
recompilar / *t* / 1
recompoñer / *t pr* / 13
recompor / *t pr* / 14
recomprar / *t* / 1
reconcentrar / *t pr* / 1
reconciliar / *t pr* / 2a
reconducir / *t* / 23
reconfortar / *t* / 1
reconquistar / *t* / 1
reconsiderar / *t* / 1
reconstituír / *t pr* / 23
reconstruír / *t* / 23
recontar / *t* / 1
reconverter / *t pr* / 6
reconvir / *t* / 32
recoñecer / *t pr* / 6
recopiar / *t* / 2a
recordar / *t i pr* / 1
recorrer / *t i* / 6
recorrixir / *t* / 23
recortar / *t pr* / 1
recoser / *t* / 6
recostar / *t pr* / 1
recrear / *t pr* / 1
recriar / *t* / 2b
recriminar / *t* / 1
recruar / *t i pr* / 3b
recrutar / *t* / 1
rectificar / *t* / 1
recuar / *i t* / 3b
recubrir / *t* / 28 pt. i.
recuncar / *i* / 1
recuperar / *t pr* / 1
recurvar / *t* / 1
recusar / *t* / 1
redactar / *t* / 1
redar / *t* / 1
redargüír / *t* / 23
redefinir / *t* / 23
redescubrir / *t* / 28 pt. i.
redimir / *t* / 23
redistribuír / *t* / 23
redobrar / *t* / 1
redondear / *t* / 1
redrar / *t* / 1
reducir / *t pr* / 23
redundar / *i* / 1
reduplicar / *t pr* / 1
reedificar / *t* / 1
reeditar / *t* / 1
reeducar / *t* / 1
reelaborar / *t* / 1
reelixir / *t* / 23 d. pt.
reembarcar / *t i* / 1
reembolsar / *t* / 1
reemitir / *t* / 23
reempregar / *t* / 1
reencarnar / *i pr* / 1
reencher / *t* / 6
reencontrar / *t pr* / 1
reenganchar / *t i pr* / 1
reenviar / *t* / 2b
reescribir / *t* / 23 pt. i.
reestruturar / *t* / 1
reexaminar / *t* / 1
reexpedir / *t* / 26
reexportar / *t* / 1
refacer / *t pr* / 10
refender / *t* / 6
referendar / *t* / 1
referir / *t pr* / 26
referver / *t i* / 6
refinar / *t pr* / 1
reflectir / *t pr* / 26
reflexionar / *i* / 1
reflorecer / *i* / 6
reflotar / *t* / 1
refluír / *i* / 23
refocilar / *t pr* / 1
refogar / *t* / 1
refolear / *i* / 1
refolgar / *i* / 1
refollar / *i* / 1
reforestar / *t* / 1
reformar / *t pr* / 1
reformular / *t* / 1
refornar / *t* / 1
reforzar / *t pr* / 1
refractar / *t* / 1
refrear / *t pr* / 1
refregar / *t pr* / 1
refrescar / *i pr t* / 1
refrixerar / *t* / 1
refucir / *t pr* / 23
refugar / *t* / 1
refulxir / *i* / 23
refundir / *t* / 23
refungar^1 / *i* / 1
refungar^2 / *t* / 1
refusar / *t* / 1
refutar / *t* / 1
refuxiar / *t pr* / 2a
regalar / *t* / 1
regañar / *t i* / 1
regar / *t* / 1
regatear / *t i* / 1
regresar / *i* / 1
regulamentar / *t* / 1
regular / *t i pr* / 1
regularizar / *t pr* / 1
regurxitar / *t* / 1
rehabilitar / *t pr* / 1
reificar / *t* / 1
reimplantar / *t* / 1
reimpoñer / *t* / 13
reimpor / *t* / 14
reimportar / *t* / 1
reimprimir / *t* / 23 d. pt.
reinar / *i* / 1
reincidir / *i* / 23
reincorporar / *t pr* / 1
reingresar / *i t* / 1
reiniciar / *t* / 2a
reinserir / *t pr* / 26 d. pt.
reinstalar / *t pr* / 1
reinstaurar / *t* / 1
reintegrar / *t pr* / 1
reintroducir / *t pr* / 23
reinvestir / *t* / 26
reiterar / *t* / 1
reivindicar / *t* / 1
relacionar / *t pr* / 1
relamber / *t pr* / 6
relampar / *i* / 1 imp.
relanzar / *t* / 1
relar / *t* / 1
relatar / *t* / 1
relativizar / *t* / 1
relaxar / *t pr* / 1
relear / *i* / 1
relegar / *t* / 1
releixar / *t* / 1
relembrar / *t pr* / 1
reler / *t* / 7
relevar / *t* / 1
relingar / *t* / 1
reloucar / *i* / 1
relousar / *t* / 1
relucir / *i* / 28
relustrar / *i* / 1 imp.
remachar / *t* / 1
remanecer / *i* / 6
remangar / *t pr* / 1
remansar / *pr* / 1
remaquiar / *i* / 1
remar / *i* / 1
remarcar / *t* / 1
rematar / *t i* / 1
remediar / *t pr* / 2a
remelar / *t* / 1
rememorar / *t* / 1
remendar / *t* / 1
remexer / *t i pr* / 6
remirar / *t* / 1
remitir / *t i pr* / 23
remocicar / *t i* / 1
remodelar / *t* / 1
remoer / *t i* / 8
remolcar / *t* / 1
remollar / *t* / 1
remontar / *t pr* / 1
remorder / *i* / 6
remoscar / *i* / 1
remover / *t pr i* / 6
remudar / *t* / 1
remunerar / *t* / 1
renacer / *i* / 6
render / *t i pr* / 6
renegar / *t i* / 1
renomear / *t* / 1
renovar / *t pr* / 1
renunciar / *i* / 2a
renxer / *i* / 6
reocupar / *t* / 1
reordenar / *t* / 1
reorganizar / *t pr* / 1
reorientar / *t pr* / 1
repañar / *t* / 1
reparar / *t i* / 1
repartir / *t pr* / 23
repasar / *t* / 1
repatriar / *t pr* / 2b
repaxinar / *t* / 1
repeler / *t* / 6
repenar / *t* / 1
repenicar / *t i* / 1
repensar / *t* / 1
repercutir / *t i* / 23
repetir / *t pr i* / 26
repicar / *t i* / 1
repintar / *t* / 1
repisar / *t i* / 1
replantar / *t* / 1
replicar / *t i* / 1
replumar / *i* / 1
repoboar / *t* / 1
repochar / *i* / 1
repolar / *t* / 1
repolgar / *t* / 1
repoñer / *t pr* / 13
repor / *t pr* / 14
reportar / *t pr* / 1
repotar / *t* / 1
repousar / *i* / 1
repregar / *t pr* / 1
reprender / *t* / 6
represar / *t* / 1
representar / *t* / 1
repretar / *t* / 1
reprimir / *t pr* / 23
reprobar / *t* / 1
reprochar / *t* / 1
reproducir / *t pr* / 23
reptar / *i* / 1

repudiar / *t* / 2a
repugnar / *t i* / 1
reputar / *t* / 1
repuxar / *t* / 1
requecer / *i* / 6
requeimar / *t pr* / 1
requentar / *t* / 1
requichar / *t* / 1
requintar / *t i* / 1
requirir / *t* / 23
requisar / *t* / 1
resacar / *t* / 1
resaltar / *t i* / 1
resarcir / *t* / 23
rescaldar / *t* / 1
rescatar / *t* / 1
rescindir / *t* / 23
resecar / *t pr* / 1
resentir / *pr* / 27
reservar / *t pr* / 1
resgar / *t i* / 1
resgardar / *t pr* / 1
residir / *i* / 23
resignar / *t pr* / 1
resinar / *t* / 1
resistir / *t i pr* / 23
resoar / *i* / 1
resollar / *i* / 1
resolver / *t pr* / 6 d. pt.
resorber / *t pr* / 6
respectar / *t i* / 1
respirar / *t i* / 1
resplandecer / *i* / 6
responder / *t i* / 6
responsabilizar / *t pr* / 1
responsar / *t i* / 1
restabelecer / *t pr* / 1
restablecer / *t pr* / 6
restar / *t i* / 1
restaurar / *t* / 1
restelar / *i* / 1
restituír / *t* / 23
restrebar / *t* / 1
restrelar / *t* / 1
restrinxir / *t* / 23
resucitar / *t i* / 1
resultar / *i* / 1
resumir / *t* / 23
retacar / *t* / 1
retallar / *t* / 1
retar / *t* / 1
retardar / *t pr* / 1
retellar / *t* / 1
reter / *t* / 19
retinguir / *t* / 23
retinxir / *t* / 23
retirar / *t pr* / 1
retocar / *t* / 1
retomar / *t* / 1
retorcer / *t pr* / 6 d. pt.
retornar / *t i* / 1
retornear / *t* / 1
retractar / *t pr* / 1
retraducir / *t* / 23
retraer / *t pr* / 8
retransmitir / *t* / 23
retratar / *t pr* / 1
retremer / *i* / 6
retribuír / *t* / 23
retrincar / *t* / 1
retrizar / *t* / 1
retroceder / *i* / 6
retrogradar / *i* / 1
retroproxectar / *t* / 1
retrotraer / *t* / 8
retrousar / *i* / 1
retrovender / *t* / 6
retrucar / *t i* / 1
retumbar / *i* / 1
reunificar / *t pr* / 1
reunir / *t pr* / 23
revacinar / *t* / 1
revalidar / *t* / 1
revalorizar / *t pr* / 1
revelar / *t pr* / 1
revellecer / *i* / 6
revender / *t* / 6
rever^{1} / *i* / 22
rever^{2} / *t* / 22
reverberar / *i* / 1
reverdecer / *i t* / 6
reverenciar / *t* / 2a
reverter / *i* / 6
revesgar / *t* / 1
revestir / *t pr* / 26
revirar / *t pr* / 1
reviritar / *t pr* / 1
revisar / *t* / 1
revistar / *t* / 1
revitalizar / *t pr* / 1
revivificar / *t* / 1
revivir / *i t* / 23
revocar / *t* / 1
revogar / *t* / 1
revolucionar / *t pr* / 1
revolver / *t pr* / 6 d. pt.
rexeitar / *t* / 1
rexenerar / *t pr* / 1
rexentar / *t* / 1
rexer / *t pr i* / 6
rexistrar / *t pr* / 1
rexoubar / *i* / 1
rexurdir / *i* / 28
rexuvenecer / *i* / 6
rezar / *t i* / 1
ridiculizar / *t* / 1
rifar / *i t* / 1
rilar / *t* / 1
rillar / *t* / 1
rimar / *t* / 1
rinchar / *i t* / 1
ripar / *t* / 1
rir / *i t pr* / 24
riscar / *t i* / 1
rivalizar / *i* / 1
rizar / *t pr* / 1
robotizar / *t pr* / 1
robustecer / *t pr* / 6
rodar / *i t* / 1
rodear / *t i pr* / 1
rodrigar / *t* / 1
roer / *t i* / 8
rogar / *t i pr* / 1
roldar / *t* / 1
romancear / *t* / 1
romanizar / *t pr* / 1
romar / *t i* / 1
romper / *t i* / 6 d. pt.
roncar / *i* / 1
roncear / *t i* / 1
roncexar / *i* / 1
roñar / *i* / 1
rosar / *i* / 1
roscar / *t* / 1
rosear / *i* / 1
rosmar / *t i* / 1
rotar / *i* / 1
rotular / *t* / 1
roubar / *t i* / 1
rouchar / *t* / 1
roufeñar / *i pr* / 1
roular^{1} / *i* / 1
roular^{2} / *t i* / 1
rousar / *t i* / 1
roxar / *t* / 1
rozar / *t i pr* / 1
ruar / *i* / 3b
rubir / *i t* / 23
ruborizar / *t pr* / 1
rubricar / *t* / 1
rular / *i* / 1
rumbar / *i* / 1
rumiar / *t i* / 2a
rumorear / *t* / 1
rusificar / *t pr* / 1
rustrir / *t* / 23
rutilar / *i* / 1 d
ruxir / *i* / 28
saber / *t i* / 17
saborear / *t* / 1
sabotar / *t* / 1
sacar / *t i pr* / 1
sacarificar / *t* / 1
sachar / *t* / 1
saciar / *t pr* / 2a
sacralizar / *t* / 1
sacramentar / *t* / 1
sacrificar / *t pr* / 1
sacudir / *t pr* / 28
sacumar / *t* / 1
saír / *i* / 25 a
salabrear / *i* / 1 imp.
salaiar / *i* / 1
saldar / *t* / 1
salgar / *t* / 1
salientar / *t* / 1
salificar / *t* / 1
salivar / *i* / 1
salmodiar / *i* / 2a
saloucar / *i* / 1
salpedrar / *i* / 1
salpicar / *t* / 1
salpresar / *t* / 1 d
saltar / *t i* / 1
saltaricar / *i* / 1
saltear / *t* / 1
salucar / *i* / 1
salvagardar / *t* / 1
salvar / *t pr* / 1 d. pt.
sancionar / *t* / 1
sandar / *t i* / 1
sanear / *t* / 1
sangrar / *t i* / 1
sansanicar / *t* / 1
santificar / *t pr* / 1
saponificar / *t* / 1
saquear / *t* / 1
sarabiar / *i* / 2a imp.
satelizar / *t* / 1
satinar / *t* / 1
satirizar / *t* / 1
satisfacer / *t pr* / 10
saturar / *t pr* / 1
saudar / *t* / 1
sazonar / *t pr* / 1
secar / *t i pr* / 1 d. pt.
seccionar / *t* / 1
secuestrar / *t* / 1
secularizar / *t pr* / 1
secundar / *t* / 1
sedar / *t* / 1
sedimentar / *i* / 1
seducir / *t* / 23
segar / *t* / 1
segmentar / *t* / 1
segregar / *t pr* / 1
seguir / *t i* / 27
selar / *t* / 1
seleccionar / *t* / 1
semellar / *i pr* / 1
sementar / *t* / 1
sensibilizar / *t pr* / 1
sentar / *t i pr* / 1
sentenciar / *t i* / 2a
sentir / *t pr* / 27
separar / *t pr* / 1
septuplicar / *t pr* / 1
sepultar / *t* / 1 d. pt.
ser / *i aux cop* / 18
serenar / *t pr* / 1
seriar / *t* / 2a
sermonar / *i* / 1
serpear / *i* / 1
serrar / *t* / 1
servir / *t i pr* / 27
sesear / *i* / 1
sextuplicar / *t pr* / 1
significar / *t* / 1
silabar / *t* / 1
silenciar / *t* / 2a
simbolizar / *t* / 1
simpatizar / *i* / 1
simplificar / *t* / 1
simular / *t* / 1
sinalar / *t* / 1
sinalizar / *t* / 1
sincopar / *t i* / 1
sincronizar / *t* / 1
sindicar / *t pr* / 1
singrar / *i* / 1
singularizar / *t pr* / 1
sintetizar / *t* / 1
sintonizar / *t i* / 1
sistematizar / *t* / 1
situar / *t pr* / 3b
soar / *i* / 1
sobar / *t* / 1
sobordar / *i* / 1
sobrar / *i* / 1
sobrasar / *t* / 1
sobrealimentar / *t* / 1
sobrecargar / *t* / 1

sobrecear / *t* / 1
sobredourar / *t* / 1
sobreelevar / *t* / 1
sobreentender / *t* / 6
sobreestimar / *t pr* / 1
sobreexcitar / *t pr* / 1
sobreexpoñer / *t* / 13
sobreexpor / *t* / 14
sobrenadar / *i* / 1
sobrenomear / *t* / 1
sobrepoñer / *t pr* / 13
sobrepor / *t pr* / 14
sobresaír / *i* / 25 a
sobresaltar / *t pr* / 1
sobresaturar / *t* / 1
sobrescribir / *t* / 23 pt. i.
sobreser / *t* / 7
sobrevalorar / *t* / 1
sobrevir / *i* / 32 def.
sobrevivir / *i* / 23
sobrevoar / *t* / 1
socalcar / *t* / 1
socavar / *t* / 1
socializar / *t* / 1
socorrer / *t* / 6
sodomizar / *t* / 1
soerguer / *t pr* / 6
soficar / *t* / 1
sofisticar / *t i pr* / 1
sofritir / *t* / 1
sofrixir / *t* / 1
solapar / *t* / 1
solar / *t* / 1
soldar / *t i* / 1
solear / *t* / 1
soletrear / *t* / 1
solfexar / *t* / 1
solicitar / *t* / 1
solidarizar / *pr* / 1
solidificar / *t pr* / 1
sollar / *t* / 1
soltar / *t pr* / 1 d. pt.
solubilizar / *t* / 1
solucionar / *t* / 1
somar / *t* / 1
sombrear / *t* / 1
somerxer / *t pr* / 6
someter / *t pr* / 6
sondar / *t* / 1
sonear / *i* / 1
sonorizar / *t i* / 1
soñar / *t i* / 1
sopesar / *t* / 1
sopexar / *t* / 1
soportar / *t* / 1
soprar / *t i* / 1
sorber / *t* / 6
sornear / *i* / 1
sorprender / *t pr* / 6
sorrellar / *t* / 1
sorrir / *i* / 24
sortear / *t* / 1
sosegar / *t i pr* / 1
sospeitar / *t i* / 1
soster / *t pr* / 19
sotelar / *i* / 1
soterrar / *t* / 1
soutar / *t* / 1
sovietizar / *t pr* / 1
suar / *i* / 3b
suavizar / *t* / 1
subarrendar / *t* / 1
subdividir / *t pr* / 23
subestimar / *t pr* / 1
subexpoñer / *t* / 13
subexpor / *t* / 14
subhastar / *t* / 1
subir / *t i pr* / 28
sublevar / *t pr* / 1
sublimar / *t* / 1
subliñar / *t* / 1
subministrar / *t* / 1
subordinar / *t pr* / 1
subornar / *t* / 1
subrogar / *t* / 1
subscribir / *t pr* / 23 pt. i.
subseguir / *t* / 27
subsidiar / *t* / 2a
subsistir / *i* / 23
subsolar / *t* / 2a
substantivar / *t* / 1
substituír / *t* / 23
subsumir / *t* / 23
subtender / *t* / 6
subtitular / *t* / 1
subtraer / *t pr* / 8
subvencionar / *t* / 1
subverter / *t* / 6
subxectivar / *t* / 1
subxugar / *t* / 1
sucar / *t* / 1
succionar / *t* / 1
suceder / *t i pr* / 6 def.
sucumbir / *i* / 23
sufixar / *t* / 1
sufocar / *t pr* / 1
sufragar / *t* / 1
sufrir / *t i* / 28
sufumigar / *t* / 1
suicidar / *pr* / 1
sulfatar / *t* / 1
sulfitar / *t* / 1
sulfurar / *t pr* / 1
sumar / *t pr* / 1
sumir / *t pr* / 28
supeditar / *t pr* / 1
superar / *t pr* / 1
superpoñer / *t* / 13
superpor / *t* / 14
supervisar / *t* / 1
suplantar / *t* / 1
suplementar / *t* / 1
suplicar / *t* / 1
suplir / *t* / 23
supoñer / *t* / 13
supor / *t* / 14
suprimir / *t* / 23
supurar / *i* / 1
suscitar / *t* / 1
suspender / *t pr* / 6 d. pt.
suspirar / *i* / 1
sustentar / *t pr* / 1
sutilizar / *t* / 1
suturar / *t* / 1
suxeitar / *t pr* / 1 d. pt.
suxerir / *t* / 26
suxestionar / *t pr* / 1
tabicar / *t* / 1
tabular / *t* / 1
tachar / *t* / 1
tallar / *t* / 1
tamborilar / *i* / 1
tangonear / *t* / 1
tanguer / *t* / 6
tanxer / *t* / 6
tapar / *t pr* / 1
tapiar / *t* / 2a
tapizar / *t* / 1
taponar / *t* / 1
tapuzar / *t* / 1
taquear / *t* / 1
taquigrafar / *t* / 1
tarabelear / *i* / 1
tardar / *i* / 1
tarifar / *t* / 1
tarraxar / *t* / 1
tartamudear / *i* / 1
tartariñar / *i* / 1
tascanear / *i* / 1
tascar / *t* / 1
tatabexar / *i* / 1
tatexar / *i* / 1
tatuar / *t pr* / 3b
taxar / *t* / 1
tecer / *t i* / 6
teclear / *i* / 1
teimar / *i* / 1
teitar / *t* / 1
teledirixir / *t* / 23
telefonar / *i t* / 1
telegrafar / *t i* / 1
teleguiar / *t* / 2b
televisar / *t* / 1
tellar / *t* / 1
temer / *t i* / 6
temperar / *t i pr* / 1
temporizar / *t* / 1
tender / *t i pr* / 6
tensar / *t* / 1
tentar / *t* / 1
tentear / *t* / 1
teoloxizar / *i* / 1
teorizar / *i* / 1
ter / *t i pr* / 19
termar / *i* / 1
terminar / *t i pr* / 1
terrar / *t* / 1
terrexar / *i* / 1
terxiversar / *t* / 1
terzar / *t i pr* / 1
testanear / *i* / 1
testar^1 / *t i* / 1
testar^2 / *i* / 1
testemuñar / *t i* / 1
testificar / *t i* / 1
tetanizar / *t pr* / 1
texturar / *t* / 1
tillar / *t* / 1
timbrar / *t* / 1
tinguilear / *i* / 1
tinguir / *t i pr* / 23
tintinar / *i* / 1
tinxir / *t i pr* / 23
tipificar / *t* / 1
tiranizar / *t* / 1
tirar / *t i pr* / 1
tirotear / *t* / 1
tisnar / *t pr* / 1
titilar / *t* / 1
titubear / *i* / 1
titular / *t pr* / 1
toar / *i* / 1
tocar / *t i* / 1
toldar / *t pr* / 1
tolear / *t i* / 1
tolerar / *t* / 1
toller / *t pr* / 6 d. pt.
tomar / *t i pr* / 1
tombar / *t i pr* / 1
tondear / *i* / 1
tonificar / *t* / 1
tonsurar / *t* / 1
topar / *t i pr* / 1
topenear / *i* / 1
toquear / *i* / 1
toquenear / *i* / 1
torar / *t* / 1
torcer / *t i pr* / 6 d. pt.
tordear / *i* / 1
torgar / *t pr* / 1
tornar / *t i* / 1
tornear / *t* / 1
torpedear / *t* / 1
torrar / *t pr* / 1
torturar / *t pr* / 1
tosquiar / *t* / 2b
tostar / *t pr* / 1
totalizar / *t* / 1
toucar / *t pr* / 1
tourear / *i t* / 1
traballar / *i t* / 1
trabar / *t* / 1
trabincar / *t* / 1
trabucar / *t pr* / 1
tradear / *t* / 1
traducir / *t* / 23
traer / *t* / 20
traficar / *i* / 1
trafulcar / *i* / 1
tragar / *t* / 1
traizoar / *t* / 1
trallar / *t pr* / 1
tramar^1 / *t* / 1
tramar^2 / *pr* / 1
tramitar / *t* / 1
trampear / *i* / 1
trancar / *t pr* / 1
tranquilizar / *t pr* / 1
transbordar / *t* / 1
transcender / *t i* / 6
transcorrer / *i* / 6
transcribir / *t* / 23 pt. i.
transferir / *t* / 26
transfigurar / *t pr* / 1
transformar / *t pr* / 1
transfundir / *t* / 23
transgredir / *t* / 26
transhumar / *i* / 1
transistorizar / *t* / 1
transitar / *i* / 1
transixir / *i* / 23
transliterar / *t* / 1

translucir / *t* / 28
transmigrar / *i* / 1
transmitir / *t* / 23
transmutar / *t pr* / 1
transparentar / *t pr* / 1
transpirar / *i t* / 1
transplantar / *t* / 1
transportar / *t pr* / 1
transudar / *i* / 1
transvasar / *t* / 1
trapelear / *i* / 1
trascadear / *t* / 1
trascantear / *t* / 1
trasfegar / *t* / 1
trasgar / *t* / 1
trasladar / *t pr* / 1
trasler / *i* / 7
trasnoitar / *i* / 1
traspasar / *t* / 1
traspoleirar / *pr* / 1
traspoñer / *t pr* / 13
traspor / *t pr* / 14
trastallar / *t pr* / 1
trastornar / *t pr* / 1
tratar / *t i pr* / 1
traumatizar / *t* / 1
travestir / *t pr* / 26
traxar / *t pr* / 1
trazar / *t i* / 1
trebellar / *i* / 1
trecolear / *i* / 1
tremelar / *i* / 1
tremelicar / *i* / 1
tremelucir / *i* / 28 def.
tremer / *i* / 6
trencar / *i* / 1
trenzar / *t* / 1
trepanar / *t* / 1
trepar / *t i* / 1
trepidar / *i* / 1
triangular / *t* / 1
tributar / *t* / 1
trilar / *i* / 1
trillar / *t pr* / 1
trincar^{1} / *t* / 1
trincar^{2} / *t* / 1
trinchar / *t* / 1
trinzar / *t* / 1
tripar / *t* / 1
triplicar / *t pr* / 1
tripular / *t* / 1
triscar / *t* / 1
triturar / *t* / 1
triunfar / *i* / 1
trobar / *i t* / 1
trocar / *t pr* / 1
trochar / *t pr* / 1
trollar / *t i pr* / 1
tronar / *i* / 1 imp.
tronzar / *t i* / 1
tropezar / *i* / 1
trotar / *i* / 1
troular / *i* / 1
troulear / *i* / 1
troupelear / *i* / 1
trousar / *t* / 1
truar / *i* / 3b
trucar^{1} / *i* / 1
trucar^{2} / *t* / 1
trucidar / *t* / 1
trufar / *t* / 1
truncar / *t* / 1
trunfar / *i* / 1
trusgar / *t* / 1
tuberculizar / *t pr* / 1
tumefacer / *t pr* / 1
tundir / *t* / 23
tupir / *t i pr* / 23
turbar / *t pr* / 1
turbiar / *t pr* / 2a
turrar / *i* / 1
tusigar / *i* / 1
tusir / *i* / 28
tutelar / *t* / 1
ubrar / *i* / 1
ufar / *i* / 1
ulcerar / *t pr* / 1
ulir / *t i* / 28
uliscar / *t* / 1
ultimar / *t* / 1
unificar / *t pr* / 1
uniformar / *t* / 1
unir / *t i pr* / 23
universalizar / *t* / 1
untar / *t pr* / 1
unxir / *t pr* / 23
uñar / *i* / 1
upar / *t i* / 1
uperizar / *t* / 1
urbanizar / *t* / 1
urdir / *t* / 28
urrar / *i* / 1
urxir / *i t* / 23 def.
usar / *t* / 1
usucapir / *t* / 23 def.
usufrutuar / *t* / 3b
usurpar / *t* / 1
utilizar / *t* / 1
vacilar / *i* / 1
vacinar / *t pr* / 1
vadear / *i* / 1
vadiar / *i* / 2b
vagabundear / *i* / 1
vagar / *i* / 1
vaguear / *i* / 1
valar / *t* / 1
valer / *t i pr* / 21
validar / *t* / 1
valorar / *t pr* / 1
valorizar / *t* / 1
valsear / *i* / 1
vanar / *t* / 1
vangloriar / *pr* / 2a
vaporizar / *t* / 1
varar / *t i pr* / 1
varear / *t* / 1
varexar / *t* / 1
variar / *t i* / 2b
varrer / *t pr* / 6
vaticinar / *t* / 1
vedar / *t* / 1
velar^{1} / *t pr* / 1
velar^{2} / *t i* / 1
velarizar / *t i* / 1
vencer / *t i* / 6
vendar / *t* / 1
vender / *t i pr* / 6
vendimar / *t i* / 1
venerar / *t* / 1
ventar / *t i* / 1
ventear / *i* / 1
ventilar / *t* / 1
ver / *t i pr* / 22
veranear / *i* / 1
verbalizar / *t* / 1
verberar / *t* / 1
verdear / *i* / 1
vergar / *t i* / 1
verificar / *t pr* / 1
vernizar / *t* / 1
versar / *i* / 1
versificar / *t i* / 1
vertebrar / *t* / 1
verter / *t i pr* / 6
vesar / *t* / 1
vestir / *t i pr* / 26
vetar / *t* / 1
vexar / *t* / 1
vexetar / *i* / 1
vezar / *i t* / 1
viaxar / *i* / 1
vibrar / *t i* / 1
viciar / *t pr* / 2a
vigorizar / *t* / 1
vilipendiar / *t* / 2a
vincar / *t* / 1
vincular / *t pr* / 1
vindicar / *t* / 1
vingar / *t pr* / 1
violar / *t* / 1
violentar / *t* / 1
vir / *i pr* / 32
virar / *t i pr* / 1
virilizar / *t pr* / 1
visar / *t* / 1
visitar / *t* / 1
visualizar / *t* / 1
vitrificar / *t pr* / 1
vituperar / *t* / 1
vivificar / *t* / 1
vivir / *i t* / 23
vixiar / *t* / 2b
voar / *i t* / 1
vocalizar / *i t* / 1
vocear / *i t* / 1
vociferar / *t i* / 1
vogar / *i* / 1
volatilizar / *t pr* / 1
voltear / *t* / 1
volver / *i t pr* / 6 d. pt.
vomitar / *t i* / 1
votar / *t i pr* / 1
vulcanizar / *t* / 1
vulgarizar / *t* / 1
vulnerar / *t* / 1
xabrear / *t i* / 1
xacer / *i* / 6
xactar / *pr* / 1
xantar / *t i* / 1
xaxuar / *i* / 3b
xear / *i t* / 1 imp.
xebrar / *t* / 1
xemer / *i* / 6
xeminar / *t* / 1
xenar / *i* / 1
xeneralizar / *t i pr* / 1
xerar / *t* / 1
xerarquizar / *t* / 1
xermanizar / *t pr* / 1
xerminar / *i* / 1
xermolar / *i* / 1
xerocopiar / *t* / 2a
xesticular / *i* / 1
xestionar / *t* / 1
xingrar / *i* / 1
xirar / *i t* / 1
xirgar / *t* / 1
xiringar / *t* / 1
xistrar / *i* / 1 imp.
xoecer / *i* / 6
xofrar / *t* / 1
xogar / *i t* / 1
xostrear / *i* / 1
xostregar / *i* / 1
xubilar / *t pr* / 1
xudaizar / *i* / 1
xugular / *t* / 1
xulgar / *t* / 1
xunguir / *t* / 28
xuntar / *t pr* / 1
xuramentar / *pr* / 1
xurar / *t i* / 1
xurdir / *i* / 28
xurrar / *i* / 1
xustapoñer / *t* / 13
xustapor / *t* / 14
xustar / *i* / 1
xustificar / *t pr* / 1
xutar / *t i* / 1
zafallar / *t pr* / 1
zafar^{1} / *t pr* / 1
zafar^{2} / *pr* / 1
zafrear / *t* / 1
zalapastrar / *t* / 1
zanfonear / *i* / 1
zangonear / *i* / 1
zapar^{1} / *t* / 1
zapar^{2} / *i pr* / 1
zapatear / *t* / 1
zarabetear / *i* / 1
zaramonear / *i* / 1
zarandear / *t* / 1
zarapallar / *t pr* / 1
zarrapicar / *t i pr* / 1
zarzallar / *i* / 1 imp.
zazamelear / *i* / 1
zigzaguear / *i* / 1
zoar / *i* / 1
zocar / *t* / 1
zochar / *t* / 1
zolar / *t pr* / 1
zoquear / *i* / 1
zorregar / *t i* / 1
zoscar / *t* / 1
zoupar / *i* / 1
zugar / *t* / 1
zumbar / *i t* / 1
zumegar / *i* / 1
zunir / *i* / 23
zurcir / *t* / 23
zurrar / *t* / 1
zurrichar / *t* / 1

Xentilicios e topónimos de uso frecuente

XENTILICIO	TOPÓNIMO
abisinio -a	**Abisinia (Áf)**
abrucés -esa	**Os Abruzos (It)**
abulense	**Ávila**
acadio -a	**Acadia (As)**
afgán -á	**Afganistán (As)**
africáner	**Sudáfrica**
africano -a	**África**
alacantino -a	**Alacant**
alamano -a	***ant*** **Alemaña meridional**
alano -a	***ant*** **Transcaucasia Xermania/Hispania (Eu)**
albaceteño -a	**Albacete**
albanés -esa	**Albania (Eu)**
alcobacense	**Alcobaça (Port)**
alemán -á	**Alemaña (Eu)**
alentexano -a	**Alentexo (Port)**
alexandrino -a	**Alexandría (Exipto)**
algarvío -a	**Algarve (Port)**
allaricense	**Allariz**
almeriense	**Almería**
alsaciano -a	**Alsacia (Fr)**
altolimego -a	**A Limia Alta**
altovoltense	**Alto Volta (Áf)**
alxecireño -a	**Alxeciras**
alxeriano -a	**Alxeria (Áf)**
alxerino -a	**Alxer (Alxeria)**
anatolio -a	**Anatolia (Turquía)**
andalusí	***ant*** **Al Andalus**
andaluz -uza	**Andalucía**
andino -a	**Andes (Am)**
andorrano -a	**Andorra (Eu)**
anglo -a	***ant*** **Inglaterra (Eu)**
angolano -a	**Angola (Áf)**
antillano -a	**Antillas**
antioquense	***ant*** **Antioquía (As)**
apache	**Novo México (EUA)**
aquitano -a	**Aquitania (Fr)**
árabe	**Arabia (As)**
arabés -esa	**Áraba**
arábigo -a	**Arabia (As)**
aragonés -esa	**Aragón**
arameo -a	***ant*** **Asiria (As)**
araucano -a	***ant*** **Araucania (Chile)**
armenio -a	**Armenia (Eu)**
arnoián -á *ou* arnoiao -á	**A Arnoia**
arousán -á	**Arousa**
arxentino -a	**Arxentina (Am)**
asiático -a	**Asia**
asirio -a	***ant*** **Asiria (As)**
astorgano -a	**Astorga**

XENTILICIO	TOPÓNIMO
ástur	***ant*** **Asturias**
asturiano -a	**Asturias**
asturicense	***ant*** **Astúrica**
ateniense	**Atenas (Grecia)**
australiano -a	**Australia**
austríaco -a	**Austria (Eu)**
aveirense	**Aveiro (Port)**
avilesino -a	**Avilés**
azoriano -a	**Os Azores (Port)**
azteca	***ant*** **Norte e Centro de México**
babilónico -a	***ant*** **Babilonia (As)**
babilonio -a	***ant*** **Babilonia (As)**
badalonés -esa	**Badalona**
badaxocense *ou* pacense	**Badaxoz**
bagdadí	**Bagdad (Irak)**
bahamés -esa	**Bahamas**
baiano -a	**Baía (Brasil)**
baionés -esa	**Baiona**
baixolimego -a	**A Limia Baixa**
baixolorenés -esa	**Baixa Lorena (Fr)**
baixomiñoto -a	**Baixo Miño**
baixosaxón -oa	**Baixa Saxonia (Al)**
balcánico -a	**Balcáns (Eu)**
baleárico -a *ou* balear	**Baleares**
balinés -esa	**Balí (Indonesia)**
bañense	**A Baña**
barbancés -esa	**A Barbanza**
barcalés -esa	**Barcala**
barcelense	**Barcelos (Port)**
barcelonés -esa	**Barcelona**
basiliano -a	**Basilea (Suíza)**
bavarés -esa *ou* bávaro -a	**Baviera (Al)**
bearnés -esa	**Bearn (Fr)**
beirón -oa	**Beira (Port)**
beirutí	**Beirut (Líbano)**
belenita *ou* betlemita	**Belén (Israel)**
belga	**Bélxica (Eu)**
belgradino -a	**Belgrado (Iugoslavia)**
belizense	**Belize (Am)**
bengalí	**Bengala (India)**
beninés -esa	**Benin (Áf)**
beocio -a	***ant*** **Beocia (Áf)**
berberisco -a *ou* bérber	**Berbería (Áf)**
berciano -a	**O Bierzo**
berlinés -esa	**Berlín (Al)**
bermudano -a	**Illas Bermudas (Gran Bretaña)**
bernés -esa	**Berna (Suíza)**
betanceiro -a *ou* brigantino	**Betanzos**

bético -a	***ant*** **Bética (Hispania)**
biarriztarra	**Biarritz (Fr)**
bielorruso -a *ou* ruso-branco	**Bielorrusia (Eu)**
bilbaíno -a *ou* bilbotarra	**Bilbao/Bilbo**
bilbilitano -a	**Calatayud**
bilbotarra *ou* bilbaíno	**Bilbo/Bilbao**
birmano -a	**Birmania (As)**
biscaíño -a	**Biscaia**
bizantino -a	***ant*** **Bizancio (Eu)**
bóer	**Sudáfrica**
bogotano -a	**Bogotá (Colombia)**
bohemio -a	**Bohemia/Xitanos (Europa Central)**
boirense	**Boiro**
boliviano -a	**Bolivia (Am)**
boloñés -esa *ou* bononiense	**Boloña (It)**
bordelés -esa	**Bordeaux (Fr)**
borgoñón -oa	**Borgoña (Fr)**
bosníaco -a	**Bosnia (Eu)**
bostoniano -a	**Boston (EUA)**
botswaniano -a	**Botswana (Áf)**
bracarense	**Braga (Port)**
bragancés -esa	**Bragança (Port)**
brandeburgués -esa	**Brandeburgo (Al)**
brasileiro -a	**Brasil**
brasiliano -a	**Brasilia (Brasil)**
bretón -oa	**Bretaña (Fr)**
bretoñés -esa *ou* britoniense	**Bretoña**
brigantino -a *ou* betanceiro -a	***ant*** **Brigantium**
brionés -esa	**Brión**
británico -a	**Gran Bretaña (Eu)**
britano -a	***ant*** **Britania (Eu)**
britoniense *ou* bretoñés	***ant*** **Britonia**
bruxelés -esa	**Bruxelas (Bélxica)**
búlgaro -a	**Bulgaria (Eu)**
burdigalense	***ant*** **Burdígala**
burelense *ou* burelao -á	**Burela**
burgalés -esa	**Burgos**
burgundio -a	***ant*** **Xermania-Borgoña**
burundiano -a	**Burundi (Áf)**
cabanés -esa *ou* cabanense	**Cabana Cabanas**
caboverdiano -a	**Cabo Verde**
cacereño -a	**Cáceres**
cairota	**O Cairo (Exipto)**
calabrés -esa	**Calabria (It)**
calagurritano -a	**Calahorra**
caldelán -á	**Pontecaldelas** **Caldelas de Tui**
caldense	**Caldas de Reis**
caldeo -a	***ant*** **Caldea (As)**
caldoxe (branco)	**Nova Caledonia (Oc)**
caledonio -a	**Caledonia (Gr Bretaña)**
californiano -a	**California (EUA)**
camariñés -esa *ou* camariñán -á	**Camariñas**
cambadés -esa	**Cambados**
camberrano -a	**Camberra (Aus)**
cambodiano -a	**Cambodia (Indochina)**
cambote -a	**Camba**
cámbrico -a	***ant*** **Cambria (Gr Bretaña)**
camerunés -esa	**Camerún (Áf)**
canadense	**Canadá (Am)**
cananeo -a	***ant*** **Cananea (Israel)**
canario -a	**Canarias**
cangués -esa	**Cangas**
cantonés -esa	**Cantón (China)**
caraqueño -a	**Caracas (Venezuela)**
carballés -esa	**Carballo**
carballiñés -esa	**O Carballiño**
caribe	***ant*** **Caribe**
caribeño -a	**Caribe (Am)**
cartaxinés -esa	***ant*** **Cartago (Tunicia)**
castelán -á	**Castela**
castellonenco -a	**Castelló**
catalán -á	**Cataluña**
caucásico -a	**Cáucaso**
cebreirego -a	**O Cebreiro**
cedeirense	**Cedeira**
celanovés -esa	**Celanova**
centroafricano -a	**República Centroafricana**
centroamericano -a	**América Central**
centroasiático -a	**Asia Central**
cervantego -a	**Cervantes**
ceutí	**Ceuta**
chadiano -a	**Chad (Áf)**
chairego -a	**A Terra Chá**
champañés -esa	**Champaña (Fr)**
chantadino -a	**Chantada**
checo -a	**Bohemia-Moravia (Eu)**
checoslovaco -a	***ant*** **Checoslovaquia (Eu)**
cherburgués -esa	**Cherburgo (Fr)**
chileno -a	**Chile (Am)**
chinés -esa	**China**
chipriota	**Chipre (As)**
cimbro -a	***ant*** **Cimbria (Dinamarca)**
cingalés -esa	**Ceilán/Sri Lanka**
cíngaro -a	**xitano de Italia**
cireneo -a	***ant*** **Cirene (Libia)**
cisalpino -a	***ant*** **Galia Cisalpina**
cispadano -a	**Sur do Po (It)**
cisxordano -a	**Cisxordania (Palestina/Israel)**
coimbrán -á	**Coimbra (Port)**
colombiano -a	**Colombia (Am)**
comoriano -a	**Comores (Áf)**
complutense	**Alcalá de Henares**
congolés -esa	**Congo (Áf)**
conquense	**Cuenca**
cordobés -esa	**Córdoba**
coreano -a	**Corea (As)**
corfiota	**Corfú (Grecia)**
corintio -a	**Corinto (Grecia)**
corso -a	**Córsega (Fr)**
coruñés -esa *ou* herculino -a	**A Coruña**
costarriqueño -a	**Costa Rica (Am)**

cracoviano -a	**Cracovia (Polonia)**
cretense	**Creta (Grecia)**
croata	**Croacia**
cubano -a	**Cuba (Am)**
dacio -a	***ant* Dacia (Eu)**
dálmata	***ant* Dalmacia (Iugoslavia)**
damasquino -a	**Damasco (Siria)**
danubiano -a	**Danubio (Eu)**
diabético -a	**só a mellitus**
dinamarqués -esa	**Dinamarca**
djibutiano -a	**Djibuti (Af)**
dominicano -a	**República Dominicana**
donostiarra	**Donostia/San Sebastián**
dorio -a	***ant* Doria (Grecia)**
dublinés -esa	**Dublín (Irlanda)**
duriense	**Douro (Port)**
ecuatoguineano -a	**Guinea ecuatorial (Áf)**
ecuatoriano -a	**Ecuador (Am)**
edimburgués -esa	**Edimburgo (Gran Bretaña)**
efesio -a	***ant* Éfeso (Asia Menor)**
eibarrés -esa	**Éibar**
eivisenco -a	**Eivisa (Baleares)**
empordanés -esa	**Empordán**
eolio -a	***ant* Eólida (Asia Menor)**
epirota	***ant* Epiro (Albania)**
eritreo -a	**Eritrea (Etiopía)**
escandinavo -a	**Escandinavia (Eu)**
escocés -esa	**Escocia (Gran Bretaña)**
eslavón -oa	**Eslavonia (Eu)**
eslovaco -a	**Eslovaquia (Rep. Checa)**
esloveno -a	**Eslovenia (Iugoslavia)**
esmirnota	***ant* Esmirna (Grecia)**
español -ola	**España**
espartano -a	***ant* Esparta**
estadounidense, gringo –a *ou* norteamericano -a	**EUA**
estoniano -a	**Estonia**
estradense	**A Estrada**
etrusco -a	***ant* Etruria (It)**
eurasiático -a	**Eurasia**
europeo -a	**Europa**
exipcio -a	**Exipto (Áf)**
fenicio -a	***ant* Fenicia (Líbano)**
feroés -esa	**Feroe (Dinamarca)**
ferrarés -esa	**Ferrara (It)**
filipino -a *ou* tagalo -a	**Filipinas (As)**
finlandés -esa	**Finlandia (Eu)**
flamengo -a	**Flandes (Bélxica)**
florentino -a	**Florencia (It)**
fluminense *ou* carioca	**Río de Janeiro (Brasil)**
focense	***ant* Focea (Grecia)**
focense *ou* focego -a	**Foz**
foguino -a	**Terra de Fogo (Arxentina)**
fonsagradino -a	**A Fonsagrada**
formosano -a	**Formosa (As)**
francés -esa	**Francia (Eu)**

francón -oa	***ant* Franconia (Baviera)**
frankfurtés -esa	**Frankfurt (Alemania)**
friburgués -esa	**Friburgo (Alemaña/Suíza)**
frisio -a	**Frisia (Holanda)**
frisón -oa	**Frisia (Holanda)**
friulano -a	**Friúl (It)**
frixio -a	***ant* Frixia (Asia Menor)**
gabonés -esa	**Gabón (Áf)**
gaditano -a	**Cádiz**
galaico -a	***ant* Gallaecia**
gálata	***ant* Galacia (As)**
galego -a	**Galicia**
galiciano -a	**Galicia (Polonia)**
galileo -a	**Galilea (Israel)**
gambiano -a	**Gambia (Áf)**
gascón -oa	**Gascuña (Fr)**
granadino -a	**Granada**
grego -a	**Grecia**
grisón -oa	**Cantón dos Grisóns (Suíza)**
groenlandés -esa	**Groenlandia (Dinamarca)**
grovense	**O Grove**
guardense	**A Guarda (Port)**
guardés -esa	**A Guarda**
guatemalteco -a	**Guatemala (Am)**
güianés -esa	**Güiana (Am)**
guineano -a	**Guinea (Áf)**
guipuscoano -a	**Guipúscoa**
habaneiro -a	**A Habana (Cuba)**
haitiano -a	**Haití**
hamburgués -esa	**Hamburgo (Alemaña)**
hawaiano -a	**Hawai (EUA)**
heleno -a *ou* arxivo -a	***ant* Hélade (Grecia)**
heliopolitano -a	**Heliópolis (Baixo Exipto)**
helvecio -a *ou* helvético -a	***ant* Helvecia**
hercegovino -a	**Hercegovina**
hierosolimitano -a	**Xerusalén (Israel)**
hindú	**India (As)**
hindustano -a	**Hindustán (As)**
hispalense *ou* sevillano -a	**Sevilla**
hispano -a	***ant* Hispania**
holandés -esa	**Holanda (Eu)**
hondureño -a	**Honduras (Am)**
húngaro -a	**Hungría (Eu)**
ibero -a	***ant* Iberia**
iemení *ou* iemenita	**Iemen (As)**
ilerdense	**Lleida**
ilerxete	***ant* Ilerda**
ilicitano -a	**Elx (País Valenciano)**
ilirio -a	***ant* Iliria (Eu)**
indochinés -esa	**Indochina (As)**
indonesio -a	**Indonesia (As)**
inglés -esa	**Inglaterra (Gran Breta)**
iraniano -a	**Irán (As)**
iranio -a	***ant* Irán (As)**
iraquí	**Iraq (As)**
iriense *ou* padronés -esa	**Iria/Padrón**

irlandés -esa	Irlanda (Eu)
iroqués -esa	EUA/Canadá (Am)
irunés -esa *ou* irundarra	Irún
islandés -esa	Islandia (Eu)
ismaelita	*ant* Arabia (As)
israelí *ou* hebreo -a	Israel (As)
israelita	*ant* Israel (As)
italiano -a	Italia (Eu)
itálico -a	*ant* Italia (Eu)
italiota	*ant* Magna Grecia
iugoslavo -a	*ant* Iugoslavia (Eu)
kanaka (nativo)	Nova Caledonia
khoisa	Transkei (Áf)
kirguiz	Kirguizistán-Asia Central
lalinense	Lalín
languedociano -a	Languedoc (Fr)
laosiano -a	Laos (As)
lemosino -a	Limoges (Fr)
leonés -esa	León
lesbio -a	*ant* Lesbos (Grecia)
letón -oa	Letonia (Eu)
libanés -esa	Líbano (As)
liberiano -a	Liberia
libio -a	Libia (Áf)
lidio -a	*ant* Lidia (Asia Menor)
lígur	Liguria (It)
limeño -a	Lima (Perú)
lionés -esa	Lión (Fr)
lisboeta	Lisboa (Port)
lituano -a	Lituania (Eu)
logroñés -esa	Logroño
lombardo -a	Lombardía (It)
londiniense	Londres (Gran Bretaña)
longobardo -a	*ant* Xermania-Lombardía
lorenés -esa	Lorena (Fr)
lugdunense	*ant* Lugdunum (Fr)
lugués -esa *ou* lucense	Lugo
lusitano -a	*ant* Lusitania (Eu)
luso -a	Portugal
luxemburgués -esa	Luxemburgo (Eu)
macaense	Macau (Port)
macedonio -a	Macedonia (Eu)
madeirense	Madeira (Port)
madrileño -a	Madrid
magrebí	Magreb (Áf)
malabárico -a *ou* malabar	Malabar (India)
malagueño -a *ou* malacitano -a	Málaga
malaio -a	*ant* Federación Malaia (As)
malaisiano -a	Malaisia
maldivano -a	Maldivas (Áf-As)
malgaxe	Madagascar (Áf)
maliano -a	Malí (Áf)
mallorquino -a	Mallorca
maltés -esa	Malta (Eu)
manchego -a	A Mancha
manchuriano -a *ou* manchú	Manchuria (China)
mantuano -a	Mantua (It)

maonés -esa	Maó
mapuche	Centro de Chile (Am)
marbellí	Marbella
marfilés -esa	Costa do Marfil (Áf)
marinense	Marín
marroquí	Marrocos (Áf)
marsellés -esa	Marsella (Fr)
maubere	Timor (As)
mauriciano -a	Mauricio (Áf)
mauritano -a	Mauritania (Áf)
maxiar	Hungría (Eu)
meañés -esa	Meaño
meirego -a *ou* meirao -á	Meira
melanesio -a	Melanesia (Oc)
melidense *ou* melidao -á	Melide
melillés -esa	Melilla
menorquino -a	Menorca
mesopotámico -a	Mesopotamia (As)
mexicano -a	México (Am)
miceno -a	*ant* Micenas (Grecia)
micronesio -a	Micronesia (Oc)
milanés -esa	Milán (It)
milesio -a	*ant* Mileto
mindoniense	Mondoñedo
miñense	Miño
miñoto -a	Miño (Port)
mirandés -esa	Miranda
moañés -esa	Moaña
modenés -esa	Módena (It)
moldavo -a	Moldavia (Eu)
monegasco -a	Mónaco (Eu)
monfortino -a	Monforte de Lemos
mongol	Mongolia (As)
monroviano -a	Monrovia (Liberia)
montenegrino -a	Montenegro (*ant.* Iugoslavia)
monterrosino -a	Monterroso
montrealés -esa	Montreal (Canadá)
morañés -esa	Moraña
moravo -a	Moravia (Rep. Checa)
moscovita	Moscova
mozambicano -a	Mozambique (Áf)
mugardés -esa	Mugardos
muniqués -esa	Múnic (Al)
nabateo -a	*ant* Siria (As)
namibio -a *ou* namibiano -a	Namibia (Áf)
napolitano -a	Nápoles (It)
naronés -esa	Narón
navarro -a	Navarra
naviego -a	Navia
nazareno -a	Nazaret (Israel)
neerlandés -esa	Países Baixos (Hol)
negreirés -esa	Negreira
neocaledonio -a	Nova Caledonia (Oc)
neocelandés -esa *ou* maorí	Nova Zelandia (Oc)
neoiorquino -a	Nova York (EUA)
nepalés -esa *ou* nepalí	Nepal (As)

nicaraguano -a	Nicaragua (Am)
nigranés -esa	Nigrán
nilota	*ant* Rexión do Nilo (Exipto/Sudán)
nipón -oa	Xapón (As)
nixeriano -a	Nixeria (Áf)
nixerino -a	Níxer (Áf)
noiés -esa	Noia
norcoreano -a	Corea do Norte (As)
nórdico -a *ou* norteeuropeo -a	Norte de Europa
normando -a	Normandía (Fr)
norteafricano -a	Norte de África
norteirlandés -esa	Irlanda do Norte (Eu)
noruegués -esa	Noruega (Eu)
norvietnamita	*ant* Vietnam do Norte (Asia)
nubio -a	Nubia (Sudán)
númida	*ant* Numidia (Áf)
occitano -a	Occitania (Fr)
omaní	Omán (As)
onubense	Huelva
ortigueirés -esa	Ortigueira
oscense	Huesca
osco -a	*ant* Campania (It)
osmanlí	Turquía (Eu)
ostrogodo -a	*ant* Xermania-Italia
otomán -á	*ant* Turquestán
ourensán -á *ou* auriense	Ourense
ovetense	Oviedo
padronés -esa *ou* iriense	Padrón
paduano -a	Padua (It)
palentino -a	Palencia
palermitano -a	Palermo (It)
palestino -a	Palestina (Asia)
palmeiro -a	As Palmas
palmense	Palmas de Gran Canaria
palmesano -a	Palma de Mallorca
pampeiro -a	A Pampa (Arxentina/Am)
pamplonés -esa	Pamplona
panameño -a	Panamá (Am)
paquistaní	Paquistán (As)
paraguaio -a *ou* guaraní	Paraguai (Am)
parisiense	París (Fr)
parmesano -a	Parma (It)
pastoricense	A Pastoriza
patagón -oa	Patagonia (Am)
pensilvano -a	Pensilvania (EUA)
pequinés -esa	Pequín (China)
perpiñanés -esa	Perpiñán (Fr)
persa *ou* persiano -a	*ant* Persia (Irán)
peruano -a	Perú (Am)
picardo -a	Picardía (Fr)
piemontés -esa	Piemonte (It)
pisano -a	Pisa (It)
placentino -a	Piacenza/Plasencia
platense	Río de la Plata (Arxentina)

pobrense	A Pobra
polaco -a *ou* polonés -esa	Polonia (Eu)
polinesio -a	Polinesia (Oc)
pompeiano -a	Pompeia (It)
ponteareán -á	Ponteareas
pontecaldelán -á *ou* caldelán -á	Pontecaldelas
pontedeumés -esa *ou* eumés -esa	Pontedeume
pontevedrés -esa *ou* teucro -a	Pontevedra
porriñés -esa	O Porriño
portalegrense	Portalegre (Port)
porteño -a *ou* bonaerense	Buenos Aires (Arxentina)
portorriqueño -a	Porto Rico (Antillas)
portucalense	*ant* condado de Portugal
portuense	Porto (Port)
portugués -esa	Portugal (EU)
praviano -a	Pravia (Asturias)
provenzal	Provenza (Fr)
prusiano -a	*ant* Prusia (Al)
púnico -a	*ant* Cartago (Áf)
quebequés -esa	Quebec (Canadá)
quechua	Perú (Am)
quirogués -esa	Quiroga
quiteño -a	Quito (Ecuador)
redondelán -á	Redondela
renano -a	Renania (Eu)
rético -a	*ant* Recia (Suíza Romanche)
rianxeiro -a	Rianxo
ribadaviense	Ribadavia
ribadense	Ribadeo
ribadumiense	Ribadumia
ribatexano -a	Ribatexo (Port)
ribeirán -á *ou* ribeirense	Ribeira
ribeirego -a	A Ribeira de Piquín
rioxano -a	A Rioxa
rodesiano -a	*ant* Rodesia (Áf)
romando -a	Suíza de fala francesa (Eu)
romanés -esa	Romanía (Eu)
romano -a	Roma (It)
rondeño -a	Ronda
rosalés -esa	O Rosal
rosellonés -esa	Roselló (Cat/Fr)
ruandés -esa	Ruanda (Áf)
ruso -a	Rusia (Eu)
ruteno -a	*ant* Rutenia (*ant* Checoslovaquia)
saami	Sapmi (=Laponia)
sabadellenco -a	Sabadell
sabeo -a	*ant* Saba (Arabia)
sadense	Sada
saguntino -a	Sagunto
saharauí	Sáhara Occidental (Marrocos)
sahariano -a	Sáhara (Áf)
salernitano -a	Salerno (It)
salmantino -a *ou* helmántico -a	salamanca
salnesán -á	O Salnés

salonicense	Salónica (Grecia)
salvadoreño -a	El Salvador (Am)
samaritano -a	*ant* Samaria (Israel)
samnita	*ant* Samnio (It)
samoano -a	Samoa (Oceanía)
samoiedo -a	Siberia
sampauleiro -a *ou* pauleiro -a	São Paulo (Brasil)
sanmarinés -esa	San Marino (Eu)
santanderino -a	Santander
santiagueiro -a	Santiago de Cuba (Cuba)
santiagueño -a	Santiago del Estero (Arxentina)
santiagués -esa *ou* compostelán -á	Santiago de Compostela
santiaguino -a	Santiago de Chile (Chile)
santomense	São Tomé e Príncipe (Áf)
sardo -a	Sardeña (It)
sármata	*ant* Sarmacia (Eu)
sarraceno -a	*ant* Norte de Arabia
savoiano -a	Savoia (Fr/It)
saxón -oa	*ant* Saxonia (Al/GBr)
segoviano -a	Segovia
senegalés -esa	Senegal (Áf)
senegambiano -a	Senegambia (Áf)
serbio -a	Serbia (Eu)
setubalense	Setúbal (Port)
siamés -esa	*ant* Siam (Tailandia)
siberiano -a	Siberia (Rusia)
siciliano -a	Sicilia (It)
sienés -esa	Siena (It)
sikh	Punjab (India/Paquistán)
silesiano -a	Silesia (Polonia)
siracusano -a	Siracusa (It)
sirio -a	Siria (As)
sobradés -esa	Sobrado dos Monxes
somalí	Somalia (Áf)
soriano -a	Soria
srilankés -esa	Sri Lanka (As)
subalpino -a	Sur dos Alpes (Eu)
sucreño -a	Sucre (Bolivia)
sudanés -esa	Sudán (Áf)
sueco -a	Suecia (Eu)
suevo -a	*ant* Suevia/Xermania/Gallaecia
suízo -a	Suíza (Eu)
suramericano -a	América do Sur
surasiático -a	Sueste Asiático
surcoreano -a	Corea do Sur (As)
suriemenita *ou* suriemení	Iemen do sur (As)
surinamés -esa	Suriname (Am)
surista	*ant* Estados Confederados do Sur (EUA)
surtirolés -esa	Tirol Meridional (Eu)
tahitiano -a	Tahití (Oc)
tai	Sueste asiático
tailandés -esa	Tailandia (As)
taiwanés -esa	Taiwán (As)

támil	Sri Lanka/India (As)
tanxerino -a	Tánxer (Marrocos)
tanzano -a	Tanzania (Áf)
tarentino -a	Tarento (It)
tarraconense	*ant* Tarraco/Tarragona
tártaro -a	*ant* Tartaria (Asia Central)
tarteso -a	*ant* Tartesos (val do Guadalquivir)
tasmaniano -a	Tasmania (Australia)
tátaro -a	Crimea/Asia Central/Rusia
tebano -a	*ant* Tebas (Grecia)
terranovense	Terra Nova (Canadá)
terrasenco -a	Terrasa
tesalio -a	*ant* Tesalia (Grecia)
tesalonicense	Tesalónica (Grecia)
tetuaní	Tetuán (Marrocos)
teutón -oa *ou* tudesco -a	*ant* Xermania/Alemaña
texano -a	Texas (EUA)
tiberino -a	Tíber (It)
tibetano -a	Tíbet (China)
timorense	Timor (As)
tinerfeño -a	Tenerife
tiranés -esa	Tirana (Albania)
tirio -a	*ant* Tiro (Fenicia/Líbano)
tirolés -esa	Tirol (Austria)
tirreno -a	*ant* Italia
togolés -esa	Togo (Áf)
toledano -a	Toledo
tolosano -a	Tolosa (Fr/PV)
tongano -a	Tonga (Oc)
tortosino -a	Tortosa
toscano -a	Toscana (It)
trabadense	Trabada
transilvano -a	Transilvania (Romanía)
transxordano -a	*ant* Transxordania (As)
trasmontano -a *ou* transmontano -a	Tras-os-Montes (Port)
tridentino -a	Trento (It)
triestino -a	Trieste (It)
trinitense	Trinidad e Tobago (Am)
tripolitano -a	*ant* Tripolitania (Áf) Trípoli (Libia)
trivés -esa	Trives
troiano -a	*ant* Troia (Asia Menor)
tuareg	Sáhara Central (Áf)
tudense	Tui
tudesco -a *ou* teutón -oa	Xermania
tunesino -a	Tunes (Áf)
tunisiano -a	Tunisia (Áf)
tupí	Brasil (Am)
turco -a	Turquía (Eu)
turcomán -á	Turkmenistán/Turquestán (Asia Central)
turdetano -a	*ant* Turdetania (Hispania)
turinés -esa	Turín (It)
turinxio -a	Turinxia (Al)

turolense *ou* teruelés -esa	**Teruel**
turonés -esa	**Tours (Fr)**
tuvalés -esa	**Tuvalu (Oceanía)**
ugandés -esa	**Uganda (Áf)**
umbro -a	**Umbria (It)**
urálico -a *ou* uraliano -a	**Urais (Rusia)**
uruguaio -a	**Uruguai (Am)**
valaco -a	**Valaquia (Romanía)**
valdeorrés -esa	**Valdeorras**
valdostano -a	**Val de Aosta (It)**
valdubrés -esa *ou* dubrés -esa	**Val do Dubra**
valenciano -a	**Valencia**
valisoletano -a	**Valladolid**
valón -oa	**Valonia (Bélxica)**
vándalo -a	***ant* Xerm/Hisp/N Áf**
vanuatiano -a	**Vanuatu (Oc)**
varesino -a	**Varese (It)**
varsoviano -a	**Varsovia (Polonia)**
vasco -a *ou* éuscaro	**País Vasco**
vascón -oa	***ant* Vasconia**
vaticano -a	**Cidade do Vaticano (It)**
vedrés -esa	**Vedra**
veneciano -a	**Venecia (It)**
véneto -a	**Véneto/Venecia (It)**
venezolano -a	**Venezuela (Am)**
verinés -esa	**Verín**
veronés -esa	**Verona (It)**
versallés -esa	**Versalles (Fr)**
vianés -esa	**Viana**
vicentino -a	**Vicenza (It)**
vienés -esa	**Viena (Austria)**

vietnamita	**Vietnam (Asia)**
vigatano -a	**Vic**
vigués -esa	**Vigo**
vilagarcián -á *ou* arousán -á	**Vilagarcía de Arousa**
vilalbés -esa	**Vilalba**
vilanovés -esa *ou* arousán -á	**Vilanova de Arousa**
vimaranense	**Guimarães (Port)**
viseense	**Viseu**
viveirense	**Viveiro**
washingtoniano -a	**Washington (EUA)**
xamaicano -a	**Xamaica (Am)**
xaponés -esa	**Xapón (As)**
xavanés -esa	**Xava (Indonesia)**
xenebrino -a	**Xenebra (Suíza)**
xenovés -esa	**Xénova (It)**
xeorxiano -a	**Xeorxia (Eu/EUA)**
xerezano -a	**Xerez**
xermano -a	***ant* Xermania**
xibraltareño -a	**Xibraltar**
xienense	**Xaén**
xironés -esa *ou* xerundense	**Xirona**
xixonés -esa	**Xixón**
xonio -a *ou* xónico -a	***ant* Xonia (Grecia)**
xordano -a	**Xordania (As)**
xudaico -a *ou* xudeu	***ant* Xudea/Israel**
xuto -a	***ant* Xutlandia Britania (Eu)**
zambiano -a	**Zambia (Áf)**
zamorano -a	**Zamora**
zaragozano -a	**Zaragoza**
zulú	**Sudáfrica**
zuriqués -esa	**Zürich (Suíza)**

Topónimos e xentilicios de uso frecuente

TOPÓNIMO	XENTILICIO
A Arnoia	arnoián -á *ou* arnoiao -á
A Baña	bañense
A Barbanza	barbancés -esa
A Coruña	coruñés -esa *ou* herculino -a
A Estrada	estradense
A Fonsagrada	fonsagradino -a
A Guarda	guardés -esa
A Guarda (Port)	guardense
A Habana (Cuba)	habaneiro -a
A Limia Alta	altolimego -a
A Limia Baixa	baixolimego -a
A Mancha	manchego -a
A Pampa (Arxentina/Am)	pampeiro -a
A Pastoriza	pastoricense
A Pobra	pobrense
A Ribeira de Piquín	ribeirego -a
A Rioxa	rioxano -a
A Terra Chá	chairego -a
Abisinia (Áf)	abisinio -a
Acadia (As)	acadio -a
Afganistán (As)	afgán -á
África	africano -a
Alacant	alacantino -a
Albacete	albaceteño -a
Albania (Eu)	albanés -esa
Alcalá de Henares	complutense
Alcobaça (Port)	alcobacense
Alemaña (Eu)	alemán -á
Alentexo (Port)	alentexano -a
Alexandría (Exipto)	alexandrino -a
Algarve (Port)	algarvío -a
Allariz	allaricense
Almería	almeriense
Alsacia (Fr)	alsaciano -a
Alto Volta (Áf)	altovoltense
Alxeciras	alxecireño -a
Alxer (Alxeria)	alxerino -a
Alxeria (Áf)	alxeriano -a
América Central	centroamericano -a
América do Sur	suramericano -a
Anatolia (Turquía)	anatolio -a
Andalucía	andaluz -uza
Andes (Am)	andino -a
Andorra (Eu)	andorrano -a
Angola (Áf)	angolano -a
ant Al Andalus	andalusí
ant Alemaña meridional	alamano -a
ant Antioquía (As)	antioquense
ant Arabia (As)	ismaelita
ant Araucania (Chile)	araucano -a

TOPÓNIMO	XENTILICIO
ant Asiria (As)	arameo -a
ant Asiria (As)	asirio -a
ant Asturias	ástur
ant Astúrica	asturicense
ant Babilonia (As)	babilónico -a
ant Babilonia (As)	babilonio -a
ant Beocia (Áf)	beocio -a
ant Bética (Hispania)	bético -a
ant Bizancio (Eu)	bizantino -a
ant Brigantium	brigantino -a *ou* betanceiro -a
ant Britania (Eu)	britano -a
ant Britonia	britoniense *ou* bretoñés
ant Burdígala	burdigalense
ant Caldea (As)	caldeo -a
ant Cambria (Gr Bretaña)	cámbrico -a
ant Campania (It)	osco -a
ant Cananea (Israel)	cananeo -a
ant Caribe	caribe
ant Cartago (Áf)	púnico -a
ant Cartago (Tunicia)	cartaxinés -esa
ant Checoslovaquia (Eu)	checoslovaco -a
ant Cimbria (Dinamarca)	cimbro -a
ant Cirene (Libia)	cireneo -a
ant condado de Portugal	portucalense
ant Dacia (Eu)	dacio -a
ant Dalmacia (Iugoslavia)	dálmata
ant Doria (Grecia)	dorio -a
ant Éfeso (Asia Menor)	efesio -a
ant Eólida (Asia Menor)	eolio -a
ant Epiro (Albania)	epirota
ant Esmirna (Grecia)	esmirnota
ant Esparta	espartano -a
ant Estados Confederados do Sur (EUA)	surista
ant Etruria (It)	etrusco -a
ant Federación Malaia (As)	malaio -a
ant Fenicia (Líbano)	fenicio -a
ant Focea (Grecia)	focense
ant Franconia (Baviera)	francón -oa
ant Frixia (Asia Menor)	frixio -a
ant Galacia (As)	gálata
ant Galia Cisalpina	cisalpino -a
ant Gallaecia	galaico -a
ant Hélade (Grecia)	heleno -a *ou* arxivo -a
ant Helvecia	helvecio -a *ou* helvético -a
ant Hispania	hispano -a
ant Iberia	ibero -a
ant Ilerda	ilerxete
ant Iliria (Eu)	ilirio -a
ant Inglaterra (Eu)	anglo -a

ant Irán (As)	iranio -a
ant Israel (As)	israelita
ant Italia	tirreno -a
ant Italia (Eu)	itálico -a
ant Iugoslavia (Eu)	iugoslavo -a
ant Lesbos (Grecia)	lesbio -a
ant Lidia (Asia Menor)	lidio -a
ant Lugdunum (Fr)	lugdunense
ant Lusitania (Eu)	lusitano -a
ant Magna Grecia	italiota
ant Micenas (Grecia)	miceno -a
ant Mileto	milesio -a
ant Norte de Arabia	sarraceno -a
ant Norte e Centro de México	azteca
ant Numidia (Áf)	númida
ant Persia (Irán)	persa *ou* persiano -a
ant Prusia (Al)	prusiano -a
ant Recia (Suíza Romanche)	rético -a
ant Rexión do Nilo (Exipto/Sudán)	nilota
ant Rodesia (Áf)	rodesiano -a
ant Rutenia (*ant* Checoslovaquia)	ruteno -a
ant Saba (Arabia)	sabeo -a
ant Samaria (Israel)	samaritano -a
ant Samnio (It)	samnita
ant Sarmacia (Eu)	sármata
ant Saxonia (Al/GBr)	saxón -oa
ant Siam (Tailandia)	siamés -esa
ant Siria (As)	nabateo -a
ant Suevia/Xermania/ /Gallaecia	suevo -a
ant Tarraco/Tarragona	tarraconense
ant Tartaria (Asia Central)	tártaro -a
ant Tartesos (val do Guadalquivir)	tarteso -a
ant Tebas (Grecia)	tebano -a
ant Tesalia (Grecia)	tesalio -a
ant Tiro (Fenicia/Líbano)	tirio -a
ant Transcaucasia/Xermania/ /Hispania (Eu)	alano -a
ant Transxordania (As)	transxordano -a
ant Tripolitania (Áf/ /Trípoli (Libia)	tripolitano -a
ant Troia (Asia Menor)	troiano -a
ant Turdetania (Hispania)	turdetano -a
ant Turquestán	otomán -á
ant Vasconia	vascón -oa
ant Vietnam do Norte (Asia)	norvietnamita
ant Xerm/Hisp/N Áf	vándalo -a
ant Xermania	xermano -a
ant Xermania/Alemaña	teutón -oa *ou* tudesco -a
ant Xermania-Borgoña	burgundio -a
ant Xermania-Italia	ostrogodo -a
ant Xermania-Lombardía	longobardo -a
ant Xonia (Grecia)	xonio -a *ou* xónico -a

ant Xudea/Israel	xudaico -a *ou* xudeu
ant Xutlandia-Britania (Eu)	xuto -a
Antillas	antillano -a
Aquitania (Fr)	aquitano -a
Áraba	arabés -esa
Arabia (As)	árabe
Arabia (As)	arábigo -a
Aragón	aragonés -esa
Armenia (Eu)	armenio -a
Arousa	arousán -á
Arxentina (Am)	arxentino -a
As Palmas	palmeiro -a
Asia	asiático -a
Asia Central	centroasiático -a
Astorga	astorgano -a
Asturias	asturiano -a
Atenas (Grecia)	ateniense
Australia	australiano -a
Austria (Eu)	austríaco -a
Aveiro (Port)	aveirense
Ávila	abulense
Avilés	avilesino -a
Badalona	badalonés -esa
Badaxoz	badaxocense *ou* pacense
Bagdad (Irak)	bagdadí
Bahamas	bahamés -esa
Baía (Brasil)	baiano -a
Baiona	baionés -esa
Baixa Lorena (Fr)	baixolorenés -esa
Baixa Saxonia (Al)	baixosaxón -oa
Baixo Miño	baixomiñoto -a
Balcáns (Eu)	balcánico -a
Baleares	baleárico -a *ou* balear
Balí (Indonesia)	balinés -esa
Barcala	barcalés -esa
Barcelona	barcelonés -esa
Barcelos (Port)	barcelense
Basilea (Suíza)	basiliano -a
Baviera (Al)	bavarés -esa *ou* bávaro -a
Bearn (Fr)	bearnés -esa
Beira (Port)	beirón -oa
Beirut (Líbano)	beirutí
Belén (Israel)	belenita *ou* betlemita
Belgrado (Iugoslavia)	belgradino -a
Belize (Am)	belizense
Bélxica (Eu)	belga
Bengala (India)	bengalí
Benin (Áf)	beninés -esa
Berbería (Áf)	berberisco -a *ou* bérber
Berlín (Al)	berlinés -esa
Berna (Suíza)	bernés -esa
Betanzos	betanceiro -a *ou* brigantino
Biarritz (Fr)	biarriztarra
Bielorrusia (Eu)	bielorruso -a *ou* ruso-branco
Bilbao/Bilbo	bilbaíno -a *ou* bilbotarra
Bilbo/Bilbao	bilbotarra *ou* bilbaíno
Birmania (As)	birmano -a

Biscaia	biscaíño -a
Bogotá (Colombia)	bogotano -a
Bohemia/Xitanos (Europa Central)	bohemio -a
Bohemia-Moravia (Eu)	checo -a
Boiro	boirense
Bolivia (Am)	boliviano -a
Boloña (It)	boloñés -esa *ou* bononiense
Bordeaux (Fr)	bordelés -esa
Borgoña (Fr)	borgoñón -oa
Bosnia (Eu)	bosníaco -a
Boston (EUA)	bostoniano -a
Botswana (Áf)	botswaniano -a
Braga (Port)	bracarense
Bragança (Port)	bragancés -esa
Brandeburgo (Al)	brandeburgués -esa
Brasil	brasileiro -a
Brasil (Am)	tupí
Brasilia (Brasil)	brasiliano -a
Bretaña (Fr)	bretón -oa
Bretoña	bretoñés -esa *ou* britoniense
Brión	brionés -esa
Bruxelas (Bélxica)	bruxelés -esa
Buenos Aires (Arxentina)	porteño -a *ou* bonaerense
Bulgaria (Eu)	búlgaro -a
Burela	burelense *ou* burelao -á
Burgos	burgalés -esa
Burundi (Áf)	burundiano -a
Cabana Cabanas	cabanés -esa *ou* cabanense
Cabo Verde	caboverdiano -a
Cáceres	cacereño -a
Cádiz	gaditano -a
Calabria (It)	calabrés -esa
Calahorra	calagurritano -a
Calatayud	bilbilitano -a
Caldas de Reis	caldense
Caledonia (Gr Bretaña)	caledonio -a
California (EUA)	californiano -a
Camariñas	camariñés -esa *ou* camariñán -á
Camba	cambote -a
Cambados	cambadés -esa
Camberra (Aus)	camberrano -a
Cambodia (Indochina)	cambodiano -a
Camerún (Áf)	camerunés -esa
Canadá (Am)	canadense
Canarias	canario -a
Cangas	cangués -esa
Cantón (China)	cantonés -esa
Cantón dos Grisóns (Suíza)	grisón -oa
Caracas (Venezuela)	caraqueño -a
Carballo	carballés -esa
Caribe (Am)	caribeño -a
Castela	castelán -á
Castelló	castellonenco -a
Cataluña	catalán -á
Cáucaso	caucásico -a

Cedeira	cedeirense
Ceilán/Sri Lanka	cingalés -esa
Celanova	celanovés -esa
Centro de Chile (Am)	mapuche
Cervantes	cervantego -a
Ceuta	ceutí
Chad (Áf)	chadiano -a
Champaña (Fr)	champañés -esa
Chantada	chantadino -a
Cherburgo (Fr)	cherburgués -esa
Chile (Am)	chileno -a
China	chinés -esa
Chipre (As)	chipriota
Cidade do Vaticano (It)	vaticano -a
Cisxordania (Palestina/Israel)	cisxordano -a
Coimbra (Port)	coimbrán -á
Colombia (Am)	colombiano -a
Comores (Áf)	comoriano -a
Congo (Áf)	congolés -esa
Córdoba	cordobés -esa
Corea (As)	coreano -a
Corea do Norte (As)	norcoreano -a
Corea do Sur (As)	surcoreano -a
Corfú (Grecia)	corfiota
Corinto (Grecia)	corintio -a
Córsega (Fr)	corso -a
Costa do Marfil (Áf)	marfilés -esa
Costa Rica (Am)	costarriqueño -a
Cracovia (Polonia)	cracoviano -a
Creta (Grecia)	cretense
Crimea/Asia Central/ /Rusia	tátaro -a
Croacia	croata
Cuba (Am)	cubano -a
Cuenca	conquense
Damasco (Siria)	damasquino -a
Danubio (Eu)	danubiano -a
Dinamarca	dinamarqués -esa
Djibuti (Af)	djibutiano -a
Donostia/San Sebastián	donostiarra
Douro (Port)	duriense
Dublín (Irlanda)	dublinés -esa
Ecuador (Am)	ecuatoriano -a
Edimburgo (Gran Bretaña)	edimburgués -esa
Éibar	eibarrés -esa
Eivisa (Baleares)	eivisenco -a
El Salvador (Am)	salvadoreño -a
Elx (País Valenciano)	ilicitano -a
Empordán	empordanés -esa
Eritrea (Etiopía)	eritreo -a
Escandinavia (Eu)	escandinavo -a
Escocia (Gran Bretaña)	escocés -esa
Eslavonia (Eu)	eslavón -oa
Eslovaquia (Rep. Checa)	eslovaco -a
Eslovenia (Iugoslavia)	esloveno -a
España	español -ola

Estonia	estoniano -a
EUA	estadounidense, gringo –a *ou* norteamericano -a
EUA/Canadá (Am)	iroqués -esa
Eurasia	eurasiático -a
Europa	europeo -a
Exipto (Áf)	exipcio -a
Feroe (Dinamarca)	feroés -esa
Ferrara (It)	ferrarés -esa
Filipinas (As)	filipino -a *ou* tagalo -a
Finlandia (Eu)	finlandés -esa
Flandes (Bélxica)	flamengo -a
Florencia (It)	florentino -a
Formosa (As)	formosano -a
Foz	focense *ou* focego -a
Francia (Eu)	francés -esa
Frankfurt (Alemania)	frankfurtés -esa
Friburgo (Alemaña/Suíza)	friburgués -esa
Frisia (Holanda)	frisio -a
Frisia (Holanda)	frisón -oa
Friúl (It)	friulano -a
Gabón (Áf)	gabonés -esa
Galicia	galego -a
Galicia (Polonia)	galiciano -a
Galilea (Israel)	galileo -a
Gambia (Áf)	gambiano -a
Gascuña (Fr)	gascón -oa
Gran Bretaña (Eu)	británico -a
Granada	granadino -a
Grecia	grego -a
Groenlandia (Dinamarca)	groenlandés -esa
Guatemala (Am)	guatemalteco -a
Güiana (Am)	güianés -esa
Guimarães (Port)	vimaranense
Guinea (Áf)	guineano -a
Guinea ecuatorial (Áf)	ecuatoguineano -a
Guipúscoa	guipuscoano -a
Haití	haitiano -a
Hamburgo (Alemaña)	hamburgués -esa
Hawai (EUA)	hawaiano -a
Heliópolis (Baixo Exipto)	heliopolitano -a
Hercegovina	hercegovino -a
Hindustán (As)	hindustano -a
Holanda (Eu)	holandés -esa
Honduras (Am)	hondureño -a
Huelva	onubense
Huesca	oscense
Hungría (Eu)	húngaro -a
Hungría (Eu)	maxiar
Iemen (As)	iemení *ou* iemenita
Iemen do sur (As)	suriemenita *ou* suriemení
Illas Bermudas (Gran Bretaña)	bermudano -a
India (As)	hindú
Indochina (As)	indochinés -esa
Indonesia (As)	indonesio -a
Inglaterra (Gran Breta)	inglés -esa

Irán (As)	iraniano -a
Iraq (As)	iraquí
Iria/Padrón	iriense *ou* padronés -esa
Irlanda (Eu)	irlandés -esa
Irlanda do Norte (Eu)	norteirlandés -esa
Irún	irunés -esa *ou* irundarra
Islandia (Eu)	islandés -esa
Israel (As)	israelí *ou* hebreo -a
Italia (Eu)	italiano -a
Kirguizistán-Asia Central	kirguiz
Lalín	lalinense
Languedoc (Fr)	languedociano -a
Laos (As)	laosiano -a
León	leonés -esa
Letonia (Eu)	letón -oa
Líbano (As)	libanés -esa
Liberia	liberiano -a
Libia (Áf)	libio -a
Liguria (It)	lígur
Lima (Perú)	limeño -a
Limoges (Fr)	lemosino -a
Lión (Fr)	lionés -esa
Lisboa (Port)	lisboeta
Lituania (Eu)	lituano -a
Lleida	ilerdense
Logroño	logroñés -esa
Lombardía (It)	lombardo -a
Londres (Gran Bretaña)	londiniense
Lorena (Fr)	lorenés -esa
Lugo	lugués -esa *ou* lucense
Luxemburgo (Eu)	luxemburgués -esa
Macau (Port)	macaense
Macedonia (Eu)	macedonio -a
Madagascar (Áf)	malgaxe
Madeira (Port)	madeirense
Madrid	madrileño -a
Magreb (Áf)	magrebí
Malabar (India)	malabárico -a *ou* malabar
Málaga	malagueño -a *ou* malacitano -a
Malaisia	malaisiano -a
Maldivas (Áf-As)	maldivano -a
Malí (Áf)	maliano -a
Mallorca	mallorquino -a
Malta (Eu)	maltés -esa
Manchuria (China)	manchuriano -a *ou* manchú
Mantua (It)	mantuano -a
Maó	maonés -esa
Marbella	marbellí
Marín	marinense
Marrocos (Áf)	marroquí
Marsella (Fr)	marsellés -esa
Mauricio (Áf)	mauriciano -a
Mauritania (Áf)	mauritano -a
Meaño	meañés -esa
Meira	meirego -a *ou* meirao -á
Melanesia (Oc)	melanesio -a

Melide	melidense *ou* melidao -á
Melilla	melillés -esa
Menorca	menorquino -a
Mesopotamia (As)	mesopotámico -a
México (Am)	mexicano -a
Micronesia (Oc)	micronesio -a
Milán (It)	milanés -esa
Miño	miñense
Miño (Port)	miñoto -a
Miranda	mirandés -esa
Moaña	moañés -esa
Módena (It)	modenés -esa
Moldavia (Eu)	moldavo -a
Mónaco (Eu)	monegasco -a
Mondoñedo	mindoniense
Monforte de Lemos	monfortino -a
Mongolia (As)	mongol
Monrovia (Liberia)	monroviano -a
Montenegro (*ant.* Iugoslavia)	montenegrino -a
Monterroso	monterrosino -a
Montreal (Canadá)	montrealés -esa
Moraña	morañés -esa
Moravia (Rep. Checa)	moravo -a
Moscova	moscovita
Mozambique (Áf)	mozambicano -a
Mugardos	mugardés -esa
Múnic (Al)	muniqués -esa
Namibia (Áf)	namibio -a *ou* namibiano -a
Nápoles (It)	napolitano -a
Narón	naronés -esa
Navarra	navarro -a
Navia	naviego -a
Nazaret (Israel)	nazareno -a
Negreira	negreirés -esa
Nepal (As)	nepalés -esa *ou* nepalí
Nicaragua (Am)	nicaraguano -a
Nigrán	nigranés -esa
Níxer (Áf)	nixerino -a
Nixeria (Áf)	nixeriano -a
Noia	noiés -esa
Normandía (Fr)	normando -a
Norte de África	norteafricano -a
Norte de Europa	nórdico -a *ou* norteeuropeo -a
Noruega (Eu)	noruegués -esa
Nova Caledonia	kanaka (nativo)
Nova Caledonia (Oc)	caldoxe (branco)
Nova Caledonia (Oc)	neocaledonio -a
Nova York (EUA)	neoiorquino -a
Nova Zelandia (Oc)	neocelandés -esa *ou* maorí
Novo México (EUA)	apache
Nubia (Sudán)	nubio -a
O Bierzo	berciano -a
O Cairo (Exipto)	cairota
O Carballiño	carballiñés -esa
O Cebreiro	cebreirego -a
O Grove	grovense
O Porriño	porriñés -esa
O Rosal	rosalés -esa
O Salnés	salnesán -á
Occitania (Fr)	occitano -a
Omán (As)	omaní
Ortigueira	ortigueirés -esa
Os Abruzos (It)	abrucés -esa
Os Azores (Port)	azoriano -a
Ourense	ourensán -á *ou* auriense
Oviedo	ovetense
Padrón	padronés -esa *ou* iriense
Padua (It)	paduano -a
País Vasco	vasco -a *ou* éuscaro
Países Baixos (Hol)	neerlandés -esa
Palencia	palentino -a
Palermo (It)	palermitano -a
Palestina (Asia)	palestino -a
Palma de Mallorca	palmesano -a
Palmas de Gran Canaria	palmense
Pamplona	pamplonés -esa
Panamá (Am)	panameño -a
Paquistán (As)	paquistaní
Paraguai (Am)	paraguaio -a *ou* guaraní
París (Fr)	parisiense
Parma (It)	parmesano -a
Patagonia (Am)	patagón -oa
Pensilvania (EUA)	pensilvano -a
Pequín (China)	pequinés -esa
Perpiñán (Fr)	perpiñanés -esa
Perú (Am)	peruano -a
Perú (Am)	quechua
Piacenza/Plasencia	placentino -a
Picardía (Fr)	picardo -a
Piemonte (It)	piemontés -esa
Pisa (It)	pisano -a
Polinesia (Oc)	polinesio -a
Polonia (Eu)	polaco -a *ou* polonés -esa
Pompeia (It)	pompeiano -a
Ponteareas	ponteareán -á
Pontecaldelas	pontecaldelán -á *ou* caldelán -á
Pontecaldelas **Caldelas de Tui**	caldelán -á
Pontedeume	pontedeumés -esa *ou* eumés -esa
Pontevedra	pontevedrés -esa *ou* teucro -a
Portalegre (Port)	portalegrense
Porto (Port)	portuense
Porto Rico (Antillas)	portorriqueño -a
Portugal	luso -a
Portugal (EU)	portugués -esa
Pravia (Asturias)	praviano -a
Provenza (Fr)	provenzal
Punjab (India/Paquistán)	sikh
Quebec (Canadá)	quebequés -esa
Quiroga	quirogués -esa
Quito (Ecuador)	quiteño -a
Redondela	redondelán -á

Renania (Eu)	renano -a
República Centroafricana	centroafricano -a
República Dominicana	dominicano -a
Rianxo	rianxeiro -a
Ribadavia	ribadaviense
Ribadeo	ribadense
Ribadumia	ribadumiense
Ribatexo (Port)	ribatexano -a
Ribeira	ribeirán -á *ou* ribeirense
Río de Janeiro (Brasil)	fluminense *ou* carioca
Río de la Plata (Arxentina)	platense
Roma (It)	romano -a
Romanía (Eu)	romanés -esa
Ronda	rondeño -a
Roselló (Cat/Fr)	rosellonés -esa
Ruanda (Áf)	ruandés -esa
Rusia (Eu)	ruso -a
Sabadell	sabadellenco -a
Sada	sadense
Sagunto	saguntino -a
Sáhara (Áf)	sahariano -a
Sáhara Central (Áf)	tuareg
Sáhara Occidental (Marrocos)	saharauí
salamanca	salmantino -a *ou* helmántico -a
Salerno (It)	salernitano -a
Salónica (Grecia)	salonicense
Samoa (Oceanía)	samoano -a
San Marino (Eu)	sanmarinés -esa
Santander	santanderino -a
Santiago de Chile (Chile)	santiaguino -a
Santiago de Compostela	santiagués -esa *ou* compostelán -á
Santiago de Cuba (Cuba)	santiagueiro -a
Santiago del Estero (Arxentina)	santiagueño -a
São Paulo (Brasil)	sampauleiro -a *ou* pauleiro -a
São Tomé e Príncipe (Áf)	santomense
Sapmi (=Laponia)	saami
Sardeña (It)	sardo -a
Savoia (Fr/It)	savoiano -a
Segovia	segoviano -a
Senegal (Áf)	senegalés -esa
Senegambia (Áf)	senegambiano -a
Serbia (Eu)	serbio -a
Setúbal (Port)	setubalense
Sevilla	hispalense *ou* sevillano -a
Siberia	samoiedo -a
Siberia (Rusia)	siberiano -a
Sicilia (It)	siciliano -a
Siena (It)	sienés -esa
Silesia (Polonia)	silesiano -a
Siracusa (It)	siracusano -a
Siria (As)	sirio -a
só a mellitus	diabético -a
Sobrado dos Monxes	sobradés -esa
Somalia (Áf)	somalí
Soria	soriano -a
Sri Lanka (As)	srilankés -esa
Sri Lanka/India (As)	támil
Sucre (Bolivia)	sucreño -a
Sudáfrica	africáner
Sudáfrica	bóer
Sudáfrica	zulú
Sudán (Áf)	sudanés -esa
Suecia (Eu)	sueco -a
Sueste Asiático	surasiático -a
Sueste asiático	tai
Suíza (Eu)	suízo -a
Suíza de fala francesa (Eu)	romando -a
Sur do Po (It)	cispadano -a
Sur dos Alpes (Eu)	subalpino -a
Suriname (Am)	surinamés -esa
Tahití (Oc)	tahitiano -a
Tailandia (As)	tailandés -esa
Taiwán (As)	taiwanés -esa
Tánxer (Marrocos)	tanxerino -a
Tanzania (Áf)	tanzano -a
Tarento (It)	tarentino -a
Tasmania (Australia)	tasmaniano -a
Tenerife	tinerfeño -a
Terra de Fogo (Arxentina)	foguino -a
Terra Nova (Canadá)	terranovense
Terrasa	terrasenco -a
Teruel	turolense *ou* teruelés -esa
Tesalónica (Grecia)	tesalonicense
Tetuán (Marrocos)	tetuaní
Texas (EUA)	texano -a
Tíber (It)	tiberino -a
Tíbet (China)	tibetano -a
Timor (As)	maubere
Timor (As)	timorense
Tirana (Albania)	tiranés -esa
Tirol (Austria)	tirolés -esa
Tirol Meridional (Eu)	surtirolés -esa
Togo (Áf)	togolés -esa
Toledo	toledano -a
Tolosa (Fr/PV)	tolosano -a
Tonga (Oc)	tongano -a
Tortosa	tortosino -a
Toscana (It)	toscano -a
Tours (Fr)	turonés -esa
Trabada	trabadense
Transilvania (Romanía)	transilvano -a
Transkei (Áf)	khoisa
Tras-os-Montes (Port)	trasmontano -a *ou* transmontano -a
Trento (It)	tridentino -a
Trieste (It)	triestino -a
Trinidad e Tobago (Am)	trinitense
Trives	trivés -esa
Tui	tudense
Tunes (Áf)	tunesino -a

Tunisia (Áf)	tunisiano -a
Turín (It)	turinés -esa
Turinxia (Al)	turinxio -a
Turkmenistán/Turquestán (Asia Central)	turcomán -á
Turquía (Eu)	osmanlí
Turquía (Eu)	turco -a
Tuvalu (Oceanía)	tuvalés -esa
Uganda (Áf)	ugandés -esa
Umbria (It)	umbro -a
Urais (Rusia)	urálico -a *ou* uraliano -a
Uruguai (Am)	uruguaio -a
Val de Aosta (It)	valdostano -a
Val do Dubra	valdubrés -esa *ou* dubrés -esa
Valaquia (Romanía)	valaco -a
Valdeorras	valdeorrés -esa
Valencia	valenciano -a
Valladolid	valisoletano -a
Valonia (Bélxica)	valón -oa
Vanuatu (Oc)	vanuatiano -a
Varese (It)	varesino -a
Varsovia (Polonia)	varsoviano -a
Vedra	vedrés -esa
Venecia (It)	veneciano -a
Véneto/Venecia (It)	véneto -a
Venezuela (Am)	venezolano -a
Verín	verinés -esa
Verona (It)	veronés -esa
Versalles (Fr)	versallés -esa
Viana	vianés -esa

Vic	vigatano -a
Vicenza (It)	vicentino -a
Viena (Austria)	vienés -esa
Vietnam (Asia)	vietnamita
Vigo	vigués -esa
Vilagarcía de Arousa	vilagarcián -á *ou* arousán -á
Vilalba	vilalbés -esa
Vilanova de Arousa	vilanovés -esa *ou* arousán -á
Viseu	viseense
Viveiro	viveirense
Washington (EUA)	washingtoniano -a
Xaén	xienense
Xamaica (Am)	xamaicano -a
Xapón (As)	nipón -oa
Xapón (As)	xaponés -esa
Xava (Indonesia)	xavanés -esa
Xenebra (Suíza)	xenebrino -a
Xénova (It)	xenovés -esa
Xeorxia (Eu/EUA)	xeorxiano -a
Xerez	xerezano -a
Xermania	tudesco -a *ou* teutón -oa
Xerusalén (Israel)	hierosolimitano -a
Xibraltar	xibraltareño -a
Xirona	xironés -esa *ou* xerundense
xitano de Italia	cíngaro -a
Xixón	xixonés -esa
Xordania (As)	xordano -a
Zambia (Áf)	zambiano -a
Zamora	zamorano -a
Zaragoza	zaragozano -a
Zürich (Suíza)	zuriqués -esa

SBD/FFLCH
SBD / FFLCH / USP
Bib. Florestan Fernandes Tombo: 308904
Aquisição: DOAÇÃO /
Proc. / CATEDRA DE ESTUDOS GALEGOS
N.F. / R$ 30,00 7/3/2008